

COASTAL HOPE RETREAT

Soul Liberation Model

FIELD MANUAL

*Ang operational nga manwal alang sa mga servant leader nga nagpadagan og
Soul Liberation Circles*

LIMA KA SEKSYON

Model Overview · Session Guides · Prayer Ministry
Measurement & Follow-Up · Train the Trainer

Maghimo og mas maayo nga rails paingon sa kasaligan nga Engine — si Jesus.

Unsaon Paggamit Niining Field Manual

Unsa kini, para kang kinsa, ug unsang han-ay ang basahon

Unsa kining manwal • Usa ka training ug reference guide alang sa mga servant leader nga nagpadagan og Soul Liberation Circles — sa ilang kaugalingon nga mga simbahan, o isip gagmay nga mga grupo sulod sa mga retreat, camp, ug outreach. Basaha ang Field Manual sa pagpangandam. Unya, sa sulod sa kwarto, gamita ang Section 2 Session Guides — usa alang sa matag usa sa unom ka sesyon — kansang mga script gisulat aron basahon og kusog o iparaphrase. Basaha ang manwal sa dili ka pa magsugod, balik-balika kini kon adunay espesipiko nga motungha sa usa ka Circle, ug basaha pag-usab kon mangandam ka na sa pagmentoring sa sunod nga servant leader sa mao rang agianan.

PARA KANG KINSA KINI Tulo ka matang sa mabasa

Retreat alumni • mga pastor ug servant leader nga nakasinati sa modelo sa usa ka CHR retreat o camp. Ang Field Manual naghatag kanila og pinulongan ug istruktura nga dili nila mabuhat gikan sa memorya lamang.

Mga lider nga natudloan pinaagi sa video • mga pastor ug lay leader nga wala pa makaanhi sa retreat, apan nagtrabaho sa SLT video series, ang iyang Companion, ug ang Start Here guide. Alang kanila, kining Field Manual ang pinakasusama sa naanaa mismo sa kwarto.

Mga mentee • mga servant leader nga gipadako pinaagi sa Three-Circle Mentoring Pathway sa usa ka Practitioner. Ang Field Manual mao ang ilang curriculum, gipabasa ubos sa pagsunod.

UNSAON PAGGAMIT NIINI Tulo ka paagi sa paggamit

Sa wala pa ang Circle • basaha ang Sections 1 hangtod 5 kausa sa dili pa nimo ilunsad ang imong unang Circle. Section 1 una; ang uban sunod-sunod.

Atol sa Circle • isip reference sa panahon sa ministry. Ang usa ka seeker nabuak. Ang Q5 wala mosulod. Ang prayer block natigok. Balhin sa may kalabotan nga kabanata; ang tubag makit-an sa duha ka minuto tali sa mga sesyon.

Human sa Circle, sa pagpadaghan • isip training textbook. Ang Field Manual mao ang imong ihatag sa imong mentee sa Circle 1 sa Three-Circle Mentoring Pathway, ug ang conversation guide alang sa mga debrief nga mosunod.

Ang Istruktura

LIMA KA SEKSYON Basaha sunod-sunod

BAHIN	UNSA KINI	KANUS-A BASAHON
Section 1	Model Overview — ang theological ug operational nga pundasyon. Siyam ka kabanata.	Basaha una, tibuok, sa dili pa ka magsugod.
Section 2	Unom ka Session Guides — Sessions 1–6 sa Five-Step Journey, gihatod isip bulag nga mga PDF. Ang mga walkthrough nga imong gibukas sa lamesa atol sa Circle meeting.	Basaha ang matag Session guide usa ka semana sa dili pa nimo kini i-lead. Ibuka kini atol sa sesyon.
Section 3	Prayer Ministry — kung unsaon gyud pagpadagan ang prayer ministry sa usa ka Circle. Onse ka kabanata nga naglakip sa upat ka lugar, ang arkitektura sa usa ka prayer block, kon kanus-a motigok ang pag-ampo, kon kanus-a mabuak ang usa ka seeker, ug ang off-floor protocol alang sa Release from Demonic Oppression.	Basaha sa dili pa ang imong unang prayer ministry block. Balik-balika kini kon adunay espesipiko nga motungha sa usa ka Circle.
Section 4	Measurement & Follow-Up — ang tulo ka indeks, ang tulo ka timepoint, ug ang mga rails nga nagdala sa trabaho lapas sa Session 6. Naglakip sa Departure Gate Rule.	Basaha sa dili pa ang Session 1 (PRE) ug pag-usab sa dili pa ang Session 6 (EXIT). Balik sa Adlaw 87 samtang nagpangandam ka sa 90-day check-in calls.
Section 5	Train the Trainer — ang CHR Practitioner Pathway (ang imong sertipikasyon) ug ang Three-Circle Mentoring Pathway (kung unsaon nimo pagsanay ang sunod nga servant leader).	Basaha human nimo mapadagan ang labing menos usa ka cycle. Gamiton kini isip textbook alang sa tawo nga imong gimantor.

Mga Kauban nga Materyales & Locked Terminology

COMPANION MATERIALS Unsa ang nagdupay sa Field Manual

Soul Liberation Training video series · onse ka video nga naglakaw sa tibuok modelo. Ang matag Seksyon nagngalan sa iyang kauban nga video(s) sa masthead.

The Soul Liberation Companion · ang daling ma-access nga pinto alang sa bisan kinsa nga wala pa andam mopasakop sa usa ka Circle. Usa ka siyam ka semana nga self-guided nga paglakaw sa modelo — alang sa mga seeker, gipares sa SLT video series. Ang mga lider nga wala pa makalakaw sa biyahe isip seeker makakaplag og bili sa paglakaw niini kausa aron masabtan ang kasinatian sa seeker gikan sa sulod.

Start Here guide · ang unom ka panid nga gabayan alang sa mga servant leader nga nakabalik gikan sa retreat o nakatapos sa SLT video series. Basaha kini una, sa dili ka pa magsugod: gimapa niini ang imong unang kasiyaman ka adlaw.

Seeker Workbook · ang workbook nga gidala sa matag seeker sa tibuok Five-Step Journey. Unom ka seksyon nga naglakip sa usa ka katloan ka adlaw nga Jesus encounter journal.

Reference Cards · tulo ka kard. Ang Circle Guide — ang usa ka reference sa kamot sa lider alang sa tibuok biyahe (Five-Step Journey, Seven Questions, Four-Area Prayer, Daily Rhythm, ug ang 5R). Ang Daily Rhythm Card ug ang 5R Lifeline — ang duha ka kard nga gidala sa matag seeker pauli.

Growth Instruments · PRE, EXIT, ug 90-DAY nga mga porma sa pagsukat. Gihatod sumala sa iskedyul sa Section 4.

Usa ka sulat bahin sa locked terminology · Ang Soul Liberation Model adunay gamay nga set sa locked terms — "ask Jesus," dili "let Jesus"; "Release from Demonic Oppression," dili "Deliverance"; "Likeness Revealed Again." Kini dili mga kagastuhan sa istilo. Kini resulta sa daghang tuig nga pagsulay ug sayup. Gamiton kini sumala sa gisulat. Ang matag Seksyon nagngalan sa matag locked term sa unang higayon nga kini motungha.

Maghimo og mas maayo nga rails paingon sa kasaligan nga Engine — si Jesus.

SOUL LIBERATION MODEL

Field Manual · Mga Sulod · coastalhoperetreat.org

Section 1 — Model Overview ›

Section 2 — Session Guides ›

Session 1 Ang Disenyo sa Dios

Session 2 Ang Impeksyon

Session 3 Ang Soul Liberator

Session 4 Ang Tigpagawas sa Kalag — Panagtagbo

Session 5 The Conversation

Session 6 Liberation — The Likeness Revealed Again

Section 3 — Prayer Ministry ›

Section 4 — Measurement & Follow-Up ›

Section 5 — Train the Trainer ›

Build better rails to the trustworthy Engine — Jesus.

FIELD MANUAL · SECTION 1

Model Overview

*Ang theological ug operational nga pundasyon **frame** · basaha kini sa dili pa nimo ablihan ang Session 1*

Katuyoan	Ihulagway ang Soul Liberation Model — unsa kini, unsa ang wala kini, unsa lamang ang gibuhat ni Jesus, unsay among gitukod.
Para Kang Kinsa	Bisan kinsa nga nagpangandam sa pag-lead sa usa ka Soul Liberation Circle — sa ilang kaugalingon nga simbahan, o isip gagmay nga grupo sulod sa usa ka retreat, camp, o outreach. Basaha kini una, bisan nakaadto ka na sa Coastal Hope Soul Liberation Retreat.
Oras sa Pagbasa	Mga 40 ka minuto.
Kauban nga Video	SLT V1 — Ngano nga Naglungtad Kining Modeloha
Mga Pundasyon sa Kasulatan	Acts 10:38 · John 15:5 · 1 Corinthians 3:6–7 · Habakkuk 2:14

Unsaon paggamit niining seksyon · Basaha kini tibuok sa makausa sa dili pa ka magtukod og Circle. Unya balik sa espesipiko nga mga kabanata kon ang pagpugong sa pagpadagan sa usa ka sesyon naghimo sa usa ka locked term nga daw dali masayop. Ang terminolohiya niining seksyon dili kagustuhan sa istilo. Kini resulta sa daghang tuig nga pagsulay ug sayup. Gamiton kini sumala sa gisulat.

KABANATA 1 Ngano nga Naglungtad Kining Modelo

Usa ka tinud-anay nga pangutana sa pagsugod.

Pila ka retreat, camp, o espesyal nga programa ang imong napangutana — o naapil — diin adunay tinuod nga nahitabo atol sa kalihokan, ug unya kasiyaman ka adlaw ang milabay ang kadaghanan sa mga seeker nagpuyo na usab sama sa daan?

Wala mangutana bahin sa mga programa nga napakyas. Nagpangutana bahin sa mga programa nga naglihok — labing menos sa pipila ka adlaw. Diin adunay mga luha, mga breakthrough, mga seeker nga nagsulti og mga butang sama niini: kini ang pinaka-kusog nga kasinatian sa akong kinabuhi. Ug unya kasiyaman ka adlaw ang milabay — balik sa mao rang mga gawi. Ang mao rang mga pagkagapos. Ang mao rang kalayo gikan sa Dios.

Ang mas lisod nga pangutana · Dili kini kung ngano nga wala kini molungtad. Kini kung unsa gyud ang among gihimo. Naghimo ba kami og mga pakigkita kang Jesus

— o emosyonal nga mga kasinatian nga daw pakigkita kang Jesus? Nagtukod ba kami og mga rails nga nagpadayon sa koneksyon sa mga tawo sa Bugtong nga Usa nga makausab kanila — o nagtukod ba kami og taas nga kalidad nga kalihokan nga nag-abot sa ikatulo nga adlaw ug nahanaw sa ika-trainta?

Ang Soul Liberation Model gitukod aron tubagon kining pangutana. Ang tanan niining Field Manual naglungtad aron tabangan ang mga servant leader sa pagtukod sa matang sa mga rails nga naghatod og lain nga tubag human sa kasiyaman ka adlaw.

KABANATA 2 Ang Theological nga Pundasyon

Duha ka teksto. Magkauban, kini nagporma sa tibuok theological nga pundasyon sa modelo.

Mga Buhat 10:38 — Unsa ang gibuhat ni Jesus *“Gidihogan sa Dios si Jesus nga taga-Nazaret sa Espiritu Santo ug sa gahom. Milibot siya nga nagbuhat og maayo ug nagpang-ayo sa tanan nga gidaog-daog sa yawa, kay ang Dios nag-uban kaniya.”*

“Milibot siya.” Kalihokan sa present tense. “Nag-ayo sa tanan nga gidaog-daog.” Dili kini historikal nga paghulagway sa usa ka butang nga gibuhat ni Jesus sa makausa. Kini paghulagway kung kinsa si Jesus. Unsa ang Iyang gibuhat kon Siya makigkita sa usa ka magulangon nga kalag. Si Jesus dili usa ka nangaging panghitabo. Siya ang present nga Mananambal, Manluluwas, Soul Liberator. Ang pinaka-importante nga butang nga mahimo sa usa ka servant leader mao ang paghimo sa mga kondisyon alang sa mga tawo sa ilang pag-atiman aron makigkita sa mao nga present nga Mang-aayo.

Juan 15:5 — Unsa ang among gibuhat, ug dili gibuhat *“I am the vine; you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me you can do nothing.”*

“Gawas kanako wala kamoy mahimo.” Kanunay giisip alang sa personal nga Kristohanon nga kinabuhi. Magamit usab kini sa pagpangulo sa ministeryo.

Gawas kang Jesus, ang usa ka lider makahimo og usa ka maayo nga programa. Makahimo og usa ka makaandak nga kahimtang. Makapamaba og usa ka makusgagon nga pakigpulong. Makamando sa usa ka mapungot nga oras sa pag-ampo. Makahimo og usa ka handumanan.

Ang dili mahimo sa usa ka lider, gawas kang Jesus, mao ang pag-ayo sa usa ka kalag. Pagputli sa usa ka konsensya. Pagbungkag sa espirituwal nga pagkagapos. Pagbag-o sa usa ka identidad nga nabuak sa trauma. Si Jesus lamang ang nagbuhat niana. Nga nagkahulugan nga ang trabaho sa lider dili paghimo niadtong mga butanga. Ang trabaho sa lider mao ang pagkonektar sa mga tawo sa Usa nga nagbuhat.

Ang tibuok modelo sa usa ka sentensya · Ang among trabaho dili ang pagbag-o sa mga tawo. Ang among trabaho mao ang pagtukod og mga rails nga igo og lig-on aron ang mga seeker magpadayon sa koneksyon sa Engine sa igo nga panahon alang kang Jesus sa paghimo sa Iyang gisaad.

KABANATA 3 Ang Engine ug ang mga Rails

Ang Soul Liberation Model adunay duha ka sangkap. Ang pag-ila sa kalainan tali kanila mao ang pinaka-importante nga butang nga gikuha sa usa ka servant leader gikan niining seksyon.

ANG ENGINE — Unsa lamang ang gihatod ni Jesus	ANG MGA RAILS — Unsa ang among gitukod
• Supernatural nga gahom sa pagpagawas • Personal nga pakig-uyon sa matag kalag • Pagputli nga nakaabut sa gamot sa sala • Pagpagawas gikan sa espirituwal nga pagkagapos • Kamatuoran nga nagbag-o sa nabuak nga identidad • Kinabuhi sa Pagkabanhaw — bag-o gikan sa sulod	• Pagtudlo nga nagdala sa pakigkita, dili lamang impormasyon • Prayer ministry sa tanang Upat ka Lugar • Usa ka daily rhythm nga masustentahan sa mga seeker sa balay • Pagsukat nga nagsulti kanato kon naglihok ba si Jesus • 90-day follow-up aron ang pagpagawas motapak og gamot • Koneksyon sa lokal nga simbahan sa dili pa moapas ang seeker

Wala kita maghimo sa Engine. Wala kita magdumala sa Engine. Wala kita mag-accelerate o magpauswag sa Engine. Naghimo kita og mga kondisyon alang sa Engine. Ang lig-on nga mga rails nagpadayon sa mga seeker sa dalan sa igo nga panahon alang sa Engine sa paghimo sa iyang trabaho.

Breakthrough • Ang espesipiko, maila nga sandali kon ang usa ka seeker nakasinati kang Jesukristo sa supernatural — ang sakit nga nahikap, ang pagkagapos nga nabuak, ang bakak nga gipulihan sa kamatuoran. Ang Breakthrough dili gihimo sa maayo nga programa. Mao kini ang mahitabo kon ang usa ka seeker nagpabilin nga konektado sa Soul Liberator sa igo nga panahon alang Kaniya sa paghimo sa iyang gisaad.

Ang paagi sa pagkapakyas

Ang pinaka-sagad nga paagi sa pagkapakyas sa retreat ug camp ministry mao ang pagsulay sa pag-ila sa Engine. Dili tinuyoan. Walay molihok ug mosulti: “maghimo kita og pagbag-o pinaagi sa kalidad sa among programa.” Apan sa praktiko — sa paagi kung unsaon pagdesinyo ang mga sesyon, pagsukat sa kalampusan, ug pagtimbang-timbang sa trabaho sa lider mismo — nagbuhat kita nga ang mga resulta nagdepende kanato.

Busa kon ang pagbag-o wala molungtad, naghinapos kita: kinahanglan kita og mas maayo nga mamumulong. Mas emosyonal nga pagsimba. Mas kusog nga altar call. Mas taas nga oras sa pag-ampo. Samtang ang tinuod nga problema mao — ang among mga rails wala igo og lig-on aron mapabilin ang mga seeker nga konektado sa Engine sa igo nga panahon alang Kaniya sa pagkumpleto sa trabaho.

1 Corinthians 3:6–7 “Ako ang nagtanom, si Apolos ang nagbisibis, apan si Dios ang nagpatunhay. **So** ang nagtanom wala’y kapuslanan, ni ang nagbisibis, kondili si Dios lamang nga naghatod og pagtubo.”

Nagtanom kita. Nagbisibis kita. Nagtukod kita og mga rails. Ang Dios ang naghatod og pagtubo. Kon atong dawaton kining pagbahin sa trabaho — bug-os, dili lamang theological — ang tanan bahin sa paagi kung unsaon naton pagdesinyo ang ministeryo magbag-o. Ug ang mga resulta molungtad.

KABANATA 4 The Five-Step Journey

Ang Five-Step Journey mao ang mapa nga gisubay sa matag seeker sa usa ka Soul Liberation Circle. Kini ang mapa nga kinahanglan sa matag servant leader nga mahibal-an sa puso. Ang matag lakang nagpangandam alang sa sunod. Walay lakang ang mahimong laktawan nga dili mapahuyang ang matag lakang nga mosunod.

1	God's Design	Ang kalag sumala sa pagdesinyo sa Amahan — nagdala sa imahe, gipanalanginan, makalikay sa sala.
2	The Infection	Unsa ang nabuak sa Pagkahulog. Ang sala isip usa ka impeksyon nga nagdalagan nga mas lawom kaysa determinasyon ug talento (SSI).
3	The Soul Liberator	Si Jesus mismo — dili usa ka doktrina bahin kang Jesus, kondili ang buhi nga Mang-aayo sa mga kalag.
4	The Conversation	Ang seeker nagtagbo kang Jesus sa personal, espesipiko nga diyalogo bahin sa ilang gidalang mga butang.
5	Liberation — The Likeness Revealed Again	Ang padayon nga gahom sa sala nabuak. Ang kalag naglakaw Kaniya adlaw-adlaw, sa nagkadako nga kagawasan.

Kung unsaon pagpangandam sa usa't usa ang mga lakang

Ang Step 1 (God's Design) nagngalan sa orihinal. Kung wala makita ang orihinal, ang kakulang sa Step 2 dili maisulti sa tapat — ang sala lamang o kaulaw ang ngalan. Ang Disenyo mao ang sukdanang diin ang Impeksyon giila.

Ang Step 2 (The Infection) nagngalan sa nabuak. Kon mapakyas ang pagngalan sa Impeksyon nga mas lawom kaysa determinasyon ug talento, ang seeker nagpadayon sa pagsulay sa pag-ayo sa gibuhat lamang ni Jesus. Ang Impeksyon mao ang naghimo sa Step 3 nga kinahanglan.

Ang Step 3 (The Soul Liberator) nagpaila kang Jesus dili isip doktrina kondili isip usa ka Persona. Ang pivot sa biyahe. Kung wala makigkita kang Jesus isip Mang-aayo, ang Step 4 walay makigistorya.

Ang Step 4 (The Conversation) mao ang dapit diin ang seeker direkta nga nagsulti kang Jesus bahin sa gihinganlan sa Step 2. Personal. Espesipiko. Tapat. Dinhi kasagaran mahitabo ang breakthrough.

Ang Step 5 (Liberation — The Likeness Revealed Again) dili katapusan sa biyahe. Kini sinugdanan sa padayon nga kinabuhi kang Jesus. Ang paglakaw, nagsugod na.

Ang Locked nga Ngalan sa Step 5 · Ang Step 5 mao ang “Liberation — The Likeness Revealed Again.” Importante ang pagkasulti: ang Liberation mao ang gasa, ang Likeness mao ang orihinal, ug ang “Again” nagangkla sa tibuok biyahe sa arc gikan sa Genesis 1 hangtod sa Apocalipsis 21.

KABANATA 5 Ang Upat ka Lugar sa Ministeryo

Nag-ayo si Jesus sa upat ka lain-laing lugar sa kalag ug lawas. Ang usa ka servant leader nga nakahibalo lamang sa pag-minister sa usa ka lugar nagbilin og tulo ka pultahan nga wala mabuksan sa mga seeker sa ilang pag-atiman. Mag-diagnose una. Sunod kung asa magdala si Jesus. Mag-ampo nga espesipiko.

Inner Healing	Mosulod si Jesus sa usa ka samad — kagulan, pang-abuso, dili pagpasaylo, pagsalikway — ug nag-ayo sa nabuak didto.
Soul Purification	Nagputli si Jesus sa gidala sa kalag — kaulaw, pagkamakasasala, mga bakak nga nadawat ug gitoohan, mga kasabutan nga gihimo sa kangitngit.
Physical Healing	Si Jesus, ang Dakong Manggagamot, puno sa kalooy ug pagkamaaghop, mao ang Usa nga nag-ayo sa lawas — sa Iyang panahon, sa Iyang paagi. Nag-ampo kita sa mainiton nga pagtuo ug gihawiran ang resulta sa abli nga mga kamot. Wala kita magtagna sa paagi o sa kahigayunan.
Release from Demonic Oppression	Nagbungkag si Jesus sa pagkagapos kung diin ang kaaway nakakuha og luna. Gipahamtang nato Siya isip awtoridad, dili isip mangugubat. (Dili gayod “Deliverance.”)

Ngano “Release from Demonic Oppression,” dili “Deliverance” · Ang pulong nga “deliverance” nagdala og cultural baggage sa daghang rehiyon — espektakular nga praktis, kahadlok, dramatiko. Ang “Release from Demonic Oppression” mao ang operational nga pinulongan. Gipahamtang nato si Jesus isip awtoridad nga nagbungkag sa pagkagapos. Wala kita mopahamtang sa kaaway isip mangungubat. Ang postura mao si Jesus, dili kita. Ang locked term nagprotekta sa pareho nga mga seeker ug sa lider gikan sa postura nga wala itutdo sa modelo.

KABANATA 6 Pardon ug Liberation

Duha ka lain-laing gasa. Pareho nga kinahanglan. Daghang mga seeker — ug daghang mga pastor — nagsagol niini sa usa, mao kini ang hinungdan kung ngano daghang mga magtotoo ang nakasinati nga napatawad apan dili gawasnon.

PARDON	LIBERATION
• Naghusayl sa legal nga utang sa sala • Kausa, sa krus • Gihatod kausa ug gihawiran; ang paghinulsol nagpadayon sa relasyon, dili sa pardon. • Nagtubag: “Dawaton ba ako sa Dios?” • Ang legal nga pundasyon sa Kristohanon nga kinabuhi	• Nagbungkag sa padayon nga gahom sa sala • Nagpadayon, pinaagi sa pakig-istoryahanay kang Jesus • Adlaw-adlaw. Gisubli kon kinahanglan. • Nagtubag: “Ngano nga nagapabilin pa gihapon akong gapos?” • Ang buhi nga kasinatian sa Kristohanon nga kinabuhi

Ang Pardon mao ang gasa sa krus. Ang Liberation mao ang gasa sa adlaw-adlaw nga relasyon sa pakig-istoryahanay sa Usa nga ang krus nagsigurado sa pardon. Ang usa ka seeker mahimong mapasaylo nga wala maliberate. Ang usa ka napasaylo nga seeker nga wala maliberate magpuyo sa kahibulongang kagul-anan sa pagkagawasnon sa legal ug pagkagapos sa kasinatian.

Ang implikasyon sa pastoral · Kon ang usa ka seeker moingon “Kanunay akong mahulog sa mao rang sala bisan nahibal-an ko nga gipasaylo na ako,” gihinganlan nila ang kalainan. Napasaylo sila. Wala pa sila ma-liberate nianang lugar. Ang Soul Liberation Model naglungtad gyud alang niining kakulangan. Dad-a sila sa Five-Step Journey, ug ang relasyon kang Jesus nga nagtubo sa adlaw-adlaw nga pakig-istoryahanay magsugod sa pagbuak sa padayon nga gahom sa gipasaylo na sa krus.

KABANATA 7 The Daily Rhythm: “Jesus, unsa ang gusto Nimong bag-ohon kanako karon?”

Ang pinaka-delikado nga sandali sa usa ka Circle mao ang pagpauli human sa Session 6. Kon ang usa ka seeker moapas nga wala’y mapasustentahang praktis sa pakigkita kang Jesus adlaw-adlaw, ang mga rails matapos sa pultahan. Ang Daily Rhythm naglungtad aron dili kini mahitabo.

ASK · RESPOND · RECEIVE — Lima ka minuto sa **usa ka adlaw** · **Usa ka simple nga tulo ka paglihok nga praktis nga gidala sa seeker sa usa ka kard.** Importante ang han-ay. Naglihok si Jesus una; mitubag kita.

ASK (1 ka minuto)

Magsugod sa bisan unsa ang nagtungha labing bag-o sa usa ka sesyon o sa kinabuhi. “Jesus, lakaw pa og dugang uban kanako niini. Ipakita kanako ang imong nakita karon.” Kan-uman ka segundo sa kalinaw. Ayaw sulayi ang pagpahitabo og bisan unsa. Anaa sa pakig-istoryahanay.

RESPOND (3 ka minuto)

Pamati. Isulat ang motungha — usa ka handumanan, usa ka Kasulatan, usa ka kahulugan sa direksyon, usa ka pagbati nga may gibug-aton, usa ka tawo nga moabut sa hunahuna. Bisang “walay mitungha karon” tinuod nga sulod. Ang punto dili ang pagpabida. Ang punto mao ang pagpakita sa pakig-istoryahanay.

RECEIVE (1 ka minuto)

Basaha ang usa ka bersikulo. Hinay-hinay. Duha ka beses. Pasagdi kini nga mao ang kataposang butang nga gidala sa kalag ngadto sa adlaw.

Ang 5R Lifeline — kon ang daan nga hakit mobalik

Ang Daily Rhythm mao ang rails sa tahimik nga tubig. Ang 5R Lifeline mao ang rails sa bagyo — kon ang daan nga pagdani, ang daan nga sakit, o ang daan nga pagkagapos nagbitad og kusog. Lima ka lakang. Ang tanan lima mga paglihok padulong kang Jesus. Wala niana usa ka self-managed nga teknik.

Recognize · Reconnect · Renounce · Replace · Report and Rejoice Recognize — Hinganli ang nagbitad. Kusog kon mahimo. “Kini ang daan nga kaulaw,” o “kini ang kaibog,” o “kini ang walay paglaom.” Reconnect — Ibalik ang kasingkasing kang Jesus sa mao rang segundo. “Jesus — nakita ko kini. Nagdalagan ako padulong Kanimo, dili palayo Kanimo.” Renounce — Kusog. “Isalikway ko ang kasabutan niini. Dili kini ang gihimo Nimo kanako.” Mubo. Espesipiko. Replace — Pangayo Kaniya nga ibutang ang kamatuoran sa dapit nga gusto puy-an sa bakak. gusto kapunan sa bakak. Pangayo Kaniya nga ihatod kanimo ang sentensya. Report and Rejoice — Suginlan ang usa ka gisaligang higala, lider, o ang imong Circle. Pagmaya nga nagpabilin si Jesus. Ang pag-report bahin sa rails.

Ang 5R dili usa ka disiplina nga gibuhat sa seeker sa ilang kaugalingon. Kini usa ka lima ka lakang nga pagdalagan padulong sa Usa nga naglihok una sa dihang nagsugod ang pagbitad. Usa kini ka rail. Si Jesus gihapon ang Engine.

KABANATA 8 Pagsukod ug Follow-Up

Ang pagsukat usa sa mga rails. Dili tungod kay kinahanglan sukdan si Jesus — kondili tungod kay ang mga rails kinahanglan timbang-timbangon. Ang usa ka rail nga nabalikbalik sa gibug-aton kinahanglan tukoron pag-usab. Ang bugtong paagi nga mahibal-an sa usa ka servant leader nga nabalikbalik ang usa ka rail mao ang pagsukod.

Ang tulo ka indeks

Ang tulo ka indeks the Circle measures Encounter Index (EI) — Nagkita ba ang seeker

kang Jesus sa personal? Unsa kalawom ang pakigkita sa dihang nahitabo kini? Likeness Growth (LG) — Makita ba nga nagtubo ang pagkasama ni Jesus sa seeker? Unsa ang nagpabilin? Community Attachment (CA) — Konektado ba ang seeker sa lokal nga lawas? Naglakaw ba sila uban sa kaubanan, o mag-inusara?

Ang tulo ka timepoint

PRE — gihatod sa dili pa ang Session 1. Ang baseline. Hain kining seeker sa dili pa magsugod ang Circle?

EXIT — gihatod sa katapusan sa Session 6. Unsa ang gibuhat ni Jesus atol sa Circle?

90-DAY — gihatod kasiyaman ka adlaw human sa Session 6. Unsa ang nagpabilin?

Ang prinsipyo sa pagsukod · Ang ubos nga marka sa 30 o 90 ka adlaw usa ka problema sa rails, dili problema sa tawo. Kon ang Likeness Growth o Community Attachment sa usa ka seeker ubos sa 90-DAY, ang pangutana dili “unsa ang sayop sa seeker?” Ang pangutana mao “hain sa mga rails nga akong gitukod ang nipis kaayo?” Dad-a kini sa imong CHR debrief. Ang sunod nga cycle mao ang dapit diin ang mga rails tukoron pag-usab.

Ang Departure Gate Rule

Walay seeker ang moapas sa Session 6 nga wala ang tanan tulo: (1) ang ilang lokal nga pastor gi-brief, (2) ang Daily Rhythm Card sa kamot, (3) ang 90-day check-in naka-iskedyul. Kini dili opsyonal nga mga rails. Kini ang pinakaminimom nga mga rails nga nagpugong sa trabaho gikan sa pagkatapos sa pinto.

Ngano tulo ang tanan · Ang lokal nga pastor gi-brief — aron ang seeker dili mag-inusara. Ang Daily Rhythm Card sa kamot — aron ang adlaw-adlaw nga pakig-istoryahanay adunay pisikal nga angkla. Ang 90-day check-in naka-iskedyul — aron ang rail molapad lapas sa katapusan sa Circle. Biyai ang bisan usa sa tulo, ug ang 90-day nga marka mosulti kanimo kung hain.

KABANATA 9 Missio Dei — Ang Misyon sa Amahan

Ang Soul Liberation Model dili usa ka programa. Kini usa ka gamay nga pakigsangkap sa usa ka mas dako nga misyon. Ang Amahan naa sa misyon sukad sa Genesis 12 — sa pagpanalangin sa matag katawhan, pinulongan, tribo, ug nasod. Ang Soul Liberation Model nagsilbi nianang misyon.

Habakkuk 2:14 *“Kay ang yuta mapuno sa kahibalo sa himaya sa Ginoo, ingon nga ang mga tubig nagtabon sa kadagatan.”*

Ang yuta nga mapuno sa kahibalo sa Iyang himaya dili natuman sa usa ka maayo nga retreat sa usa ka maayo nga retreat center. Natuman kini sa ginatos ka mga servant leader nga nagpadagan og ginatos ka Circles sa ginatos ka mga komunidad. Ang matag Circle lima hangtod walo ka seeker. Ang matag seeker nagdala pauli og Daily Rhythm Card ug usa ka lokal nga pastor nga gi-brief na.

Mao kana ang taas nga agianan. Ang misyon. Ang matag Session 1 nga gipadagan sa usa ka servant leader usa ka gamay nga kontribusyon sa usa ka misyon nga naglihok sukad kang Abraham. Ang matag seeker nga natudloan sa pagpangayo kang Jesus kung unsa ang Iyang gusto nga bag-uon kanila karon usa ka kalag nga nagbalik sa orihinal nga disenyo.

Ang hilo nga nagdagan sa tanan · “Matag katawhan, pinulongan, tribo, ug nasod.”
Kining hugponga nagpakita sa pagtapos sa matag seremonyang pagtapos. Dili kini dekorasyon. Kini ang hinungdan kung ngano naglungtad ang Circle. Ang Circle dili alang sa lider. Dili kini alang sa seeker lamang. Kini alang sa misyon sa Amahan, gipahayag pinaagi sa trabaho sa Anak, gisustentahan sa Espiritu, gibuhat sa Iyang Simbahan — usa ka Circle, usa ka seeker, usa ka lokal nga pastor sa usa ka higayon.

— KATAPUSAN SA SECTION 1 —

Sunod: Section 2 — Session Guides (Sessions 1–6 sa Five-Step Journey)

Maghimo og mas maayo nga rails paingon sa kasaligan nga Engine — si Jesus.

© 2026 Calvary Glorious Fellowship · Usa ka kahinguhaan sa Coastal Hope Retreat · Binisaya v1 · 2026-06-19

Mahimong gamiton, kopyahon, ug ipanghatag nga walay bayad — dili-komersyal. Dili ibaligya.

Ang mga bersikulo sa Kasulatan gikuha gikan sa Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia (RCPV), © 1999 Philippine Bible Society.

FIELD MANUAL · SECTION 2 · PASIUNA

Pagpangulo sa Unom ka Sesyon

Unsaon paggamit ang Section 2 · basaha kini sa dili pa nimo ablihan ang Session 1

Ang Section 2 adunay unom ka giya sa sesyon. Ang matag giya mao ang sunod-sunod nga paagi sa pagpadagan sa usa ka kasiyaman-ka-minutos nga panagtigom sa imong Soul Liberation Circle. Sa tingub, ang unom ka sesyon mogiya sa nagapangita latas sa Lima ka Lakang nga Panaw — gikan sa God's Design, agi sa Ang Impeksyon ug sa Tigpagawas sa Kalag, paingon sa The Conversation, ug pagawas ngadto sa Kalingkawasan — The Likeness Revealed Again.

Kini nga panid magsulti kanimo kon unsa ang gibuhay sa matag sesyon, kon unsa ang parehas sa tanang unom, ug kon unsa ang kinahanglan nimong huptan nga lig-on sa dili pa, sa panahon, ug human sa matag usa. Basaha kini sa makausa. Balika kini matag higayon nga ikaw mangulo na ug buot mahinumdom sa porma.

Ang unom ka sesyon sa usa ka pagtan-aw

Usa ka balangkas. Unom ka panagtigom. Kasiyaman ka minutos ang matag usa. Unom ka lihok matag sesyon. Ang Engine — si Jesus — mao ang nagbuhay sa buluhaton. Ang riles — ang imong pagkamatinud-anon sa porma — mao ang nagtipig sa mga nagapangita atubangan Niya.

ANG ARKO SA UNOM KA SESYON

#	Sesyon	Buluhaton sa nagapangita	Buluhaton sa pangulo
1	God's Design <i>Genesis 1:26–28 · Revelation 21:1–5</i>	Q1: Unsa nga matang sa kinabuhi sa imong hunahuna ang gilaraw sa Dios alang sa imong kalag sukad pa sa sinugdan? Q2: Asa nimo gibati nga ang imong kinabuhi wala mohaom niana nga laraw?	Itakda ang kultura. Ablihi ang pultahan. Ayaw gukda ang motungha karong gabii — dawata kini. Ihatag sa matag nagapangita ang ilang duha ka dad-onon nga card: ang Daily Rhythm Card ug ang 5R Lifeline Card.
2	Ang Impeksyon <i>Romans 7 · John 8:34</i>	Q3: Unsa na kadugay nimo kini nadala? Ang Pagpasaylo (Pardon) ug ang Kalingkawasan (Liberation) gipaila isip duha ka lahi nga gasa.	Hinganli ang sala isip impeksyon, dili listahan. Itudlo ang kalainan tali sa Pagpasaylo (Pardon) ug sa Kalingkawasan (Liberation).
3	Tigpagawas sa Kalag (pagtulon-an) <i>Acts 10:38 · Luke 4:18 · John 8:36</i>	Q4 (mag-inusara, layo sa circle): Unsa na ang imong gisulayan aron ayohon kini? Q5: Unsa sa imong hunahuna ang buot buhaton ni Jesus niini nga bahin sa imong kinabuhi?	Ipadala ang mga nagapangita sa tinuod nga pag-inusara alang sa Q4 ug Q5. Dad-a sila balik nga walay gikinahanglan nga pagpamatuod.
4	Tigpagawas sa Kalag — Encounter <i>Isaiah 53:5 · Mark 9:23–24 · James 5:14</i>	Encounter nga nataptapan ang mata. Upat ka buhat ni Jesus sa usa ka gabii: Inner Healing · Soul Purification · Physical Healing · Release from Demonic Oppression.	Pagdala og co-leader. Andama ang kahimtang. Ayaw pagbabag. Si Jesus mao ang nag-alagad.

#	Sesyon	Buluhaton sa nagapangita	Buluhaton sa pangulo
5	The Conversation <i>John 15:4 · Matthew 11:28–29</i>	Q6: Unsa ang gusto nimong isulti kang Jesus mahitungod niini karon dayon? Gipalalom ang Daily Rhythm: PANGAYO / TUBAG / DAWAT.	Gikan sa paglubad nga pag-ampo paingon sa matinud-anon nga pag-ampo. Balika ang Daily Rhythm Card nga gidala sa mga nagapangita sukad sa Session 1.
6	Kalingkawasan — The Likeness Revealed Again <i>2 Corinthians 3:18 · John 8:36 · Genesis 1:28</i>	Q7 (panan-awon): Unsa kahay dagway sa kagawasan alang sa imong kalag? Q7 (lihok): Unsa ang usa ka butang nga imong buhaton nga lahi karong semanaha tungod sa nahitabo dinhi?	Tumana ang Departure Gate Rule: napahibalo ang lokal nga pastor · anaa na sa kamot ang Daily Rhythm Card · natakda na ang 90-day check-in. Sugoa ang matag nagapangita pinaagi sa ngalan. Ipadala sila.

UNSA ANG PAREHAS SA TANANG UNOM KA SESYON

Gitas-on. Ang matag sesyon kasiyaman ka minutos. Sugdi ug taposa sa husto nga oras. Makat-on ang mga nagapangita nga kining circle nagahupot sa iyang porma.

Estruktura. Ang matag sesyon moagi sa unom ka lihok, ginumero 0 hangtod 5 sa arc table. Ang Lihok 0 mao ang pag-abiabi ug pagpasiuna — sukad sa Session 2, usa ka pag-abiabi pagbalik uban ang mubo nga check-in sa Daily Rhythm. Ang Lihok 5 mao ang panapos nga magtunol sa buluhaton paingon sa unahan pinaagi sa Daily Rhythm. Ang upat ka lihok sa taliwala nila magdala sa linain nga buluhaton nianang sesyona — pagtulon-an, ang mga pangutana sa nagapangita nga gisulat ug gipaambit, ug pag-ampo — uban ang usa ka eksepsyon: sa Session 4 Encounter, ang upat ka tunga-tunga nga lihok mao ang upat ka buhat ni Jesus ilalom sa taptap. Ang arc table sa ibabaw sa matag giya sa sesyon maghingalan ug magtakda sa oras sa tanang unom.

Mga Materyales. Mga Workbook, Bibliya. Ang Daily Rhythm Card ug ang 5R Lifeline Card ihatag sa matag nagapangita sa Session 1 ug dad-on latas sa tanang unom ka sesyon. Ang Encounter — Session 4 — magdugang og mga taptap ug lana nga igdidihog.

Gidaghanon sa grupo. Lima ngadto sa walo ka nagapangita lakip ikaw. Ang mas gamay mas lisod; ang mas dako magpahuyang sa pagkasuod. Ang Session 4 nagkinahanglan og co-leader bisan unsa pa ang gidaghanon sa grupo.

Ang nasirado nga lagda. Mangayo kita kang Jesus. Dili kita motugot ni mohatag og pagtugot kang Jesus. Wala kita maghatag Kaniya og pagtugot. Nangayo kita Kaniya sa mahimo lamang Niya. Hupti kini sa imong sinultihan sa matag sesyon.

UNSA ANG LAHI BAHIN SA SESSION 4

Ang Session 4 mao ang kasingkasing sa kasinatian sa panaw. Ang Sessions 1, 2, 3, 5, ug 6 mga sesyon sa pagtulon-an-ug-panagsulti nga mahimo nimong padaganon nga mag-inusara. Lahi ang Session 4.

Sa dili pa ang Session 4 · Pagdala og co-leader gikan sa imong simbahan — usa ka eksperyensiyadong pastor, ang imong kapikas, usa ka kasaligang diyakono, o usa ka tawo gikan sa nangaging circle. Ang bugtong buluhaton sa co-leader mao ang hilom nga

pagpakig-uban: hilom nga paglakaw sa kuwarto, nagluhod tupad sa bisan kinsang nagapangita nga mo abli. Kon walay co-leader, dili luwas nga padaganon ang Session 4 nga mag-inusara.

Ang sesyon mogiya sa mga nagapangita latas sa upat ka buhat ni Jesus sa usa ka gabii — Inner Healing, Soul Purification, Physical Healing, ug Release from Demonic Oppression — pribado, ilalom sa taptap. Ang imong buluhaton mao ang pag-andam sa kahimtang, paghupot sa kahilom, ug dili pagbabag. Ang buluhaton mahitabo tali sa matag nagapangita ug kang Jesus.

ANG DEPARTURE GATE RULE · SESSION 6

Ang Session 6 magtapos sa giplanong panaw. Walay nagapangita nga mobiya sa Session 6 nga wala ang tanang tulo nga mosunod. Hupti ang linya.

1. Napahibalo ang lokal nga pastor.

Ang pastor sa matag nagapangita nasayod nga ang nagapangita milakaw niini nga panaw, nasayod sa bahin diin nagbuhat si Jesus, ug andam modawat sa nagapangita alang sa padayong pag-atiman sa pastor.

2. Anaa na sa kamot ang Daily Rhythm Card.

Ang matag nagapangita mobiya dala ang giimprinta nga Daily Rhythm Card — PANGAYO / TUBAG / DAWAT. Ang rhythm mao ang riles nga magdala sa buluhaton paingon sa unahan.

3. Natakda na ang 90-day check-in.

Petsa ug oras sa kalendaryo. Uban sa lokal nga pastor sa nagapangita o uban kanimo. Dili usa ka dili-tino nga tinguha — usa ka tino nga petsa.

Tukod og mas maayong riles padulong sa kasaligan nga Makina — si Jesus.

Sunod: Section 2 · Session 1 · God's Design

FIELD MANUAL · SEKSYON 2 · SESYON 1**Ang Disenyo sa Dios alang sa Imong Kalag***Lakang 1 sa Lima ka Lakang nga Panaw · Ang sinugdanan sa panaw sa matag nagapangita*

Kanus-a	Semana 1 sa grupo sa Soul Liberation	Kinsa	Ikaw + 5–8 ka nagapangita
Gidugayon	90 ka minuto	Mga sukaranang teksto	Genesis 1:26–28 · Genesis 3 (gihisgutan) · Pinadayag 21:1–5
Mga Kagamitan	Mga Workbook (usa kada nagapangita, gibutang na sa lingkuranan una pa moabot ang mga tawo) · Mga Card sa Lima ka Lakang nga Panaw · Mga Bibliya · Mga Card sa Adlaw-adlaw nga Ritmo (itago una hangtod sa Movement 5)	Naka-lock nga termino	Lakang 1 = Ang Disenyo sa Dios

Dagan — unom ka bahin, kasiyaman ka minuto

#	Movement	Oras
0	Pag-abiabi ug pag-frame sa panaw	10 min
1	Pagtulun-an · Ang Disenyo sa Dios	15 min
2	Q1 — Ang unang pangutana	20 min
3	Q2 — Ipasungaw ang gintang (ayaw kini sundan karong gabhi-ona)	15 min
4	Pundasyon nga pag-ampo · dawata ang misungaw	15 min
5	Card sa Adlaw-adlaw nga Ritmo · panapos · pasiuna sa Sesyon 2	15 min

Giya sa Lider · Ang Sesyon 1 mao ang pundasyon. Wala ka magtinguha nga aduna gayud breakthrough karon. Imong gitukod ang kultura ug imong giabli ang pultahan. Ang lawom nga prayer ministry moabot pa sa Sesyon 4. Karong gabhi-ona, ang imong trabaho mao ang paghimo sa mga nagapangita nga komportable ug walay kahadlok sa pagsulti sa kamatuoran.

Mga nota sa pastoral safety

- 1. Ang unang lima ka minuto mao ang nagatukod sa kultura.** Ang mga nagapangita nagatan-aw sa imong nawong. Tubaga ang ilang pagkamatitud-anon nga adunay kainit, interes, ug walay bisan gamay nga katingala nga nakurat ka.
- 2. Kung adunay nagapangita nga mihilak — hunong sa kadali.** Pagpresenta. Ayaw pagdali sa pag-ayo. Nagsugod na ang trabaho.
- 3. Kung adunay trauma nga mugawas sa Q2 — dawata kini apan ayaw dayon sundi.** I-note kini. Tanyagi siya og personal nga panag-istoryahanay sa wala pa ang Sesyon 2 kung gusto niya. Ang lawom nga prayer ministry moabot sa Sesyon 4, dili karon.

4. Kung adunay nagapangita nga magsulti og butang nga labaw na sa konteksto sa lokal nga grupo — aktibo nga huna-huna sa pagpakamatay, krisis sa pagkakaran, dili tinambalan nga grabe nga problema sa pangisip — paghunong. Pabilin sa iyang tapad. I-refer sumala sa protocol sa Seksyon 3, Kapitulo 10. Ayaw kini atubanga nga ikaw ra usa sa kwarto.

MOVEMENT 0 · 10 ka minuto · Ikaw Pag-abiabi ug Pag-frame sa Panaw

Giya sa Lider · Sa wala pa moabot ang mga nagapangita, ibutang ang workbook sa matag lingkuranan. Mahimo usab nimong butangan og Bibliya kung wala silay dala. Ang matag nagapangita kinahanglan makakita sa iyang workbook nga naghulat na inig lingkod niya.

Pagdawat kanila (2 min)

Giya sa Lider · Adunay mga nagapangita nga mosulod nga nervous. **Adunay pud nga skeptical. Adunay nasamdan. Dawata ang matag usa. Ayaw pagdali. Mosugod ka kung naa na tanan sa ilang lingkuranan.**

"Mga igsoon — maayong pag-abot. Niingon mo og oo sa usa ka butang karon. Salamat kaayo nga miari mo."

"Sa umaabot nga mga semana, magkuyog ta sa usa ka paglakaw. Dili kini klase. Dili kini counseling. Dili kini therapy. Magsabay ta og lingkod uban kang Jesus, kada semana, ug pangayuon nato Niya nga buhaton ang Siya ra ang makahimo sa atong kalag."

"Makita ninyo ang workbook sa inyong lingkuranan. Inyo na na. Dad-a balik kada sesyon. Didto ninyo isulat ang mga butang nga musungaw — ang mga pangutana nga lakwon nato, ang mga butang nga ipakita kaninyo ni Jesus, ang inyong adlaw-adlaw nga ritmo sa tibuok semana. Ayaw na pag agad kung limpyo ba ang inyong sulat. Isulat ang tinuod."

Giya sa Lider · Human niini, paggamit og katloan ka segundo sa pag-direkta sa mga nagapangita ngadto sa panid 2 sa Workbook — "Nganong naa kining panaw."

"Ablihi ang panid 2. Basaha ang mubo nga panid nga nag-ulohan 'Nganong naa kining panaw.' Mao kana ang pultahan padulong sa tanang atong buhaton."

Giya sa Lider · Hatagi sila og duha ka minuto sa kahilom aron mobasa. Mao kini ang nag-anchor sa panaw diha sa Misyong sa Amahan sa wala pa magsugod ang bisan unsang pagtulun-an.

Unsay grupo — ug unsay dili (3 min)

"Hatagan ta mo og hinay-hinay nga pagsabot kung unsay grupo, ug unsay dili."

"Dili kini Bible study. Magbasa ta og Kasulatan, apan ang Pulong mao ang pultahan, dili ang destinasyon."

"Dili kini small-group prayer meeting. Mag-ampo ta, apan ang pag-ampo mahitabo tungod kay adunay klaro nga butang nga atong gi-atubang."

"Dili kini counseling group. Dili ako inyong counselor. Kung adunay butang nga nanginahanglan og counseling, atong nganlan kana ug atong pangitaan ug husto nga agianan."

"Kini usa ka grupo sa mga nagapangita, nga adunay usa ka yano nga tumong: ang paglakaw sa Lima ka Lakang nga Panaw uban kang Jesus, magkuyog. Sa matag sesyon atong tan-awon ang usa ka lakang. Sa matag sesyon mangayo ta kang Jesus nga buhaton Niya ang usa ka butang sa atong kalag. Ang lima ka lakang nag-andam kanato alang sa Lakang 5 — Kalingkawasan — Ang Dagway Gipakita Pag-usab. Ang panaw labing minus unom ka sesyon."

Adunay mga grupo nga magdugay pa. Adunay magpadayon og meeting human sa Lakang 5 aron padayonon ang trabaho. Atong tan-awon kung unsay gibuhat ni Jesus ug pasagdan nato nga ang buluhaton nato mag-alagad Kaniya."

"Karong gabhi-ona mao ang Lakang 1. Ang Disenyo sa Dios."

Ang kasabotan sa grupo (3 min)

Giya sa Lider • Basaha kining tulo ka pasalig nga kusog. Tan-awa ang mata sa matag nagapangita samtang gibasa nimo ang matag usa. **Ang kasabotan tinuyo nga mubo lang.**

"Tulo ka pasalig ang naghimo niining grupo nga nagkahiusa."

"Una — ang gisulti dinhi, magpabilin dinhi. Magdala-dala ta sa usag-usa sa pag-ampo. Apan dili nato pas-anon ang istorya sa usag-usa pagawas sa pultahan. Ang imong madungog, imong ampingan. Ang imong makita, imong ampingan."

"Ikaduha — magsulti ta og tinuod. Dili ang nilimpyo nga klase sa tinuod. Ang tinuod gayud. Si Jesus dili motrabaho sa nilimpyo nga bersyon. Motrabaho Siya sa tinuod gayud."

"Ikatulo — modawat ta kang Jesus, dili kanako. Dili ako ang mananambal. Dili ako ang manunudlo. Sulugoon lang ako sa kwarto. Si Jesus mao ang Makina. Ako lang nagatukod og riles."

Mubo nga pagpaila (2 min)

"Magsunod-sunod ta sa pagpaila — pangalan ug asa ka nagpuyo, unsay imong trabaho, ug nganong miari ka karon.. Mubo lang — magkaila pa ta og maayo samtang nagkuyog ta sa paglakaw."

Giya sa Lider • Hugti lang. Ayaw kini pakuhaa og dugay. Ang pagpaila dili mao ang trabaho. **Pultahan lang kini padulong sa sulod.**

MOVEMENT 1 • 15 ka minuto • Ikaw Pagtulun-an: Ang Disenyo sa Dios

Dawata ang card ug ang mapa (2 min)

"Sa wala pa nato abrihi ang Genesis, naa koy ihatag sa matag usa kaninyo aron kaptan ninyo sa atong panahon — ug dad-on ninyo sa balay."

Giya sa Lider • Hatagi ang matag nagapangita og Card sa Lima ka Lakang nga Panaw. Usa kada tawo. Cardstock.

"Kini ang Card sa Lima ka Lakang nga Panaw. Ang tibuok mapa sa atong gipadulngan. Tan-awa ninyo uban kanako."

"Lima ka lakang. Lakang 1 — Ang Disenyo sa Dios. Lakang 2 — Ang Impeksyon. Lakang 3 — Ang Tigpagawas sa Kalag. Lakang 4 — Ang Pag-istoryahanay. Lakang 5 — Kalingkawasan — Ang Dagway Gipakita Pag-usab."

"Karong gabhi-ona mao ang Lakang 1. Kupti kining card. Dad-a balik kada sesyon. Tan-awa kini panahon sa imong Adlaw-adlaw nga Ritmo niining semanaha. Ang card mao ang mapa sa pagpauli sa kalag."

Giya sa Lider • Ayaw paghatag og taas nga pasiuna sa card. Ipa-ila lang, ihatag, ipunting ang Lakang 1, dayon ipadayon sa pagtulun-an. **Ang card mahanap ra unya samtang nagkadaghan ang sesyon.**

Hulagwayon ang sinugdanan (4 min)

Giya sa Lider • Paghinay dinhi. Naghulagway ka. Kinahanglan magtrabaho ang imahinasyon sa mga nagapangita.

"Ablihi ang inyong mga Bibliya sa Genesis kapitulo 1. Bersikulo 26."

"Dinhi nagsugod ang Lakang 1. Ang Disenyo sa Dios."

Genesis 1:26–28 "Unya miingon ang Dios, 'Magbuhat kita og tawo sumala sa atong dagway, ingon sa atong panagway.' ... Busa gibuhath sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios iyang gibuhath siya; lalaki ug babaye gibuhath niya sila. Ug gipanalanginan sila sa Dios."

"Hulagwayi kini uban kanako. Wala ako naghangyo nga maghulagway mo og pantasya. Naghangyo ako nga mahinumduman ninyo ang usa ka tinuod nga dapit."

"Hulagwayi ninyo ang mga kahoy nga puno og prutas. Ang mga sapa nga limpyo. Ang mga hayop nga panagdait sa usag-usa ug sa duha ka tawo nga naglakaw sa ilang taliwala."

"Hulagwayi ang mga relasyon. Hubo ug walay kaulaw. Walay nagtago. Walay nagmanipula. Walay nagsamad. Tinuod gyud nga makita ug makita gayud."

"Hulagwayi ang Dios mismo nga naglakaw sa hardin sa bugnaw nga oras sa adlaw. Dili layo. Naglakaw. Nagsulti. Anaa."

Giya sa Lider • Paghunong. Pasagdi sila nga anaa didto.

Kapasidad nga dili magpakasala (3 min)

"Karon — hulagwayi ninyo ang usa ka butang nga kasagaran nato nakalimot sa atong imahinasyon sa Eden."

"Si Adan ug si Eba adunay kapasidad nga dili magpakasala. Dili sila puppet nga makasunod ra. Aduna silay tinuod nga kapilian. Mahimo silang motuman, o dili motuman. Mahimo silang mahigugma, o magdumili. Mahimo silang molakaw uban sa Dios, o molakaw palayo."

"Sa wala pa ang pagkahulog — adunay sila kapasidad nga dili magpakasala."

"Mao kana ang gibuhath sa Amahan kanato. Gipanalanginan sa Iyang dagway. Sa hingpit nga binuhath. Sa hingpit nga relasyon uban Kaniya, sa usag-usa, ug sa yuta. Ug adunay kapasidad nga dili magpakasala."

"Mao kini ang Lakang 1. Ang Disenyo sa Dios. Ang sinugdanan sa panaw sa matag nagapangita — bisan kung nasayud sila o wala. Ang orihinal nga balay sa kalag."

Unsay nadaut (3 min)

Giya sa Lider • Mubo lang. Ang Genesis 3 mao ang binhi alang sa Sesyon 2 (Ang Impeksyon). Karon, itanom lang ang binhi. Dili ibton ang gamot karon.

"Nasayod mo unsay sunod nga mahitabo. Genesis 3."

"Misulod si Satanas sa hardin. Pagpangilad. Ang nagayubit nga pangutana — 'Tinuod ba nga miingon ang Dios?' — ang unang liki. Ang pagsupak. Ang prutas nga gikuha. Ang pagrebeldeng nga nahimo."

"Ug adunay nahitabo niadtong tungora nga atong balikan sa sunod nga semana. Kay kung dili nimo makita unsay nahitabo sa Genesis 3, dili nimo masabtan unsay gibuhath ni Jesus sa kalag karon."

"Human sa pagkahulog — ang katawhan wala nay kapasidad nga dili magpakasala. Adunay nadaut sa sulod nato. Usa ka butang nga tibuok — nabuak."

"Mao kana ang Lakang 2. Ang Impeksyon. Ato nang adtoon sa sunod semana. Karon, dili pa kini ang panahon."

Asa natapos ang Kasulatan (3 min)

"Usa pa ka hunong sa Lakang 1. Kay ang plano sa Amahan dili matapos sa Genesis 3."

"Balik sa kataposan sa inyong Bibliya. Pinadayag 21."

Pinadayag 21:1–5 *"Unya nakita ko ang bag-ong langit ug bag-ong yuta ... 'Tan-awa, ang puluy-anan sa Dios anaa na uban sa mga tawo. Magpuyo siya uban kanila, ug sila mahimong iyang katawhan ... Pahiran niya ang matag luha sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ug wala nay pagbangotan, wala nay paghilak, wala nay kasakit, kay ang mga daang butang nangagi na.'"*

"Sa kataposan — bag-ong langit. Bag-ong yuta. Ang puluy-anan sa Dios uban sa tawo. Pahiran Niya ang matag luha. Wala nay kamatayon. Wala nay pagbangotan. Wala nay kasakit."

"Ang dagan sa Kasulatan nagsugod sa disenyo sa Amahan, miagi sa pagkahulog, ug natapos sa disenyo nga gipasig-uli. Ang dagway gipakita pag-usab."

"Mao kana ang Lakang 5. Asa matapos ang unom ka semana nga panaw. Asa matapos ang panaw sa matag kalag, pinaagi sa Iyang grasya."

"Karon nagsugod ta asa nagsugod ang Kasulatan. Sa Disenyo mismo. Ug usa ka pangutana nga dad-on ninyo."

MOVEMENT 2 · 20 ka minuto · Ikaw Q1 — Ang Unang Pangutana

Ipangutana ang Q1 (2 min)

"Ania ang pangutana nga gusto kong inyong palandungan."

Q1 Unsa nga klase sa kinabuhi sa imong huna-huna ang gidisenyo orihinal sa Dios alang sa imong kalag?

Giya sa Lider · Basaha ang pangutana hinay. Dayon paghunong. Sa hingpit. Ayaw pun-i ang kahilom.

"Ayaw paghuna-huna sa imong kinabuhi karon. Hunahuna-a kung unsa ang Iyang gidisenyo nga mahimo. Ang mga relasyon. Ang trabaho. Ang paglakaw uban Kaniya. Unsay Iyang gidisenyo?"

"Paggamit og duha ka minuto. Isulat sa inyong workbook. Para ra sa imong kaugalingon."

Giya sa Lider · Piho nga panid: Workbook panid 6, "Ang Disenyo sa Dios." Ang Q1 anaa sa kahon nga adunay gintang nga bulawan ang kilid.

"Ablihi ang inyong workbook sa panid 6. Isulat ang inyong tubag sa mga linya ilalom sa kahon sa Q1."

Pares (5 min)

"Karon — atubang sa imong katupad. Aduna kay lima ka minuto. Kada usa ninyo, ipakigbahin ang inyong gisulat. Ang lain maminaw. Walay pag-ayo, walay tambag — pagpaminaw lang."

Giya sa Lider · Paghinay nga maglibot-libot sa kwarto. Paminaw kung naa bay pares nga ang usa ra ang nagsulti, o adunay morag nag-stuck. Pabilin nga duol, apan ayaw paghasol.

Libot sa grupo (13 min)

"Balik ta sa grupo. Adunay napulog tulo ka minuto. Maglibot ta. Dili nimo kinahanglan nga isugid tanang gisulti nimo sa pares — usa ra ka butang bahin sa kinabuhi nga Iyang gidisenyo alang sa imong kalag."

Giya sa Lider · Mao kini ang kasingkasing sa Movement 2. Paminaw sa duha ka lebel — unsay ilang gisulti, ug unsay halos ilang gisulti. Ang butang nga ilang gidugang sa kataposan, morag pasagad lang, mao kasagaran ang aktwal nga tubag.

Giya sa Lider · Ayaw pagtubag og pagtulun-an o reference sa Kasulatan sa kada pagsulti. Dawata lang. "Salamat sa pagpakigbahin." Dayon ipasa sa sunod. Ang mga nagapangita nagpaminaw sa usag-usa labaw pa kanimo.

Giya sa Lider · Mao kini ang kasingkasing sa Movement 2. Paminaw sa duha ka lebel — unsay ilang gisulti, ug unsay halos ilang gisulti. Ang butang nga ilang gidugang sa kataposan, morag pasagad lang, mao kasagaran ang aktwal nga tubag.

Giya sa Lider · Kung adunay nagapangita nga magsulti og nipis nga butang — "Wala ko kabalo, basta ordinaryo lang nga kinabuhi" — ayaw pagpamugos. Dawata lang. "Salamat." Padayon. Aduna pa silay isulti sa umaabot nga mga semana.

Giya sa Lider · Kung adunay nagapangita nga magsulti og lawom — pagpangandoy nga ang ilang kaminyuon mobati nga sama ra nga anaa sa balay, tinguha nga molakaw uban sa Dios nga walay kaulaw, kasakit alang sa katuyoan — dawata kini hinay. "Salamat. Mao gayud kana ang iyang gidisenyo." Dayon padayon.

Giya sa Lider · Bantayi ang nagapangita nga hilom o makita gyud nga naglisod. Ayaw siya tawga. Mosulti ra siya kung andam na, bisan og semana pa kini. Igo na ang iyang presensya karon.

MOVEMENT 3 · 15 ka minuto · Ikaw Q2 — Ipakita ang Gintang

Ipangutana ang Q2 (2 min)

"Usa pa ka pangutana karon. Ug kining usa, mas lisod."

Q2 Asa nimo gibati nga ang imong kinabuhi wala mohaum nianang disenyo?

Giya sa Lider · Mao gihapong paagi. Hinay nga pagbasa. Dayon paghunong. Ayaw pun-i.

"Ayaw og pag-theologize. Ayaw og pag-analyze. Hinganli lang ang gintang. Unsay distansya tali sa disenyo ug sa imong kinabuhi karon?"

"Usa ka minuto. Isulat. Para ra sa imong kaugalingon."

Giya sa Lider · Klaro nga panid: Workbook panid 7, "Pagngalan sa Gintang." Ang Q2 anaa sa kahon nga adunay gintang nga bulawan ang kilid.

"Ipakli sa sunod nga panid. Panid 7. Isulat ang imong tubag ilalom sa Q2."

Libot sa grupo (13 min)

"Magpakigbahin ta libot sa grupo. Usa ka butang kada usa. Asa ang gintang?"

Giya sa Lider · Mao kini diin magsugod og pagsungaw ang trabaho sa sunod lima ka semana. Ang gintang nga ilang nganlan karon mao ang Impeksyon nga ilang makita sa sunod semana, ang Tigpagawas nga ilang masugatan una sa Sesyon 3 (ang pivot) ug makita nila ilalom sa blindfold sa Sesyon 4, ang Pag-istoryahanay nga ilang sudlon sa Sesyon 5, ug ang Kalingkawasan — Ang Dagway Gipakita Pag-usab — nga ilang madawat sa Sesyon 6.

Giya sa Lider · AYAW sundi ang gintang karon. Ayaw pag-ampo og klaro ibabaw niini. Ayaw ipugos sa pagpangita sa gamot. Karon ang pagngalan lang. Sa sunod semana ang pagkalot.

Giya sa Lider · Kung adunay nagapangita nga mag-ngalan og trauma — pag-abuso, addiction, kasal nga namatay sa mga tuig nga miagi — dawata kini hinay. "Salamat. Tinuod gyud kana. Si Jesus nahibalo na. Sa sunod semana magsugod ta og lakaw uban niini." Ayaw sundi karon.

Giya sa Lider · Kung adunay nagapangita nga mag-ngalan og butang nga labaw sa grupo — aktibo nga self-harm, krisis sa pagkakaron, dili tinambalan nga grabe nga kondisyon — paghunong sa grupo. Pabilin sa iyang tapad. I-refer sumala sa Seksyon 3, Kapitulo 10. Ayaw kini atubanga nga ikaw ra usa sa kwarto.

MOVEMENT 4 · 15 ka minuto · Ikaw Pundasyon nga Pag-ampo

I-frame ang pag-ampo (2 min)

"Dili nato ayuhon karong gabhi-ona ang atong gi-ngalan. Dili kana ang paagi sa panaw. Itugyan nato kang Jesus. Magsugod Siya. Sa pagkatinuod, nagsugod na Siya — pinaagi sa pagdala niini sa imong kahibalo."

"Kining semana mao lang ang sinugdanan sa Iyang trabaho niining kwarto."

Pangulohi ang pag-ampo (10 min)

Giya sa Lider • Tulo ka bahin: dawat → itugyan → Siya nga magsugod. Pag-ampo og hinay. Pasagdi ang mga kahilom. Ang Espiritu Santo magpuno sa mga kahilom og dili maabot sa imong mga pulong.

"Amahan, gidisenyo Mo ang matag kalag sa Imong dagway. Imo silang nailhan sa wala pa sila matawo. Imong nahibalo ang disenyo nga Imong gibuhat alang kanila, ug Imo usab nahibalo ang gintang nga ilang nganlan karon."

"Nagpasalamat kami nga wala Ka nakurat sa bisan unsa niini. Nagpasalamat kami nga ang gintang nga ilang gi-ngalan mao gayud ang dapit nga gusto Nimong adtoon."

Giya sa Lider • Paghunong. 30 ka segundo.

"Jesus — itugyan namo Kanimong ang gi-ngalan sa matag usa kanila. Ang gintang tali sa disenyo ug sa kinabuhi. Ang samad. Ang pattern. Ang pangandoy. Wala mi naghangyo nga ayuhon Mo karon. Naghangyo mi nga magsugod Ka."

"Lakaw uban niini sa matag usa kanila. Ipakita kanila ang Imong nakita. Pasagdi sila nga mobati sa Imong presensya uban kanila. Bisin karon. Bisin inig gawas nila niini nga kwarto."

Giya sa Lider • Paghunong. 30 ka segundo.

"Espiritu Santo — sa sunod semana, dad-a ang matag usa niining mga igsoon nga lalaki ug babaye ngadto sa matinud-anon nga pag-istoryahanay uban kang Jesus bahin sa ilang gi-ngalan. Ayaw pasagdi nga makalimot. Ayaw pasagdi nga magpaminus sa pagbati. Ayaw pasagdi nga mobalik sila sa pagdumala niini nga sila ra."

"Sa ngalan ni Jesus. Amen."

Mubo nga kahilom (3 min)

Giya sa Lider • Human sa "Amen," ayaw pagdali. **Lingkod. Duha o tulo ka minuto sa kahilom. Pasagdi nga mao kana ang nahitabo.**

MOVEMENT 5 • 15 ka minuto • Ikaw Adlaw-adlaw nga Ritmo + Panapos

lapod-apod ang mga Card sa Adlaw-adlaw nga Ritmo (3 min)

"Sa wala pa mo mobiya karon, adunay koy ihatag sa matag usa kaninyo."

Giya sa Lider • Hatagi ang matag nagapangita og Card sa Adlaw-adlaw nga Ritmo. Cardstock. Usa kada tawo.

"Kini ang inyong Card sa Adlaw-adlaw nga Ritmo. Lima ka minuto kada adlaw. Kada buntag. Mao kini ang nagdala sa trabaho tali sa mga sesyon."

Lakwon ang tulo ka bahin (4 min)

"Tulo ka bahin sa card. Importante ang han-ay — kay si Jesus ang mouna molihok, ug kita motubag."

"Una — PANGAYO. Ablihi sa gintang nga imong gi-ngalan karong gabhi-ona. Dad-a kini balik kang Jesus. 'Jesus, lakaw uban kanako sa mas lawom pa nga lugar sa nigawas. Ipakita sa akong unsay Imong nakita karon.' Kasiyaman ka segundo nga kahilom. Ayaw pugsa nga adunay mahitabo. Pagpresenta lang sa pag-istoryahanay."

"Ikaduha — TUBAG. Karon pangutan-a Siya og usa ka pangutana: 'Jesus, unsay gusto Mong usbon dinhi kanako karon?' Dayon paminaw. Paggamit og duha o tulo ka minuto. Isulat ang nigawas sa imong workbook — usa ka handumanan, usa ka Kasulatan, usa ka pagbati sa Iyang direksyon, usa ka pagbati nga adunay timbang, usa ka tawo nga miabot sa imong huna-huna. Bisan 'wala nay nigawas karon' usa pud ka tinuod nga entry. Ang punto dili ang pag-perform. Ang punto mao ang pagpakita sa pag-istoryahanay."

"Ikatulo — DAWAT. Basaha ang usa ka bersikulo. Hinay. Duha ka beses. Niining semana — Genesis 1:26. Pasagdi nga mao kana ang kataposang butang nga dad-on sa imong kalag pagawas sa imong adlaw."

"Lima ka minuto. Kada buntag. Magsugod lang."

Giya sa Lider • Basaha ang tulo ka bahin nga kusog niini nga han-ay: PANGUTANA, TUBAG, DAWAT. I-emphasize nga importante ang han-ay — si Jesus ang mouna. Pirme nga porma sa adlaw-adlaw nga pangutana: "Jesus, unsay gusto Mong usbon dinhi kanako karon?" — dili "labing gusto" (kana mao ang porma alang sa encounter-scale sa Sesyon 4). **Ang adlaw-adlaw nga porma walay "labing."**

Pasiuna sa Sesyon 2 (3 min)

"Ang sunod nga sesyon mao ang Sesyon 2. Ang Impeksyon. Atong tan-awon unsay nadaut."

"Mas lisod ang sunod nga sesyon kaysa karon. Atong ingalan unsay aktwal nga nagakahitabo sa gintang nga inyong gihisgutan karon. Atong tan-awon ang sala dili lang isip dautang kinaiya kondili isip impeksyon nga mas lawom pa sa willpower ug kaalam."

"Wala kamoy kinahanglan iandam. Walay kinahanglan dad-on. Dad-a lang ang inyong kaugalingon. Ug sa karon hangtod sa sunod nato nga pagkita, gamita ang Card sa Adlaw-adlaw nga Ritmo."

Usa ka kataposang pangutana (2 min)

"Sa wala pa ta motapos — aduna bay pangutana bahin sa atong gibuhay karon o bahin sa rhythm card?"

Giya sa Lider • Dawata ang bisan unsang pangutana sa mubo nga paagi. Ayaw kini himoa nga moment sa pagtulun-an. Ang mga pangutana nga dili nimo matubag karon, matubag nimo sa sunod sesyon — o pinaagi sa message sa tibuok semana.

Pag-ampo sa Panapos (2 min)

"Magtapos na ta."

"Amahan, salamat alang niining mga igsoon. Salamat nga miari sila karon. Salamat sa Imong gisugdan diha sa matag usa kanila — ang ilang gihinganlan, ang ilang nakita, ang ilang gibati."

"Dad-a sila niining semana. Pakigsulti kanila pinaagi sa rhythm card. Pahinumdumi sa ilang huna-huna ang Imong gipakita kanila karon. Ug dad-a sila balik dinhi sa sunod sesyon, andam alang sa sunod nga lakang."

"Sa ngalan ni Jesus. Amen."

Panapos (3 min)

"Sama ra nga oras, sama ra nga dapit sa sunod semana. Kung kinahanglan ka makigsulti kanako sa wala pa kana, naa nimo akong number. Lakaw sa kalinaw."

Giya sa Lider • Samtang nagapanglakaw na sila, tindog sa pultahan kung mahimo. Tan awa ang matag usa. Mubo nga paghikap sa abaga kung haum. Importante ang panapos.

KATAPOSAN SA SESYON 1 — Ang Adlaw-adlaw nga Ritmo mao ang nagdala sa trabaho ngadto sa Sesyon 2

Tukod og mas maayong riles padulong sa kasaligan nga Makina — si Jesus.

Coastal Hope Retreat • Soul Liberation • coastalhoperetreat.org • Panid 1

© 2026 Calvary Glorious Fellowship · Usa ka kahinguhaan sa Coastal Hope Retreat ·
Binisaya v1 · 2026-06-19

Mahimong gamiton, kopyahon, ug ipanghatag nga walay bayad — dili-komersyal. Dili ibaligya.
Ang mga bersikulo sa Kasulatan gikuha gikan sa Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia (RCPV), © 1999 Philippine Bible Society.

FIELD MANUAL · SEKSYON 2 · SESYON 2**Ang Impeksyon alang sa Imong Kalag**

Lakang 2 sa Lima ka Lakang nga Panaw · Nganong dili gyud molihok ang paningkamot lang · Ang pag-diagnose una sa pag-ayo

Kanus-a	Sesyon 2 sa grupo sa Soul Liberation	Kinsa	Ikaw + 5–8 ka nagapangita
Gidugayon	90 ka minuto	Mga sukaranang teksto	Roma 7:15, 18b, 19, 24, 25a · Roma 7:17, 20 · Juan 8:34
Mga Kagamitan	Mga Workbook ug mga Card sa Lima ka Lakang nga Panaw (dad-on sa mga nagapangita gikan sa Sesyon 1) · Mga Bibliya · Mga Card sa Adlaw-adlaw nga Ritmo nga andam	Naka-lock nga termino	Lakang 2 = Ang Impeksyon · SSI = Supernatural nga Impeksyon sa Kalag

Dagan — unom ka bahin, kasiyaman ka minuto

#	Movement	Oras
0	Pag-abiabi balik · pag-check sa Adlaw-adlaw nga Ritmo	10 min
1	Pagtulun-an · Ang Impeksyon (Roma 7, ang tulo ka diagnostic, ang sala isip SSI)	20 min
2	Q3 — Unsa na kadugay nimo kining gipas-an?	15 min
3	Pagtulun-an · Duha ka gasa — Pagpasaylo ug Kalingkawasan	15 min
4	Pag-ampo sa pag-ila · Nakita na nako ang impeksyon	15 min
5	Magpadayon ang Adlaw-adlaw nga Ritmo · panapos · pasiuna sa Sesyon 3	15 min

Giya sa Lider · Ang Sesyon 2 mao ang pinakaimportante nga pagtulun-an sa unom ka sesyon. Kung masayop ang pag-diagnose sa Lakang 2 — kung tawgon nimo kining daotang batasan nga hinuon pagkaulipon, o depekto sa pagkatawo nga hinuon pagkabihag — matumba ang tibuok panaw. Karon, magwali ka nga matinud-anon. Kinahanglan musulod una ang diagnosis sa wala pa adunay kahulugan ang pag-ayo sa Sesyon 3.

Mga nota sa pastoral safety

- 1. Ang pagngalan sa impeksyon kasagaran magpakita og kaulaw.** Dawata ang matag matinud-anon nga pag-abli uban sa kainit ug walay bisan gamay nga pagpakita nga nakurat ka. Ang nagapangita nagatan-aw sa imong nawong.
- 2. Ayaw sundi ang impeksyon karon pinaagi sa prayer ministry.** Karon, diagnosis lang, dili pa pag-ayo. Magsugod ang pag-ayo sa Sesyon 3. Ang lawom nga prayer ministry moabot sa Sesyon 4.

3. Kung adunay nagapangita nga mag-ingon “Basin daotan lang gyud ko nga Kristiyano,” itul-id kini nga malumo. Ang ilang gihulagway mao ang pagkabihag, dili pagkatawo. Mao gayud kana nga kalainan ang katuyoan sa pagtulun-an karon.

4. Bantayi ang nagapangita nga makaila sa iyang kaugalingon sa Roma 7 sa unang higayon — ang makita nga kahupayan, ang mga luha sa pag-ila. Mao kana ang pagpamatuod sa Espiritu Santo sa pagtulun-an. Dawata kini. Ayaw kini analisaha.

MOVEMENT 0 · 10 ka minuto · Ikaw — Pag-abiabi Balik ug Pag-check

Pagdawat kanila balik (2 min)

Giya sa Lider · Pagsugod nga mainit. Adunay mga nagapangita nga nagbuhat sa Adlaw-adlaw nga Ritmo; adunay wala. Walay grado. Karon alang sa bisan kinsa nga miabot, bisan unsa pa ang ilang kahimtang.

“Mga igsoon — maayong pagbalik. Salamat kaayo nga miari mo karon.”

“Gilakaw nato ang Lakang 1 sa miaging sesyon. Ang Disenyo sa Dios. Naglingkod ta uban sa hulagway sa Eden sa wala pa ang pagkahulog, kung unsa ang gibuhay kanato sa Amahan — gipanalanginan sa Iyang dagway, sa hingpit nga relasyon, adunay kapasidad nga dili magpakasala. Ug dayon atong gi-ngalan ang gintang. Asa ang disenyo ug ang atong kinabuhi wala na magkatugma.”

“Gidala ninyo sa balay ang Card sa Adlaw-adlaw nga Ritmo. Adunay nagbuhat kanimo niini kada buntag niining semana. Adunay nagsugod dayon mihunong. Adunay nakalimot niini sa lamesa tapad sa katre. Tinuod kana tanan. Wala ta nag-grado sa ritmo. Naglakaw ta og nag panaw nga magkuyog.”

Hayan nga pag-check sa ritmo (5 min)

“Usa ka dali nga pangutana libot sa grupo, dayon magsugod ta. Sa usa ka tudling-pulong — unsay nipakita kanimo niining semana samtang naglingkod ka sa ritmo? O, kung wala nahitabo ang ritmo, unsay imong namatikdan bahin niana?”

Giya sa Lider · Dili kini lawom nga round. Usa ka tudling-pulong kada usa. Ang nagapangita nga wala makahimo sa ritmo dalawaton nga mosulti niini nga prangka — kana usa pud ka mapuslanon nga impormasyon. Dawata ang matag tubag nga mubo: “Salamat.” Dayon padayon.

Giya sa Lider · Paminaw sa duha ka butang: (a) Bisin kinsa nga klaro nga adunay tinuod nga panagtagbo uban kang Jesus — i-note kini; basin gusto nimong mangutana pa kaniya human sa sesyon. (b) Bisin kinsa nga nagpas-an og mas bug-at kaysa miaging semana — i-note kini alang sa Movement 2 ug alang sa pastoral follow-up.

Pangitaa asa ta karon (3 min)

“Tan-awa ang Card sa Lima ka Lakang nga Panaw. Miaging sesyon, gilakaw nato ang Lakang 1. Karon moadto ta sa Lakang 2. Ang Impeksyon.”

“Gusto kong mosulti og prangka sa wala pa ta magsugod. Karon mao ang pinakaimportante nga pagtulun-an sa unom ka sesyon. Dili tungod kay mao kini ang pinakamakapadasig. Tungod kay mao kini ang nagsangga sa tanan. Kung masayop ta og ngalan sa nagakahitabo sa imong kalag, ang tanang isulti nato sa umaabot nga mga semana masipyat.”

“Busa karon iwali nato ang Lakang 2 nga matinud-anon. Sama sa pagwali ni Pablo niini sa Roma 7.”

MOVEMENT 1 · 20 ka minuto · Ikaw — Pagtulun-an: Ang Impeksyon

Ablihi ang Roma 7 (3 min)

“Ablihi ang inyong mga Bibliya sa Roma kapitulo 7.”

“Mao kini ang pinakamatinud-anon nga bahin nga gisulat ni Pablo. Ang tawo nga nagsulat sa ikatulo nga bahin sa Bag-ong Tugon naghulagway dinhi sa eksakto nga inyong gihulagway sa miaging sesyon dihang inyong gi-ngalan ang gintang. Paminaw.”

Roma 7:15, 18b, 19, 24, 25a

“Kay wala ko makasabot sa akong kaugalingong binuhatan. Kay dili nako buhaton ang akong gusto, kondili ang butang nga akong gikasilagan mao hinuon ang akong gibuhat. ... Kay aduna koy tinguha sa pagbuhat sa maayo, apan wala koy katakos sa pagtuman niini. ... Kay wala nako buhata ang maayo nga akong gusto, kondili ang daotan nga dili nako gusto mao hinuon ang akong padayon nga gibuhat. ... Pagkaalaot nakong tawo! Kinsa may moluwas kanako gikan niining lawas sa kamatayon? ... Salamat sa Dios pinaagi kang Jesu-Cristo nga atong Ginoo!”

“Paminawa pag-usab ang bersikulo 24. ‘Pagkaalaot nakong tawo. Kinsa may moluwas kanako gikan niining lawas sa kamatayon?’”

Giya sa Lider • Taas nga paghunong. Pasagdi nga magpabilin ang singgit.

“Wala naghulagway si Pablo og depekto sa pagkatawo. Wala niya gihulagway ang katapulan. Wala niya gihulagway ang kakulang sa willpower o kaalam. Iyang gihulagway ang usa ka butang nga molihok sa lebel nga mas lawom pa sa maabot sa willpower ug kaalam.”

Ang tulo ka diagnostic nga pangutana (5 min)

“Sa dili pa ta magpadayon — usa ka diagnostic nga pangutana. Kung tan-awon nimo ang bahin sa imong kinabuhi diin ka kanunay napakyas, diin kanunay mopakita ang gintang, hain niining tulo ang tinuod?”

Giya sa Lider • Ipataas ang tulo ka tudlo. **Lakwon kini nga hinay-hinay.**

1. Pagrebelde ba kini? Usa ka tinuyo nga desisyon nga mosunod sa kaugalingong dalan. Nahibalo ka kung unsa ang husto. Imong nadungog ang tingog sa Dios. Ug moingon ka — ‘Buhaton gihapon nako ang akong gusto.’ Tinuod ang pagrebelde. Dili ta magpakaaron-ingnon nga wala. Apan — masulti ba nimo uban kang Pablo, ‘Aduna koy tinguha sa pagbuhat sa maayo’? Kung anaa ang tinguha, ang isyu dili pagrebelde. Kadaghanan kaninyo niini nga grupo dili rebelde. Lahi kamo.

2. Kawalay-alamag ba kini? Tungod ba kay wala ka mahibalo kung unsa ang husto? Miingon si Pablo, ‘Nahibalo ko nga walay maayo nga nagpuyo kanako.’ Aduna siyay kahibalo. Makatudlo pa siya og klase sa seminaryo bahin niini. Kadaghanan kaninyo niini nga grupo nahibalo kung unsa ang husto. Nabasa na ninyo ang Kasulatan. Dili kulang ang impormasyon. Dili makatabang ang lektyur. Dili makatabang ang lain pang Bible study. Dili makatabang ang lain pang libro.

3. Kawalay-katakos ba kini? Bersikulo 18. ‘Aduna koy tinguha sa pagbuhat sa maayo, apan wala koy katakos sa pagtuman niini.’ Ania ang diagnosis.

“Gusto ko. Nahibalo ko nga kinahanglan ko. Apan dili gihapon ko makaya.”

Giya sa Lider • Taas nga paghunong. Mao kini ang sentro nga tudling-pulong sa pagtulunan. Kadaghanan sa mga nagapangita makaila sa ilang kaugalingon dinhi sa unang higayon. Pasagdi nga musulod kini.

“Dili kana kahuyang. Pagkabihag kana.”

“Ug ang pagkabihag nagkinahanglan og Tigpalingkawas, dili ang pagtudlo”

Ang sala isip nagapuyo nga presensya (4 min)

“Sa bersikulo 17 ug pag-usab sa bersikulo 20, nahimong tukma ang pinulongan ni Pablo. Paminaw.”

Roma 7:17, 20

“Busa karon dili na ako ang nagbuhat niini, kondili ang sala nga nagpuyo sa sulod nako ... Karon kung buhaton nako ang dili nako gusto, dili na ako ang nagbuhat niini, kondili ang sala nga nagpuyo sa sulod nako.”

“Sala nga nagpuyo.”

“Dili sala nga mobisita lang. Dili sala isip sunod-sunod nga daotang desisyon. Dili sala isip listahan sa mga pagkapakyas sa moralidad.”

“Sala isip usa ka presensya. Usa ka pwersa nga nagsulong ug nagpuyo.”

Giya sa Lider • Paghunong. Bug-at kini sa teolohiya. Pasagdi nga mokana.

“Wala naghatag si Pablo og pasangil. Naghatag siya og pagpasabot. Ang responsibilidad nagpabilin — kang Pablo gihapon ang iyang gibuhat. Apan ang gahum sa pagtuman sa iyang gusto giilog na.”

Ang Supernatural nga Impeksyon sa Kalag (4 min)

“Ania ang pundasyon sa Laraw sa kagawasan sa Kalag. Paminawa kinig hinay-hinay.”

“Ang sala dili lamang usa ka tinigom as dili maayong pagpili”

“Misulod kini sa kalag sa tawo sa Genesis 3 sama sa impeksyon nga mosulod sa lawas. Gikan sa gawas. Walay imbitasyon. Nagalihok nga mas lawom pa sa maabot kusog sa kabubut-on og salabutam. Kini labaw sa kinaiyahan. Gitawag kini ni Pablo nga usa ka ‘balaod’ — usa ka pwersa nga sama ka kanunay ug ka kusgan sa balaod sa grabidad.”

“Gitawag nato kini nga Supernatural nga Impeksyon sa Kalag. SSI. Tinuod kini. Gi-ngalan kini sa Kasulatan. Mao kini ang nagalihok sa gintang nga gihulagway sa matag usa kaninyo sa miaging sesyon.”

“Hunahunaa ang impeksyon sa lawas. Dili nimo madumala ang hilanat pinaagi sa disiplina. Dili ka makahinuulsa pagawas sa pneumonia. Nagkinahanglan ka og Mananambal. Usa nga makaabot sa tinubdan. Usa nga makawagtang sa hugaw.”

“Ang paningkamot og maayo makadumala sa mga simtomang makadiyot. Apan magpabilin ang impeksyon.”

“Ang gamot nagkinahanglan og Usa nga adunay awtoridad ug kahanas sa pag-adto didto uban kanato. Mao kana si Jesus. Lakang 3. Sunod nga sesyon.”

Tulay paingon sa Q3 (1 min)

“Sa dili pa ta motabok ngadto kang Jesus nga Tigpalingkawas sa sunod nga sesyon, usa pa ka pangutana karon. Ug lisod kini.”

MOVEMENT 2 • 15 ka minuto • Ikaw — Q3 — Unsa na Kadugay Nimo Kining Gipas-an?

Ipangutana ang Q3 (2 min)

“Miaging sesyon imong gi-ngalan ang gintang — ang gilay-on tali sa disenyo sa Dios alang sa imong kinabuhi ug sa imong kinabuhi karon. Karon, usa pa ka pangutana bahin nianang gintang.”

Q3 — “Unsa na kadugay nimo kining gipas-an?”

Giya sa Lider • Hinay nga pagbasa. Dayon paghunong. Sa hingpit. Ayaw pun-i ang kahilom.

“Dili kini ang pinakaulahi nga higayon nga mitumaw kini. Ang tibuok dagan. Kanus-a kini nagsugod? Kanus-a kini unang misanggit kanimo? Unsa na kadugay nga nagalihok ang impeksyon niining bahin sa imong kalag?”

“Usa ka minuto. Isulat sa imong workbook.”

Giya sa Lider • nga kilid. Isulti: “Ablihi ang inyong workbook sa panid 8 — Lakang 2. Isulat ang inyong tubag ilalom sa kahon sa Q3.” Tukmang basehan sa panid: Workbook panid 8, “Ang Impeksyon.” Ang Q3 (“Unsa na kadugay nimo kining gipas-an?”) anaa sa

kahon nga adunay bulawan nga kilid. Isulti: “Ablihi ang inyong workbook sa panid 8 — Lakang 2. Isulat ang inyong tubag ilalom sa kahon sa Q3.”

Libot sa grupo (13 min)

“Maglibot ta sa grupo. Usa ka butang kada usa. Unsa na kadugay nimo kining gipas-an?”

Giya sa Lider • Kini nga pangutana kanunay nga nagpakita sa kasubo. makaamgo ang usa ka nagapangita sa unang higayon nga gipas-an na niya ang usa ka butang sulod sa baynte, traynta, kwarenta ka tuig. Ang gibug-aton sa kadugayon usa na ka pastoral nga higayon. Dawata kini sa hinay-hinay.

Giya sa Lider • Naandan nga tubag sa taas nga kapanahonan: “Taas na kana nga panahon nga gipas-an kini. Salamat sa paghingalan niini.” Hunong sa makadiyot. Dayon padayon. Ayaw sulayi sa paghupay o sa pag-ayo. Ang pagngalan

Giya sa Lider • Kung ang nagapangita nagdaginot — “dili kana dugay, pipila lang ka bulan” — dawata kini. Adunay mga impeksyon nga mas bag-o. og tinuod kana

Giya sa Lider • Kung ang usa ka nagapangita mosubay niini balik sa trauma o pag-abuso sa pagkabata — dawata kini. **I-note alang sa personal nga follow-up. Ang lawom nga prayer ministry moabot sa Sesyon 4, dili karon.**

Giya sa Lider • Kung ang nagapangita nga nahimong nasubrahan sa pagbati— paghunong sa grupo. Pabilin sa iyang tapad. Ang pangutana bahin sa kadugayon makaabli sa usa ka tawo sa paagi nga wala mahimo sa pangutana bahin sa gintang. Pagpresenta.

MOVEMENT 3 • 15 ka minuto • Ikaw — Duha ka Gasa — Pagpasaylo ug Kalingkawasan

Ang duha ka gasa (8 min)

Giya sa Lider • Tukmang paki-sayod: Workbook panid 9, “Pagpasaylo ug Kalingkawasan.” Ang panid adunay duha-ka-kolum nga talaan nga maoy biswal nga recap niining pagtulun-an. Human nimo itudlo ang duha ka gasa (sa ubos), isulti: “Ablihi ang inyong workbook sa panid 9. Ang talaan nianang panira mao ang atong gisubay pinaagi natong duha. Basaha kini nga hinay. Ang wala nga kolum mao ang nadawat na sa kadaghanan nato. Ang tuo nga kolum mao ang gihisgutan karon.”

“Sa dili pa ta motapos karon — usa pa ka bahin sa pagtulun-an. Kay kung biyaan nato ang pagsubay sa wala nato ginganlan kung unsa gyud ang gitanyag ni Jesus, biyaan ka namo sa mao gayud nga pagkabihag nga gisinggitan ni Pablo.”

“Kadaghanan nato niining kwarto naglibog sa duha ka gasa nga gihatag ni Jesus, nga morag pareho lang sila og gasa. Dili sila pareho. Duha sila ka gasa. Parehong libre. Parehong gikinahanglan. Parehong gipalit sa dugo ni Jesus.”

PAGPASAYLO — ang kapasayloan sa mga sala. Natapos na sa krus. Kompleto.

“Natapos na.” KALINGKAWASAN — ang pagkahimong gawasnon gikan sa gahum sa sala, dili lang sa silot niini. Gitukib sa padayon nga relasyon uban kang Jesus.

“Ang Pagpasaylo nag-ingon — gipasaylo ka. Ang Kalingkawasan nag-ingon — gawasnon ka.”

“Dili gawasnon gikan sa tanang tentasyon. Dili gawasnon gikan sa posibilidad nga mahulog. Apan gawasnon nga makadaog sa mga gubat nga dili gyud nimo madaog kaniadto. Samtang anam-anam nga ginabuntog ni Jesus ang nagadaot nga gahum sa sala diha sa imong kalag.”
“Ang Pagpasaylo tubag sa talaan. Ang Kalingkawasan nahimong tubag sa impeksyon.”
“Ang Pagpasaylo natapos na sa krus. Ang Kalingkawasan gitukib sa padayon nga relasyon uban kang Jesus.”

Ang masakit nga kamatuoran (5 min)

Giya sa Lider • Mao kini ang pinakaimportante nga pastoral nga higayon sa sesyon. Daghang mga nagapangita — ilabina kadtong dugay na nga mga Kristiyano — makaila sa ilang kaugalingon dinhi. Sa hinay.

“Ania ang masakit nga kamatuoran, mga igsoon.”
“Daghan nato nakadawat sa Pagpasaylo ug mihunong didto.”
“Gipasaylo na ta balik-balik sa mao ra nga sala. Semana human sa semana. Bulan human sa bulan. Tuig human sa tuig.”
“Apan wala gayud ta mangayo kang Jesus nga adtoon ang pinakagamot. Wala gayud ta mangayo Kaniya og Kalingkawasan. Wala gayud ta mangayo Kaniya nga sa supernatural nga paagi palingkawason ta gikan sa pagkadaot.”

Giya sa Lider • Paghunong. Pasagdi nga molihok ang pag-ila sa kaugalingon.

“Ang pakigbisog ni Pablo sa Roma 7 dili pakigbisog sa usa ka dili-magtutuo. Naluwas na siya. Gipasaylo na siya. Ug napildi gihapon siya sa mao ra nga gubat.”
“Nagasinggit siya alang sa lahi nga transaksyon. Dili lang limpyo nga rekord alang sa nangagi. Kalingkawasan gikan sa nagapadayon nga gahum.”
“Mao kana ang gitanyag ni Jesus. Mao kana ang atong sugdan nga pangayoon, sugod sa sunod nga sesyon. Lakang 3 — Ang Tigpagawas sa Kalag.”

Tulay paingon sa pag-ampo (2 min)

“Sa dili pa ta motapos, usa ka pag-ampo nga magkuyog. Dili pag-ampo nga mo-ayo sa impeksyon — magsugod ang pag-ayo sa sunod nga sesyon. Usa ka pag-ampo sa pag-ila. Aron nganlan ang atong nakita karon nga wala nato makita kaniadto.”

MOVEMENT 4 • 15 ka minuto • Ikaw — Pag-ampo sa Pag-ila

I-frame ang pag-ampo (2 min)

“Karon, diagnosis. Dili pa pag-ayo.”
“Ang trabaho nga atong gibuhat karon — dinhi gayud niining pag-ampo — mao ang pag-ila kung unsa gyud ang nagakahitabo sa atong kalag. Aron nganlan kini sa husto. Kay dili nato madala ang husto nga panginahanglan ngadto kang Jesus kung sayop ta og ngalan kung unsa ang panginahanglan.”
“Busa mag-ampo ta og pag-ampo sa pag-ila. Magkuyog. Ako ang mangulo. Sundon ninyo sa inyong kasingkasing, o kusog kung makatabang kana.”

Pangulohi ang pag-ampo (10 min)

Giya sa Lider • Tulo ka bahin: pag-ila → pagsalikway sa paningkamot sa kaugalingon → pagpangayo sa husto nga gasa. Pag-ampo og hinay. Taas nga mga kahilom. Ang Espiritu Santo magpuno sa mga kahilom og dili maabot sa imong mga pulong.

“Amahan — moduol kami Kanimong mga matitud-anon karon.”
“Sulod sa mga katuigan — ang uban kanamo sulod sa mga dekada — gitawag namo ang nagakahitabo sa among kalag sa sayop nga ngalan. Gitawag namo ang pagkabihag nga ‘kahuyang.’ Gitawag namo ang impeksyon nga ‘kapakyasan.’ Gitawag namo ang kawalay-katakos nga ‘pagrebelde’ ug gilatos namo ang among kaugalingon tungod niini.”

“Karon lahi na ang among pagtan-aw. Ang gintang nga among gi-ngalan sa miaging sesyon dili mao ang among gihunahuna. Mao kini ang Supernatural nga Impeksyon sa Kalag nga nagalihok — usa ka gahum nga mas lawom pa sa maabot sa among willpower ug kaalam.”

Giya sa Lider • Paghunong. 30 ka segundo.

“Nakita usab namo kini. Nagadawat kami sa Pagpasaylo sulod sa mga katuigan — usahay alang sa mao ra nga pakigbisog, balik-balik — ug wala gayud kami mangayo Kanimog og Kalingkawasan. Naghunahuna kami nga ang kapasayloan mao na ang tibuok gasa. Wala kami mahibalo nga adunay ikaduhang gasa nga naghulat kanamo.”

“Mohunong kami karon. Among isugid kana. Dili uban sa kaulaw — uban sa kahupayan.”

“Jesus — wala kami nangayo Kanimog nga ayuhon ang impeksyon karon. Nangayo kami Kanimog og usa ka butang nga mas yano. Sugdi ang pagpakita kanamo sa Imong nakita. Tabangi kami nga mailhan ang impeksyon bisan asa kini nagalihok kanamo niining semana. Diin moabot ang daang pagbira — tabangi kami sa pagtawag niini sa kung unsa gyud kini. Dili kapakyasan. Dili kahuyang. Ang impeksyon nga Imong nakita aron palingkawason kami.”

“Ug Jesus — andama kami alang sa sunod nga sesyon. Kung masugatan ka namo isip ang Tigpagawas sa Kalag. Ablihi ang among mga kasingkasing sa gasa nga wala namo.”

Giya sa Lider • Paghunong. 30 ka segundo.

“Espiritu Santo — niining semana, sa matag higayon nga mobangon ang daang pagbira, dad-a balik kining pagtulun-an sa among hunahuna. Ayaw kami pasagdi nga mobalik sa paglatos sa among kaugalingon. Ayaw kami pasagdi nga mobalik sa pagdumala niini nga kami ra. Dad-a kami balik kang Jesus ang Tigpagawas, bisan sa wala pa namo mahibalo kung unsaon pagpangayo Kaniya sa husto nga gasa.”

“Sa ngalan ni Jesus. Amen.”

Mubo nga kahilom (3 min)

Giya sa Lider • Human sa panapos nga “Amen,” ayaw pagdali. **Lingkod. Duha o tulo ka minuto sa kahilom. Pasagdi nga masulbad ang nahitabo. Adunay mga nagapangita nga makita gyud nga marelaks — ang abaga nanghoy-hoy, ang apapangig mokalma. Mao kana ang lawas nga nakaila sa pagkagawasnon gikan sa pagkondena sa kaugalingon.**

MOVEMENT 5 • 15 ka minuto • Ikaw — Adlaw-adlaw nga Ritmo + Panapos

Magpadayon ang Adlaw-adlaw nga Ritmo (4 min)

“Magpadayon ang Adlaw-adlaw nga Ritmo niining semana. Mao gihapong tulo ka bahin — PANGAYO, TUBAG, DAWAT.”

“PANGAYO — ‘Jesus, unsay gusto Mong usbon dinhi kanako karon?’ Kan-uman ka segundo nga kahilom.”

“TUBAG — pakigsulti nga matinud-anon kang Jesus bahin sa Iyang gipakita kanimo. Lima ka tudling-pulong. Ang tinuod gayud.”

“DAWAT — usa ka bersikulo. Hinay. Duha ka beses. Niining semana, ang imong bersikulo mao ang Roma 7:24–25a.”

Bersikulo niining semana • Roma 7:24–25a

“Pagkaalaot nakong tawo! Kinsa may moluwas kanako gikan niining lawas sa kamatayon? Salamat sa Dios pinaagi kang Jesu-Cristo nga atong Ginoo!”

Giya sa Lider • Timan-i nga ang bersikulo mao ang pangutana ug ang tubag sa duha ka magtapad nga linya. Mao kana ang tibuok panaw ni Pablo nga gipugos sa usa: iyang nailhan ang impeksyon UG iyang gi-ngalan ang Tigpagawas sa usa ra ka gininhawa. Ang mga

nagapangita anaa pa sa pag-ila. Sa sunod nga sesyon masugatan nila ang Tigpagawas.

“Basaha kini nga hinay. Duha ka beses. Pasagdi nga motubag kini sa bisan unsa nga iyang gipakita kanimo sa IYANG PAGPANGAYO.”

Kung moabot ang daang pagbira (3 min)

“Usa pa ka butang bahin niining semana. Mobalik gyud ang daang pagbira. Kanunay kini mahitabo — usahay pipila lang ka oras human nimo biyai dinhi. Kung mahitabo kini, tan-awa ang ubos sa imong Card sa Adlaw-adlaw nga Ritmo. Tulo ka lakang.”

“Hinganli kini. ‘Mao kini ang impeksyon nga akong gi-ngalan sa grupo.’ Kusog kung mahimo.”

“Dad-a kini kang Jesus. ‘Jesus, ania na ang daang pagbira. Mosugat ka ba kanako niini?’

Dayon paminaw.”

“Pagtawag. I-message ko, o ang lokal nga pastor, o lain nga miyembro sa grupo. Dili tuyo nga makig-away ka niini nga ikaw ra.”

Pasiuna sa Sesyon 3 (2 min)

“Ang sunod natong sesyon mao ang Sesyon 3. Ang Tigpagawas sa Kalag. Masugatan nato si Jesus dili isip Tigpasaylo — kaila na ta Niya didto — kondili isip Mananambal. Isip ang Usa nga molakaw sa gamot sa impeksyon uban kanato.”

“Kung karon mao ang diagnosis, ang sunod nga sesyon mao na ang pagsugod sa pag-ayo. Dad-a ang imong kaugalingon. Dad-a ang nisungaw niining semana.”

Usa ka kataposang pangutana (2 min)

“Sa dili pa ta motapos — aduna bay pangutana bahin sa atong gibuhay karon?”

Giya sa Lider • Mubo lang. Ayaw kini himoa nga higayon sa pagtulun-an. Ang bisan unsa nga nanginahanglan og mas taas nga tubag mahimong maghulat sa sunod nga sesyon o sa personal nga panag-istoryahanay sa tibuok semana.

Pag-ampo sa Panapos (2 min)

“Magtapos na ta.”

“Amahan, salamat sa Imong gipakita sa matag usa niining mga igsoon karon. Salamat nga ang diagnosis dili usa ka hukom — kini ang pultahan padulong sa husto nga pag-ayo.”

“Dad-a sila niining semana. Kung mobangon ang daang pagbira, dad-a kining pagtulun-an sa ilang hunahuna. Ayaw sila pasagdi nga mobalik sa paglatos sa ilang kaugalingon. Dad-a sila balik sa sunod nga sesyon, andam nga masugat si Jesus isip Tigpagawas.”

“Sa ngalan ni Jesus. Amen.”

Panapos (2 min)

“Sama ra nga oras, sama ra nga dapit sa sunod nga sesyon. Lakaw sa kalinaw.”

Giya sa Lider • Samtang nagpalakaw na sila, tindog sa pultahan kung mahimo. Mata-mata sa matag usa. Ang nagapangita nga nakaila sa iyang kaugalingon sa Roma 7 karon basin nanginahanglan og mubo nga pulong sa pultahan — “Nakita tika karon. Nagsugod na ang trabaho. Magkita ta sa sunod nga sesyon.”

KATAPOSAN SA SESYON 2 — Ang Adlaw-adlaw nga Ritmo mao ang nagdala sa trabaho ngadto sa Sesyon 3

Tukod og mas maayong riles padulong sa kasaligan nga Makina — si Jesus.

Coastal Hope Retreat • Soul Liberation • coastalhoperetreat.org

© 2026 Calvary Glorious Fellowship • Usa ka kahinguhaan sa Coastal Hope Retreat •
Binisaya v1 • 2026-06-19

Mahimong gamiton, kopyahon, ug ipanghatag nga walay bayad — dili-komersyal. Dili ibaligya.

Ang mga bersikulo sa Kasulatan gikuha gikan sa Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia (RCPV), © 1999 Philippine Bible Society.

FIELD MANUAL · SECTION 2 · SESSION 3

Ang Soul Liberator

Step 3 sa Five-Step Journey · Diin motugkad ang Ebanghelyo · Ang paglipat gikan sa kaugalingong paningkamot ngadto sa Manunambal

Kanus-a	Session 3 sa Soul Liberation circle	Kinsa	Ikaw + 5–8 ka seekers
Gidugayon	90 ka minuto	Mga sukaranang teksto	Buhat 10:38 · Lucas 4:18 · Juan 8:36 · Roma 7:24–25a
Mga Kagamitan	Workbooks (dad-on sa mga seekers) · Bibliya · Daily Rhythm Cards andam · Giandam nga lugar para sa pag-inusara	Naka-lock nga termino	Step 3 = Ang Soul Liberator · Ang Q4–Q5 silence kay tinuod nga pag-inusara, dili kahilom sulod sa circle

Dagan — unom ka bahin, kasiyaman ka minuto

#	Movement	Oras
0	Pag-abi-abi balik · check in sa Daily Rhythm	10 min
1	Teaching · Ang Soul Liberator + Q4 sa workbook	20 min
2	Pag-inusara · Tinuod nga Pag-inusara (Q4–Q5 silence, gawas sa circle)	15 min
3	Q5 — Ang Pivot · dawata ang mosurface	20 min
4	Mubo nga directional prayer · ang unang paghangyo kang Jesus nga Liberator	15 min
5	Padayon ang Daily Rhythm · panapos · paglantaw sa Session 4	10 min

Giya sa Lider · Ang Session 3 mao ang spirituhanong sentro sa unom ka session nga panaw. Karon, dili na ka magdugang og teaching. Dili ka mag-ampo og mas kusog. Ang imong trabaho mao ang pagbutang sa kondisyon aron ang mga seekers maa-alone uban sa Soul Liberator. Ang buhat mahitabo tali kanila ug Kaniya — sa kahilom, sa kaugalingon nilang mga kalag. Ang imong tahas mao ang paghawa sa imong kaugalingon sa dalan.

Mga pastoral safety notes

- 1. Pino ra ang pag-inusara.** Ang seeker nga nakaagi og trauma kay tingali maglisod sa kalit nga kahilom. I-brief ang usa sa imong team members nga maglakaw-lakaw og hilom sa palibot atol sa Movement 2 — available pero dili manghilabot. Bukas ang mata, sirado ang baba.
- 2. Adunay mga seekers nga mobalik nga lain na ang dagway. Ang uban mobalik nga nalibog. Pipila tingali dili mobalik sulod sa kinse ka minuto.** Ayaw silag tawga kay nahuman silag late. Adunay nagkinahanglan og baynte ka minuto. Gamita ang oras sa pinakaulahi nga mibalik isip signal.
- 3. Ang Q5 mao ang lugar diin motugkad ang Ebanghelyo.** Sagrado ang gisulti sa mga seekers sa Movement 3. Dawata ang matag tubag hinay-hinay. Ayaw'g paspas og “thank you.” Hupti ang kahilom human sa matag share sulod sa duha o tulo ka gininhawa una mosulti ang sunod nga seeker. Ang pacing pa lang nagbuhat na og pastoral work karon.
- 4. Para sa mga seekers nga adunay aktibo nga addiction o grabe nga trauma, ang pag-inusara mahimong magpa-surface og kusog nga distress.** Kung ang usa ka seeker mobalik nga klaro nga nabuak — pabilin uban kaniya nga hilom. Ang ubang circle pwede maghulat. I-refer sumala sa Section 3, Chapter 10 kung gikinahanglan.
- 5. Adunay mga seekers nga walay i-name.** “Wala ko kahibalo unsay buhaton ni Jesus.” O “Para nako wala niya kini nakit-i.” Dawata nga walay correction. Ang matinud-anong pagka-uncertain kay tinuod usab nga tubag. Ipangamuyo kana nga espesipiko sa Movement 4.

MOVEMENT 0 • 10 ka minuto • Ikaw • Pag-abi-abi Balik ug Check In

Dawata sila balik (2 min)

Giya sa Lider • Sugdi nga init ang dawata. Adunay mga seekers nga nagtrabaho sa rhythm; ang uban wala. Ang karon kay para sa kinsa man miabot, sa bisan unsang kahimtang nila.

Kung tanan nakalingkod na:

“Mga igsoon — maayong balik. Karon ang Session 3. Sa unom ka session nga atong gilakaw, kining usa ang labing importante. Dili tungod kay ang karon mas importante kay sa uban. Tungod kay karon ang adlaw nga makita ninyo si Jesus isip Soul Liberator.”

Mubo nga check-in sa rhythm (5 min)

“Usa ka mubo nga pangutana palibot sa circle, dayon magsugod ta. Sa usa ka sentensya — unsa ang misurface kanimo karong semana samtang ikaw naglingkod uban sa diagnosis sa miaging session? Sa Roma 7? Sa bersikulo nga ‘Alaut nga tawo ako — kinsa man ang moluwas kanako?’”

Giya sa Lider • Dili kini lawom nga round. Usa ka sentensya matag usa. Adunay mga seekers nga mo-name og specific nga butang — dawata nga mubo: “Salamat.” Padayon. Ang uban tingali walay i-name — dawata gihapon: “Salamat kay miabot ka.” Ang karon dili bahin sa kinsa nakahimo og homework. Bahin kini sa kinsa naa sa kuwarto.

Lokasyona kung asa ta (3 min)

“Tan-awa ang Five-Step Journey map sa page 5 sa imong workbook. Ang miaging session mao ang Step 2 — ang Infection. Ang diagnosis. Atong gi-name ang dili maabot sa willpower o intelligence. Karon mao ang Step 3 — Ang Soul Liberator. Atong masugatan ang Usa nga makaabot niini.”

“Ang karon dili teaching session. Meeting kini. Ug ang pag-meet kang Jesus dili mahitabo pinaagi sa akong dugang pa nga pag-explain. Mahitabo kini pinaagi sa imong pag-inusara uban Kaniya — matitud-anon, mubo, sa tinuod nga kahilom — ug paghangyo Kaniya nga moanhi.”

“Mao nga karon, lahi ang dagan sa atong session kaysa sa miaging duha. Adunay parte nga ipadala tamo sa gawas niining kuwartoha. Maghiusa ta balik. Dayon i-share nato ang gipa-surface Niya. Ayaw’g kahadlok kung mausab ang dagan. Salig sa rhythm.”

MOVEMENT 1 · 20 ka minuto · Ikaw · Teaching: Ang Soul Liberator + Q4

Ablihi ang Buhat 10:38 (3 min)

“Ablihi ang inyong Bibliya sa Buhat kapitulo 10. Bersikulo 38. Si Pedro nagpasabot kung kinsa si Jesus ngadto sa panimalay ni Cornelio — usa ka panimalay sa Hentil nga wala pa makakita Kaniya. Paminawa ang mga pulong nga gipili ni Pedro.”

Buhat 10:38

“Gidihogan sa Dios si Jesus nga taga-Nasaret sa Espiritu Santo ug sa gahum. Naglakaw siya nga nagbuhat og maayo ug nag-ayo sa tanan nga gidaogdaog sa yawa, kay ang Dios uban Kaniya.”

“Tulo ka butang ang gisulti ni Pedro bahin kang Jesus. Gidihogan Siya. Naglakaw Siya nga nagbuhat og maayo. Ug naglakaw Siya nga nag-ayo sa tanan nga gidaogdaog sa yawa.”

“Gipili ni Pedro ang pulong nga pag-ayo. Dili teaching. Dili pasaylo. Pag-ayo.”

Giya sa Lider · Pause. Pasagdi nga motugkad ang pulong. Daghang seekers ang nagdala sa ilang imahinasyon og usa ka Jesus nga Forgiver, Magtutudlo, Maghuhukom — dili Manunambal. Karon magsugod ang pagbalhin.

Ang Soul Liberator (5 min)

“Sa miaging session atong gi-name ang Infection. Karon atong i-name ang Usa nga nag-ayo niini.”

“Si Jesus mianhi isip Pardoner — kana nga regalo nailhan na nato. Daghan kanato ang nakadawat na og Pardon og linibo ka beses. Apan si Jesus mianhi usab isip Liberator. Isip Usa nga molakaw uban kanato ngadto sa gamot sa infection. Sa Buhat 10 gitawag Siya nga Manunambal sa tanan nga gidaogdaog.”

“Dili lang Siya ang Cordero nga nagpapas sa silot sa sala. Siya ang Soul Liberator nga nagputol sa adlaw-adlaw nga gahum niini. Parehas ang Jesus diin gikan ang duha ka regalo. Pareho gibayran sa parehas nga Krus. Apan duha sila ka klaro nga magkalain nga regalo. Ug hangtod dili nimo hangyos ang ikaduha, katunga lang ang imong nadawat sa Iyang gidala aron ihatag.”

Juan 8:36

“Busa kung ang Anak nagpagawas kanimo, gawasnon ka gayud.”

“Gawasnon gayud. Dili lang pinasaylo. Gawasnon.”

Nganong importante kini dinhi (4 min)

“Ania kung nganong importante kini karon, niining kuwartoha, sa imong kalag.”

“Kadaghanan kanato nakahangyo na og linibo ka beses kang Jesus para sa Pardon para sa parehas nga sala. Gamay ra kanato ang nakahangyo Kaniya para sa Liberation. Atong gihangyo ang Forgiver sa pagpasaylo pag-usab. Wala nato hangyos ang Liberator nga molibre kanato.”

“Karon magsugod ta sa paghangyo. Dili sa kinatibuk-an. Sa espesipiko nga bahin nga gi-name sa matag usa kanato sa miaging session. Ang kaminyoon. Ang kaulaw. Ang pattern. Ang bakak. Bisan unsa pa ang misurface kanimo kung atong gi-name ang Infection — karon dad-on nimo nang espesipiko nga butang ngadto kang Jesus nga Soul Liberator ug hangyos Siya sa pagbuhat sa lya ra mahimo.”

Giya sa Lider • Locked language: hangyo, dili gayud “pasagdi” o “tugot.” Wala ta naghatag og pagtugot kang Jesus aron molihok. Hangyoon nato Siya sa pagbuhat sa lya ra mahimo.

Ipangutana ang Q4 (1 min)

“Sa wala ka pa makahangyo kang Jesus nga matinud-anon para sa Liberation, naa’y usa ka pangutana nga kinahanglang tubagon nimo una. Ablihi ang imong workbook sa Step 3. Page one.”

Q4 • Kaugalingong Paningkamot

Unsa naman ang imong gisulayan aron ayohon kini?

“Basaha ang Q4 hinay-hinay. Dayon sulati. Dili usa lang ka sentensya. Usa ka listahan. Tanang pagsulay. Tanang programa. Tanang saad sa kaugalingon nga imong gibungkag ug gibuhad pag-usab. Tanang pamaagi nga imong gisulayan na niining lugara nga wala makaabot sa gamot. Isulat tanan. Tulo ka minuto.”

Pagsulat sa workbook (3 min)

Giya sa Lider • Hilom. Ayaw’g pun-a ang kahilom. Lingkod uban kanila. Pag-ampo sa hilom para sa matag seeker pinaagi sa ngalan sa imong kasingkasing samtang sila nagsulat. Ayaw’g lakaw-lakaw o kalukob. Ang imong kalumo nagbutang sa tono.

Tulay padulong sa pag-inusara (4 min)

“Ang imong gisulat kay tinuod. Honest kini. Adunay mga uban sa inyo nga nagsulat og mga butang nga wala nimo isulti sa kusog sulod sa daghang katuigan. Ang uban nagsulat og butang nga wala pa gayud nimo gisulat sa una.”

“Ang sunod nga kinahanglang mahitabo dili mahitabo niining circle. Hapit na nimo dad-on kanang listahana — ug ang Usa nga imong hangyoon — nga ikaw ra usa.”

“Ang tinuod nga focus nagkinahanglan og tinuod nga pag-inusara. Ang kabug-aton sa kahilom sa grupo, nga nagtinan-away mo, dili kana ang gikinahanglan karon. Ang pagka-inusara mao.

Kinahanglan ka maa-mahimutang sa lugar nga walay nagtan-aw nimo — bisan ako, bisan ang amigo nga tupad nimo. Ikaw lang ug si Jesus ug ang imong gisulat. Sa pagkadiyot ipadala tamona nga lugar.”

MOVEMENT 2 · 15 ka minuto · Ikaw · Pag-inusara · Tinuod nga Pag-inusara

Kini ang bag-ong praktis nga atong gipamatud-an sa Pastors' Retreat. Ang Q4–Q5 silence dili mahitabo sulod sa circle. Mahitabo kini sa gawas, sa tinuod nga pag-inusara. Ang kahilom sulod sa circle mahimong performative — magtinan-away ang mga seekers sa nawong sa usag-usa, motan-aw sa leader, magkadalikyat. Ang tinuod nga pag-inusara mao ang nagpa-tukma sa kontrast tali sa Q4 ug Q5 nga motugkad gayud sa kalag. Motugkad ang Ebanghelyo nga labing lawom sa kalag nga na-alone uban niini.

I-frame ang pag-inusara (2 min)

“Dili kini break. Kini ang labing importante nga kahilom sa atong panaw.”

“Pangitag lugar nga ikaw ra usa. Sa gawas sa building kung mahimo sa panahon — usa ka bangko, usa ka eskina sa property nga walay tawo. Lain nga kuwarto kung kinahanglan kang magpabilin sa sulod. Bisan asa nga ang imong kalag mahilom.”

Ang instruksiyon (2 min)

“Lingkod uban sa imong gisulat. Tan-awa ang listahan sa imong gisulayan. Ayaw'g sulat og bisan unsa atol sa kahilom. Tan-aw lang.”

“Dayon — lingkod uban sa pangutana nga moabot. Q5: ‘Sa imong huna-huna, unsay buot buhaton ni Jesus niining bahin sa akong kinabuhi?’ Ayaw una sulayan og tubag. Lingkod lang uban niini. Pasagdi nga dili komportable. Pasagdi nga magmatinud-anon ang imong kalag sa kaugalingon.”

“Ang kontrast tali sa imong gisulayan ug sa Iya ra mahimo mao ang lugar nga motugkad ang Ebanghelyo. Lingkod didto. Pasagdi nga motugkad.”

“Balik dinhi kung nahuman na ang kahilom sa pagbuhat sa imo. Hilom ang kuwarto. Dawaton amo. Dayon tubagon nimo ang Q5 sa sulat, ug mag-share ta.”

Ipadala sila

“Dad-a ang imong workbook. Dad-a og bolpen. Biyai ang imong cellphone. Walay panagsulti sa paggawas — bisan ngadto sa amigo nga tupad nimo. Lakaw.”

Giya sa Lider · Kung nakagawas na sila, ayaw'g sunod. Ayaw'g check. Ayaw'g lakaw-lakaw. Gamita ang oras para sa kaugalingong hilom nga pag-ampo para sa matag seeker pinaagi sa ngalan. Pag-ampo nga si Jesus makasugat sa matag usa nga espesipiko sa ilang gisulat. Pag-ampo nga motugkad ang kontrast. Pag-ampo para sa seeker nga imong gisuspetsang labing pino karon.

Giya sa Lider · I-brief ang usa ka team member — ideally usa ka hilom, eksperyensyadong minister — nga maglakaw-lakaw sa palibot sa property hinay-hinay atol niining kinse ka

minuto. Ang ilang tahas dili ang pagsamok. Mao ang pagka-available. Bukas ang mata. Sirado ang baba. Kung adunay seekers nga klaro nga distressed, pwede silang molingkod sa duol nga hilom. Dili sila mag-ampo para kanila, dili mosulti. Presence lang.

Giya sa Lider • Adunay mga seekers nga mobalik nga sayo — napulo o onse ka minuto. Dawata sila nga hilom. Mulingkod sila. Maghulat sila. Ayaw'g sugod hangtod nga ang tanan mibalik. Adunay mga seekers nga magkinahanglan og baynte ka minuto. Ayaw silag tawga balik gayud sa kinse pa lang. Gamita ang oras sa pinakaulahi nga mibalik isip signal. Kung ang usa ka seeker wala mibalik sa baynte ka minuto, ipadala ang imong team member nga mocheck — nga hilom. Tingali ang seeker nagkinahanglan og kompanya. O nagkinahanglan og malumo nga pagpadala-balik.

Kung ang usa ka seeker mobalik nga klaro nga nabuak — naghilak, nag-uyog, dili maka-lingkod — dawata sila. Ayaw pa'g sugod sa Movement 3. Lingkod uban kanila. Ang ubang circle pwede pa nga maghulat og lima ka minuto pa. Ang tibuok punto sa karon mao ang nahitabo sa kalag nga adto. I-refer sumala sa Section 3, Chapter 10 kung ang ilang kahintang molapas sa konteksto sa lokal-circle.

MOVEMENT 3 • 20 ka minuto • Ikaw • Q5 — Ang Pivot

Dawata sila balik (3 min)

Giya sa Lider • Ayaw'g pangutana kung kumusta. Ayaw pa'g pangayo og testimony. Ayaw'g sulti og bisan unsa nga magkinahanglan kanila nga mo-perform. Ang ilang body language mismo ang mosulti sa istorya bisan walay pulong.

“Mga igsoon — maayong balik. Salamat kay seryoso ninyong gikuha. Ang pinakalisod nga kinse ka minuto sa panaw, ug inyong gilakaw.”

“Ablihi ang imong workbook sa page two sa Step 3. Ang page kay The Pivot ang titulo. Basaha ang nakasulat didto. Dayon sulati.”

Giya sa Lider • Hatagi silag traynta ka segundo aron mapangita ang page ug mabasa ang mubo nga italic line sa taas: “Mibalik na ka gikan sa kahilom. Kup-i ang imong bolpen.” Ayaw'g paspas niini. Ang transition balik sa pagsulat parte sa buhat.

Ipangutana ang Q5 (2 min)

Q5 • Ang Manunambal

Sa imong huna-huna, unsay buot buhaton ni Jesus niining bahin sa imong kinabuhi?

“Sulati ang imong tinuod nga gituohan, dili ang imong gihunahuna nga angay nimong tuohan. Bisin og gibati nimo nga gamay ang imong pagtuo. Ang gamay nga pagtuo nagdala usab sa kalag ngadto sa Manunambal. Tulo ka minuto.”

Pagsulat sa workbook (3 min)

Giya sa Lider • Hilom. Parehas nga postura sa Q4. Lingkod. Pag-ampo nga hilom. Ayaw'g pun-a ang kahilom.

Round sa circle (12 min)

“Mag-libot ta. Usa ka butang matag usa. Unsa imong gisulat?”

Kini ang labing sagrado nga gutlo sa unom ka session. Ang gisulti sa mga seekers dinhi mao ang unang paghangyo ngadto sa Liberator. Dawata ang matag tubag hinay-hinay. Ayaw'g paspas og “thank you.” Hupti ang kahilom human sa matag share sulod sa duha o tulo ka gininhawa. Pasagdi nga motugkad sa kalag una mosulti ang sunod nga seeker. Ang pacing pa lang nagbuhat na og pastoral work karon.

Giya sa Lider • Bantayi ang seeker nga nag-name og butang nga specific ug pino. “Sa akong huna-huna gusto Niya nga ayohon ang akong kaminyoon.” “Sa akong huna-huna gusto Niya nga ihunong ko ang akong pagdumot sa akong amahan.” “Sa akong huna-huna gusto Niya nga kuhaon kining kaulaw kanako.” Kana ang Espiritu nga nagkumpirma sa gisurface sa kahilom. Dawata. Ayaw'g tubag og theology. “Salamat. Buot Niya kana.” Ug padayon.

Giya sa Lider • Adunay seeker nga moingon “Wala ko kahibalo.” Dawata. “Matinud-anon kana. Salamat.” Padayon. Ang pagka-uncertain mao mismo ang tinuod nga sinugdanan — ug ipangamuyo nimo kana nga espesipiko sa Movement 4.

Giya sa Lider • Ang seeker nga naghunong o nagpugong sa hilak — pasagdi sila nga makakalma. Ayaw silag i-rescue. Ayaw'g humani ang ilang sentensya. Ang pause mao ang buhat nga padayon sa real time.

Giya sa Lider • Kung ang usa ka seeker mosulay og pagtudlo o pag-theologize sa iyang tubag — “Mituo ko nga si Jesus, sumala sa Juan 14, magbalaan kanako pinaagi sa Iyang Pulong” — i-redirect nga malumo. “Maayong theology kana. Apan unsa man tinuod sa imong kalag ang gituohan nga buot Niyang buhaton, sa simpleng pulong?” Hulat. Ang ikaduhang tubag mao ang tinuod.

MOVEMENT 4 • 15 ka minuto • Ikaw • Mubo nga Directional Prayer • Ang Unang Paghangyo

I-frame ang pag-ampo (2 min)

“Ang inyong gi-name — ang gisulti sa matag usa nga inyong gituohan nga buot buhaton ni Jesus sa inyo — kana ang pag-ampo nga atong ipangamuyo. Hangyoon nato Siya nga buhaton mismo kana. Karon ang adlaw nga magsugod ka sa paghangyo sa Soul Liberator para sa Liberation. Dili sa kinatibuk-an. Sa espesipiko nga bahin nga imong gi-name.”

“Ako ang mangulo. Tubuhi sa imong kasingkasing. O isulti nga hilom sa kaugalingong pulong. Madungog Niya ang matag tingog niining kuwartoha.”

Giya sa Lider • Tulo ka movements sa pag-ampo: i-name → hangyo → dawata. Pag-ampo nga hinay-hinay. Pasagdi ang kahilom. Ang Espiritu mopuno sa kahilom sa dili maabot sa imong mga pulong.

Pangulohi ang pag-ampo (10 min)

“Jesus nga Soul Liberator — mianhi Ka dili lang aron mopasaylo kondili aron mag-ayo. Atong nailhan Ikaw isip Forgiver. Salamat sa regalong kana. Wala Ka pa namo nailhi isip Manunambal. Karon hangyoon Ka namo nga maglakaw uban sa matag usa niining mga igsoon ngadto sa lugar nga ilang gi-name.”

Giya sa Lider • Pause. Dayon idugang og specific nga mga echo sa imong nadungog — dili pinaagi sa ngalan, kondili sa kategorya. “Ang kaminyoon nga naghilom. Ang kasuko nga nagpuyo sa dughan sukad pa sa pagkabata. Ang kaulaw nga nag-suot og kaugalingong nawong sa salamin. Ang bakak nga nagsugod sa pulong gikan sa ginikanan. Ang pattern nga wala mabaling sa kawhaan ka tuig nga willpower o intelligence.” Mag-name og tulo o upat. Ayaw'g i-name tanan. Pasagdi nga ang matag seeker makadungog sa iyang kaugalingong echo.

Giya sa Lider • Pause. 30 ka segundo.

“Jesus — wala namo Ka hangyoha nga ayohon kini sa usa lang ka pag-ampo. Hangyoon Ka namo nga magsugod. Sa paglakaw ngadto sa gamot uban sa matag usa. Sa pagsugat kanila sa matinud-anong panagsulti sa moabot nga semana. Sa pagpakita kanila sa Imong nakit-an.”

“Ug para sa igsoon niining kuwartoha nga nag-ingon ‘Wala ko kahibalo’ — espesyal namo Ka nga hangyoon para kanila. Ipakita Kanila. Ipakita Kanila ang Imong nakit-an. Ipakita Kanila ang Imong buot buhaton. Matinud-anon ang ilang pagka-uncertain. Sugata sila niini.”

Giya sa Lider • Pause. 30 ka segundo.

“Balaang Espiritu — matag adlaw karong semana, dad-a balik kining pag-ampoa sa huna-huna. Kung mobangon ang daang pagbira, kung mobalik ang bakak, kung magsugod og hunghong pag-usab ang self-effort — dad-a sila balik niining gutlo, sa dihang nakahangyo sila kang Jesus nga Liberator sa pagbuhat sa lya ra mahimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.”

Mubo nga kahilom (3 min)

Giya sa Lider • Human sa pagpanapos nga “Amen,” ayaw'g paspas. Lingkod. Duha o tulo ka minuto nga kahilom. Pasagdi nga molutaw ang paghangyo. Ang ubang seekers tingali klaro nga mausab — mokunhod ang abaga, mohinay ang gininhawa. Kana ang lawas nga nagkilala nga adunay nausab. Dawata. Ayaw'g analisaha.

MOVEMENT 5 • 10 ka minuto • Ikaw • Daily Rhythm + Pagpanapos

Padayon ang Daily Rhythm (3 min)

“Padayon ang Daily Rhythm karong semana. Parehas nga tulo ka movements. ASK, RESPOND, RECEIVE.”

“ASK — dad-a Kaniya ang atong gi-name sa circle, ug hangyos Siya og usa ka pangutana: ‘Jesus, unsa imong buot usbon kanako karon? Pag-uban og dugang og lakaw kanako paingon sa atong gi-name sa circle. Ipakita kanako ang Imong nakit-an karon.’ Saysenta ka segundo nga kahilom.”

“RESPOND — karon paminaw. Sulati ang mosurface — usa ka sentensya, usa ka memorya, usa ka Kasulatan, usa ka ngalan. Bisan ‘walay misurface karon’ kay matinud-anon. Isulat ang tinuod.”

“RECEIVE — usa ka bersikulo. Hinay-hinay. Duha ka beses. Karong semana, ang inyong bersikulo mao ang Juan 8:36.”

Ang bersikulo karong semana • Juan 8:36

“Busa kung ang Anak nagpagawas kanimo, gawasnon ka gayud.”

“Basaha hinay-hinay. Duha ka beses. Pasagdi nga mosulti kini balik ngadto sa imong gihangyo Kaniya karon.”

Giya sa Lider • Ang bersikulo mao ang destinasyon sa tibuok modelo. Gawasnon gayud. Nakahangyo ang mga seekers sa Liberator karon. Ang bersikulo nagkumpirma nga ang ilang gihangyo mao ang Iyang kabubut-on. Itanom kini sa lugar nga ila kanang mabalikan adlaw-adlaw.

Paglantaw sa Session 4 (3 min)

“Ang sunod nga session mao ang Session 4 — Ang Panagsulti. Magtuon ta unsaon paglakaw uban sa Soul Liberator adlaw-adlaw. Tubagon ta ang Q6 — ‘Unsa imong buot isulti kang Jesus mahitungod niini karon dayon?’ — nga magkahiusa. Mogawas ta gikan sa usa lang ka encounter ngadto sa padayong relasyon.”

“Tali sa karon ug ana, pangitaa Siya. Maglihok Siya karong semana sa lugar nga imong gi-name karon. Ang Daily Rhythm mao ang paagi nga magpabilin ka sa panagsulti. Kung mosurface Siya og butang, isulat kini sa imong encounter journal sa likod sa imong workbook.”

Usa ka katapusang pangutana (2 min)

“Sa wala pa ta motapos — naa ba’y bisan kinsa nga adunay pangutana mahitungod sa atong gibuhay karon?”

Giya sa Lider • Mubo. Ayaw kini himoa nga teaching moment. Ang mga pangutana nga dili nimo matubag og mubo pwede maghulat para sa one-on-one karong semana. Nahuman na ang buhat sa karong adlaw.

Pag-ampong panapos (2 min)

“Tapuson na nato.”

“Amahan, salamat sa Imong gisugdan karon sa matag kalag dinhi. Salamat kang Jesus, ang Soul Liberator, nga mianhi dili lang aron mopasaylo kondili aron mag-ayo. Salamat sa atong paghangyo dinhi niining kuwartoha.”

“Dad-a sila karong semana. Kung mobangon ang daang pagbira, dad-a kining gutlo sa huna-huna. Ayaw silag pasagdi nga mobalik sa paghampak sa kaugalingon. Ayaw silag pasagdi nga mobalik sa pagdumala niini sa kaugalingong kusog. Hupti sila sa matinud-anong panagsulti uban kang Jesus nga Liberator.”

“Sa ngalan ni Jesus. Amen.”

Papauli (1 min)

“Parehas nga oras, parehas nga lugar sa sunod nga session. Pamauli mo sa kalinaw.”

Giya sa Lider • Tindog sa pultahan. Eye contact sa matag seeker samtang sila migawas. Ang igsoon nga mibalik gikan sa kahilom nga klaro nga nausab tingali magkinahanglan og pulong sa pultahan — “Nakita nako ang nahitabo nimo karon. Nagsugod na Siya. Magkita ta sa sunod nga session.”

TAPOS SA SESSION 3 — *Padayonon sa Daily Rhythm ang buhat ngadto sa Session 4* ***Magbuhat og mas maayong rails ngadto sa kasaligang Engine — Jesus.***

Coastal Hope Retreat · Soul Liberation · Field Manual · Section 2 · Session 3 · Ang Soul Liberator

© 2026 Calvary Glorious Fellowship · Usa ka kahinguhaan sa Coastal Hope Retreat · Binisaya v1 · 2026-06-19
Mahimong gamiton, kopyahon, ug ipanghatag nga walay bayad — dili-komersyal. Dili ibaligya.
Ang mga bersikulo sa Kasulatan gikuha gikan sa Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia (RCPV), © 1999 Philippine Bible Society.

FIELD MANUAL · SECTION 2 · SESSION 4

Ang Tigpagawas sa Kalag — Panagtagbo

*Jesus, Tigpagawas sa Kalag, **Step 3** sa Five-Step Journey · Ang blindfold nga panagtagbo · Diin ang Upat ka Buhat ni Jesus mahimamat sa kalag sa seeker*

Kanus-a	Session 4 sa Soul Liberation circle — ang semana sa panagtagbo	Kinsa	Ikaw + usa ka co-leader (hilom nga presensya) + 5–8 ka seeker
Gidugayon	90 minutos	Mga sukaranang teksto	Isaias 53:5 · Lucas 4:18 · Marcos 9:23–24 · Santiago 5:14
Mga Kagamitan	Workbooks (dad-on sa mga seeker) · Mga Bibliya · Blindfolds (usa matag seeker, dugang pa ang reserba) · Lana nga ipangdihog · Hinay nga instrumental nga musika (girekomendar, walay vocals) · Kahon sa tissue	Naka-lock nga termino	Step 3 = Ang Tigpagawas sa Kalag · Four Areas sa usa ka session: Pag-ayo sa Kinasuloran · Paghinlo sa Kalag · Pisikal nga Pag-ayo · Kaluwasan gikan sa Pagdaugdaog sa Demonyo · Pangayo kang Jesus (dili gayod “tugot”)

Dagan — unom ka bahin, kasiyaman ka minuto

#	Movement	Oras
0	Pagdawat balik · dawata ang gipatungha sa Session 3 · i-frame ang panagtagbo · ipanghatag ang blindfolds	10 min
1	Pag-ayo sa Kinasuloran · pagbalik uban kang Jesus ngadto sa gamot	20 min
2	Paghinlo sa Kalag · pagputol sa tanang gapos pinaagi sa tabang ni Jesus	15 min
3	Pisikal nga Pag-ayo · huboon ang blindfolds · duol sa atubangan · pagdihog og	12 min

	lana	
4	Kaluwasan gikan sa Pagdaugdaog sa Demonyo · ang sirkulo magmando nga dungan sa ngalan ni Jesus	13 min
5	Isulat ang mitungha · mubo nga round · panapos · paglantaw sa Session 5	20 min

Giya sa Lider · Ang Session 4 mao ang eksperyensyal nga kasingkasing sa panaw. Ang Session 3 nagpatungha sa dili maayo sa kaugalingong paningkamot. Karon dili ka magtudlo og dugang. Dili ka mag-ampo og mas kusog. Itugyan nimo ang mga seeker ngadto sa Tigpagawas sa Kalag samtang tinabonan ang ilang mata — pribado, nga ang ilang nawong tago gikan sa tanan gawas Kaniya — ug giyahan nimo sila latas sa upat ka buhat ni Jesus sulod sa usa ka kasiyaman-ka-minuto nga dagan. Ang trabaho mahitabo tali sa matag seeker ug Kaniya. Ang imong buluhaton mao ang pag-andam sa kahintang, paghupot sa kahilom, ug pag-iwas sa dalan.

Mga Pahimangno sa Pastoral nga Kaluwasan

1. Pagrekrut og co-leader una niining session. Usa ka kasaligan nga tawo gikan sa imong simbahan — usa ka eksperyensiyado nga pastor, ang imong kapikas, usa ka diakono, o usa ka alumni gikan sa miaging circle. Ang bugtong trabaho sa co-leader mao ang hilom nga presensya. Dili sila mangulo, dili sila mag-ampo og kusog, dili sila magtudlo. Hilom silang molibot sa kwarto panahon sa mga movement sa panagtagbo ug moluhod tapad sa bisan kinsang seeker nga mabuak. Kung walay co-leader, kining session dili luwas nga dumalahan nga ikaw ra usa.

2. Ang blindfold mismo mahimong trigger. Para sa mga seeker nga adunay kasaysayan sa pag-abuso — ilabina ang trauma kalabot sa pagkabihag o sekswal nga pag-abuso — ang blindfold mahimong mobati nga dili luwas. Sa panapos sa Session 3, pahibaloa ang sirkulo nga ang Session 4 maglakip og blindfolds, ug itanyag ang usa ka pag-istoryahanay nga one-on-one sa semana sa tunga. Bisan kinsang seeker nga mopahibalo nga dili siya makasul-ob og blindfold tagaan og opsyon nga pikiton lang ang mata uban sa hingpit nga pagtugot nga pabilin kining pikit sa tibuk panahon. Ayaw kinahanglana ang blindfold sa bisan kinsang seeker.

3. Grabe nga kasakit samtang naka-blindfold. Kung ang usa ka seeker magrabe og kabalaka — nangurog, naghilak og dunggan, nagpaspas og ginhawa — ang co-leader moduol kaniya nga hilom, moluhod tapad niya, mobutang og kamot sa iyang abaga kung angay, ug magpabilin. Walay pulong. Presensya lamang. Kung huboon sa seeker ang iyang blindfold ug magsenyas nga kinahanglan na siyang mogawas sa kwarto, ubanan siya sa co-leader pagawas ug magpabilin uban niya. Ayaw biyai nga mag-inusara ang bisan kinsang seeker sa building.

4. Grabe nga trauma o nahibal-an nga mental health nga diyagnosis. Una niining session, pakig-istorya nga pribado sa bisan kinsang seeker niini nga mga kategorya. Ang uban makabenepisyo og dako gikan sa panagtagbo. Ang uban manginahanglan og lahi nga agianan.

Ang pastoral nga pag-ila mas importante kay sa pagka-uniporme. Kung dili ka sigurado, i-refer sumala sa protocol sa Section 3, Chapter 10 ug hunahunaa ang pag-postpone niining session para nianang seeker.

5. Klaro nga mga panagtagbo — dawata nga dili dayon himoong doktrina. Pipila ka seeker ang mosulti og kusganong kasinatian — usa ka klaro nga tingog, usa ka tin-aw nga hulagway, lawom nga emosyon. Dawata uban sa mainiton nga pag-atiman. Sulayi pagsusi nga malumo batok sa Kasulatan ug sa kinaiya ni Jesus. Kadaghanan sa mga panagtagbo karon yano lang — usa ka impresyon, usa ka handumanan, usa ka hilom nga pagbati sa direksyon — ug himsog kana. Ayaw itandi ang kasinatian sa mga seeker sa usag usa sulod sa kwarto.

6. Pagpasaylo ug pag-abuso. Kung ang bahin sa pagpasaylo sa Movement 1 magpatungha og pag-abuso, isulti nga klaro nga ang pagpasaylo wala magpasabot nga magpabilin sa kakuyaw. Usahay si Jesus motabang usab kanato pinaagi sa mga counselor, doktor, ug kasaligan nga mga igsoon. Dili kana kakulang sa pagtuo. Pastoral nga follow-up human sa session, dili sulod sa sirkulo.

7. Ang movement sa Kaluwasan maoy awtoridad, dili teatro. Hupti ang imong tono nga ligo ug kalmado. Ang awtoridad dili kakusog sa tingog. Kung ang usa ka seeker kusganong mo-manifest ubos sa hiniyang mando sa ngalan ni Jesus, ang co-leader moduol kaniya ug magpadayon sa mando nga hilom tapad niya samtang imong gipadayon ang hiniyang pag-ampo. Ayaw paghunong aron maghimog talan-awon. Ayaw ipasibya sa tibuok kwarto ang manifestation sa usa ka seeker.

MOVEMENT 0 • 10 minutos • Ikaw Pagdawat Balik ug Pag-frame sa Panagtagbo

Dawata sila balik (2 min)

Giya sa Lider • Sugdi nga mainiton. Sa miaging semana ang ubang seeker nagsulat og mga butang sa Q4 nga wala pa gayod nila masulat kaniadto. Ang uban nagdala niini sulod sa pito ka adlaw. Dawata ang matag usa nga hilom samtang mosulod sila. Pagtinan-away sa mata. Usa ka pulong sa pultahan kung angay.

“Mga igsoon — maayong pagbalik. Nalipay ko nga ania kamo. Lingkod na.”

I-frame kung unsa ang karon (3 min)

“Sa miaging semana naghimo ta og lisod nga butang. Imong gisulat — sa imong kaugalingong sulat-kamot — ang matag pamaagi nga imong nasulayan nga wala makaabot sa gamot. Mga programa. Mga saad sa kaugalingon. Mga libro. Mga panaad. Disiplina sa kaugalingon. Mga counselor. Imong ginganlan kini. Imong gitan-aw. Ug dayon naglingkod ka uban sa pangutana — sa imong hunahuna, unsa ang gusto buhaton ni Jesus niining bahina sa imong kinabuhi?”

“Karon mao na ang adlaw nga Siya ang mobuhat niini.”

“Lahi ang karon kay sa bisan unsang session nga atong nahimo hangtod karon. Gamay ra kaayo ang pagtudlo. Gamay ra kaayo ang akong pagsulti. Ang mahitabo sa sunod nga kawaloan ka minuto tali sa matag usa kaninyo ug kang Jesus — pribado. Ania ko aron mag-andam sa kahimtang ug aron giyahan kamo niini. Ang imong igsoon nga naglingkod tapad nimo dili makahimo niini para kanimo. Dili ko makahimo niini para kanimo. Si Jesus ra ang makahimo niini. Ug mao gyod kana ang hinungdan nganong ania ta.”

Nganli ang upat ka buhat (3 min)

“Karon atong latason ang upat ka buhat ni Jesus — kung unsa ang gianhi niya buhaton sa kalag sa tawo — sa usa ka session, sunod-sunod.”

“Una, Pag-ayo sa Kinasuloran. Mobalik siya uban kanimo ngadto sa dapit nga sakit pa gihapon adtoon. Iyang nakita kini. Iyang gibati kini. Ug nagpaabot siya nga pangayoon nimo siya nga hinloan ang dapit nga wala pa maayo.”

“Ikaduha, Paghinlo sa Kalag. Iyang giputol ang mga gapos nga dili nimo maputol sa imong kaugalingon. Dili pinaagi sa imong kusog sa kabubut-on o kaalam — pinaagi sa iyang awtoridad.”

“Ikatulo, Pisikal nga Pag-ayo. Padayon gihapon siyang naghikap sa mga lawas. Wala siya mausab. Bisan unsay imong gidala nga pisikal, dad-a kini kaniya karon.”

“Ikaupat, Kaluwasan gikan sa Pagdaugdaog sa Demonyo. Ang bakakon nga mga tingog, ang mga akusasyon, ang espiritu sa pagkaulipon. Ang kwarto magbarog nga dungan sa iyang ngalan ug magmando kanila nga mobiya.”

“Upat ka buhat. Usa ka session. Usa ka Jesus.”

Ipanghatag ang blindfolds (2 min)

Giya sa Lider · Ang co-leader maghatag og blindfolds sa matag seeker karon. Usa matag seeker, dugang pa ang reserba. Ihatag kini nga hilom. Ang lider magpadayon sa pagsulti.

“Sa makadiyot hangyoon ko kamo nga isul-ob ang inyong blindfold. Dili para sa drama. Aron motabang kaninyo nga mas makapunting. Ang hapit na mahitabo tali kanimo ug kang Jesus. Walay lain nga kinahanglan makakita sa imong nawong. Walay lain nga kinahanglan masayod sa imong gibati. Ikaw ra ug si Jesus.”

“Ania ang co-leader. Dili sila mosulti. Kung kinahanglan nimo sila, ania sila. Walay pulong. Presensya lamang. Luwas ka niining kwarto.”

“Sige na. Isul-ob na ang imong blindfold.”

Giya sa Eksena • Hulat. Hatagi ang kwarto og kan-uman ka segundos aron mahusay human masul-ob ang blindfolds. Ang co-leader hilom nga motabang sa bisan kinsang seeker nga naglisod sa blindfold. Ang opsyonal nga hinay nga instrumental nga musika magsugod na karon — background lamang, walay vocals, walay melodiya nga makabira sa atensyon. Kung hilom na ang kwarto — sugdi ang Movement 1.

“Pagginhawa og hinay ug lalom. Ug usa pa.”

Giya sa Eksena • Taas nga paghunong.

“Ania si Jesus. Ania na siya una pa ka misulod sa pultahan. Anaa siya bisan asa, sa tanang panahon, andam para kanimo niining higayona ug kanunay.”

MOVEMENT 1 • 20 minutos • Ikaw Pag-ayo sa Kinasuloran — Pagbalik Uban Kang Jesus ngadto sa Gamot

Ang unang pangutana (3 min)

“Mga igsoon — gusto ko nga adunay buhaton kamo karon. Ihangad ang inyong kamot nga hilom. Ug sa kahilom sa inyong kasingkasing, pangutan-a si Jesus niini:”

“Kung mabati nimo kanang impresyon — kanang malumo nga pagtukmod samtang adunay mosantop sa hunahuna — ipaubos ang imong kamot. Hupti ang impresyon. Ayaw kini analisaha. Ayaw kini lalisa. Hupti lang kini.”

Jesus — unsa ang usa ka butang nga gusto Nimong usbon sa akong kinabuhi?

Giya sa Eksena • Hatagi og traynta segundos nga hingpit nga kahilom. Bantayi ang kwarto. Kung magsugod ka og kakita nga nanaog na ang mga kamot — kana ang senyas nga moabot na ang mga impresyon. Ayaw pagdali. Kung naa na sa ubos ang kadaghanan sa mga kamot, padayon.

Giya sa Eksena • Hunong hangtod nga naa na sa ubos ang kadaghanan sa mga kamot. Kung adunay mga kamot nga nagpabilin og hangad human sa kwarenta-y-singko segundos:

“Okay ra kung wala pa moabot. Pabilin nga bukas. Pangutana pag-usab.”

Giya sa Lider • Kining pangbukas nga pangutana mao ra gihapon ang pangutana nga dapiton ang seeker sa pagpangutana matag buntag sa tibuok niyang kinabuhi diha sa Daily Rhythm. Ang porma sa pangutana naka-lock: “Jesus, unsa ang gusto Nimong usbon kanako karon?” Karon ang pangutana gipangutana sa sukod sa tibuok kinabuhi — “usa ka butang nga gusto Nimong usbon sa akong kinabuhi” — kay ang seeker nangutana niini sa unang higayon, sa kahimtang nga gidisenyo para kanila nga makadungog og tubag. Isulti kining koneksyon og kusog sa panapos (Movement 5). Ang karon usab mao ang unang praktis sa rhythm nga ilang dad-on matag buntag.

Pagbalik uban kang Jesus (4 min)

“Karon — gusto ko kamong dapiton sa pagbuhat og butang nga tingali mobati nga dili pamilyar.”

“Hangyoha si Jesus nga mobalik sa panahon uban kanimo — balik sa pinakasinugdanan sa usa ka butang nga iyang gipakita kanimo. Dili ang pinakaulahing higayon nga nahitabo kini. Ang pinakaunang higayon. Ang gutlo nga nagsugod kini.”

“Si Jesus mao ang Dakong Tigpanalipod. Hulagwaya siya sa imong hunahuna nga nagbalik uban kanimo. Kung adunay sakit nga handumanan didto — hibal-i kini: si Jesus tua didto sa dihang nahitabo kini. Iyang nakita ang imong nakita. Iyang gibati ang imong gibati.”

“Hangyoha siya nga mokuyog kanimo ngadto sa dapit nga sakit pa gihapon adtoon. Hulagwaya siya nga kauban nimo samtang mobalik ka hangtod sa diin kini unang nagsugod.”

Giya sa Eksena • Kan-uman ka segundos nga kahilom. Magpadayon ang musika — background lamang. Ang co-leader hilom nga molibot sa kwarto. Bisan kinsang naghilak o klarong naglisod — luhod tapad niya nga hilom. Kamot sa abaga kung angay. Walay pulong.

Ang pangutana sa paghinlo (4 min)

Giya sa Lider • Naka-lock ang bokabularyo dinhi. Ang Pagpasaylo nahusay na sa krus — ang seeker wala gihangyo nga mokumpisal pag-usab. Ang karon mahitungod sa pagdawat sa nagpadayon nga paghinlo sa dapit nga wala maayo sa mga pulong. Gamita ang “hinloan” ug “ayohon” — dili “pasayloon pag-usab.”

“Si Jesus kauban nimo nianang handumanan. Iyang nakita kini nahitabo. Iyang gibati ang imong gibati. Karon tugoti ko nga mangutana og usa ka butang.”

Gipakita ba kanimo ni Jesus ang usa ka dapit diin ang mga pulong gisulti na sulod sa mga katuigan — apan wala pa kini maayo?

Giya sa Eksena • Traynta **segundos** nga kahilom. Tugoti nga modunggo ang gibug-aton sa pangutana. Ayaw pun-a ang kahilom.

“Walay panginahanglan nga mokumpisal pag-usab. Ang Pagpasaylo nahusay na. Kompleto na ang krus. Lahi ang karon. Ang karon mahitungod sa pagdawat sa nagpadayon nga paghinlo ni Jesus sa dapit mismo.”

“Angkona ang anaa didto. Talikdi ang iyang gipakita kanimo. Hangyoha siya nga hinloan ang dapit nga wala pa maayo.”

“Pakig-istorya kaniya nga hilom. Sa imong kaugalingong mga pulong. Nahibalo siya. Wala siya matingala. Nagpaabot siya niini nga panag-istorya.”

Giya sa Eksena · Kwarenta-y-singko segundos nga kahilom. Mao kini ang paghinlo. Tugoti kining moginhawa. Kung naapil ang kwarto, palugwayi ang kahilom. Ayaw dagana kining gutloa.

Ang bahin sa pagpasaylo (5 min)

“Usa pa ka pangutana una ta mobalhin.”

Gipakita ba kanimo ni Jesus ang usa ka tawo nga gusto niyang pasayloon nimo — pinaagi sa iyang tabang?

Giya sa Eksena · Traynta segundos nga kahilom.

“Ang pagpasaylo dili pag-ingon nga okay ra ang ilang gibuhat. Dili kini pagpakaaron-ingnon nga wala kini nahitabo. Kini ang pagbuhi sa utang ug sa nakautang ngadto kang Jesus.”

“Aniay usa ka butang nga sayop ang pagsabot sa daghang Kristiyano. Nagtuo sila nga ang tawo nga nakapasakit kanila kinahanglan unang maghinulsol una sila tugotan nga mopasaylo. Apan dili kana ang gitudlo ni Jesus. Wala maghulat si Jesus nga maghinulsol ta una siya miadto sa krus. Namatay siya alang kanato samtang mga makasasala pa kita.”

“Ang dili pagpasaylo sama sa pag-inom og hilo — nga naglaom nga makasakit kini sa laing tawo. Apan ikaw ra ang malaglag niini. Ang pagtago og dili pagpasaylo mahimong mao ang pinakadako nga babag sa pagsinati sa pag-ayo nga gikamatyan ni Jesus aron ihatag kanimo. Dili ka makahimo sa paghulat.”

*“Kung adunay nawong o ngalan nga misantop sa hunahuna, dili kinahanglan nga mobati kang andam. Kinahanglan ka lang **mahimong** andam. Hangyoha si Jesus nga hatagan ka og kaandam.”*

“Ihatag ang utang ngadto kaniya. “Akoa ang panimalos; ako ang mobayad,” nag-ingon ang Ginoo. Husayon niya ang matag asoy.”

“Pahulay diha kaniya samtang gihangyo nimo siya nga tabangan ka sa pagpasaylo. Hangyoha siya nga hinloan ang samad. Aron pun-on ang kasakit sa iyang gugma samtang gibuhi nimo kini ngadto kaniya.”

“Ang pagpasaylo wala magpasabot nga magpabilin sa kakuyaw. Usahay si Jesus motabang usab kanato pinaagi sa mga counselor, doktor, o kasaligan nga mga igsoon. Dili kana kakulang sa pagtuo.”

Pastoral nga protocol · Kung kalabot kini sa pag-abuso o kadaot, palihog pangitaa ang imong lider o co-leader human sa session.

Giya sa Eksena · Kan-uman ka segundos nga kahilom. Ang co-leader magpabilin nga alisto.

Dinhi motungha ang lawom nga mga samad. Bisan kinsang naghilak og dunggan — luhod tapad niya nga hilom. Wala pay pulong.

Pangsilyo nga pag-ampo para sa Movement 1 (1 min)

Pangsilyo nga Pag-ampo “Ginoong Jesus — mibalik ka nianang mga handumanan uban sa matag usa niining mga igsoon. Imong nakita ang anaa didto. Imong nadungog ang **gipanganlan**. Imong gisugdan ang paghinlo sa dili nato mahinloan sa atong kaugalingon. Silyohi ang imong gisugdan. Ayaw tugoti nga bawion sa kaaway ang imong gihikap karon. Sa imong kahibulongang ngalan. Amen.”

Giya sa Eksena · Mubo nga paghunong. Dayon balhin sa Movement 2 nga dili maguba ang kahilom.

MOVEMENT 2 · 15 minutos · Ikaw Paghinlo sa Kalag — Pagputol sa Tanang Gapos
Pinaagi sa Tabang ni Jesus

I-frame ang pagputol (3 min)

*“Mga igsoon — usa pa ka pangutana una ta mobalhin gikan sa imong kalag ngadto sa imong lawas. Adunay butang nga daghan kanato ang nagapos pa gihapon. Tingali usa ka **adiksiyon**. Tingali usa ka **relasyon nga kanunay nga nagbira kanimo balik**. Tingali usa ka **butang**, **usa ka batasan**, **usa ka dapit**. Tingali usa ka espirituhanong gapos — usa ka butang nga imong giablihan og pultahan kaniadto pa nga wala pa **masira**.”*

Gipakita ba kanimo ni Jesus ang usa ka butang — o usa ka tawo — nga gusto niyang putlon nimo ang tanang gapos?

Giya sa Eksena · Traynta segundos nga kahilom. Dayon pagsulti og hinay.

Dili kabubut-on o kaalam (3 min)

“Dili kini kusog sa kabubut-on. Ug dili kini kaalam. Nasulayan na nimo ang duha. Atong ginganlan kana sa miaging semana. Lahi kini.”

“Kini usa ka buhat sa imong kabubut-on inubanan sa gahom ni Jesus. Dili nimo kini mahimo nga ikaw ra. Apan dili ka nag-inusara. Ania siya. Siya ang nagputol. Ikaw ang naghangyo kaniya nga buhaton kini.”

*“Dili kini mahitungod sa pagka-perpekto alang sa Dios. Mahitungod kini sa pagkamatinud-anon nga igo aron **matabangan**.”*

Inganli kini kang Jesus (4 min)

“Kung adunay misantop sa hunahuna — usa ka butang nga kanunay nga nagbira kanimo balik — inganli kini nga hilom kang Jesus karon, sa pagkapribado sa imong kasingkasing. Sultihi siya kung unsa kini. Sultihi siya nga dili nimo kini maputol nga ikaw ra. Hangyoha siya nga putlon kini karon, pinaagi sa iyang awtoridad.”

“Hangyoya siya: “Jesus — tabangi ko nga putlon kining mga gapos. Gusto kong mahimong gawasnon.””

Giya sa Eksena • Kwarenta-y-singko **segundos** nga kahilom. Dinhi si Jesus sa supernatural nga paagi magsugod sa pagputol sa mga gapos nga dili maputol sa kusog sa kabubut-on ni sa kaalam. Ayaw **menosa** kining gutloa. Tugoti kining molugway kung naapil pa ang kwarto.

Isulti kini isip iyang buhat (3 min)

“Karon paminawa kini. Ang pagputol dili butang nga imong gibuhat. Kini butang nga iyang gibuhat agig tubag sa imong paghangyo. Busa karon — paminaw kaniya.”

“Ang uban kaninyo mobati og kagawasan sa inyong lawas. Ang uban kaninyo walay mabati niining higayona. Ang duha matitud-anon. Ang buhat iya, dili imo. Ang kamatuoran nga ikaw naghangyo mao ang importante karon. Padayonon niya ang iyang gisugdan dinhi hangtod sa gikinahanglan nga panahon.”

Pangsilyo nga pag-ampo para sa Movement 2 (2 min)

Pangsilyo nga Pag-ampo “Ginoong Jesus — imong nadungog ang matag usa niining mga igsoon nga nag-ngalan kung unsa ang nagapos kanila. Imong nadungog sila nga naghangyo kanimo nga putlon ang dili nila maputol. Nagpasalamat kami karon nga ikaw ang nagbungkag sa matag kadena. Putla ang kinahanglan putlon. Diin nagsugod ang pagputol — humana kini. Diin bukas ang pultahan — sirhi kini. Diin nagapos ang kalag — buhii. Sa imong balaang ngalan kami nangayo niini. Amen.”

Giya sa Eksena • Mubo nga paghunong. Dayon andama ang kwarto sa pagbalik sa kahayag para sa Movement 3.

“Ang uban kaninyo bag-o lang naghimo og butang nga nanginahanglan og katuigan nga kaisog. Si Jesus mihimamat kaninyo didto. Ang nahitabo niining kwarto sa miaging kwarenta-y-singko ka minuto tinuod. Hupti kini. Ayaw tugoti nga lukmayon ka sa kaaway nga mobiya niini una ka mogawas niining kwarto karon.”

MOVEMENT 3 • 12 minutos • Ikaw Pisikal nga Pag-ayo — Huboon ang Blindfolds, Duol sa Atubangan

I-frame ang pagbalhin (2 min)

Giya sa Lider • Ang Pisikal nga Pag-ayo usa ka movement sa pagpandong sa mga kamot — ang seeker gihikap, gidihogan, giampoan pinaagi sa ngalan. Ang panagtagbo karon nahimong lawasnon na, dili na pribado. Ang blindfolds magpabilin nga hubo hangtod sa Movement 4 ug 5.

“Karon gusto natong dad-on ang atong mga lawas kang Jesus. Ang uban kaninyo nagdala og pisikal nga kasakit. Usa ka kondisyon nga inyong gipuy-an. Usa ka

butang nga dili husto. Ug giampo na ninyo kini. O tingali mihunong na kamo sa pag-ampo niini.”

“Si Jesus nag-ayo og mga lawas. Dili kana para lang sa mga tawo sa Bibliya. Pareho ra siya kagahapon, karon, ug hangtod sa kahangtoran.”

Huboon ang blindfolds (1 min)

“Sige na ug huboa ang imong blindfold. Ibutang kini sa imong paa. Hatagi og gamayng panahon aron mahiangay sa kahayag.”

Giya sa Eksena • Hunong samtang gihubo ang blindfolds. Hatagi ang kwarto og traynta segundos aron mahiangay. Ang ubang seeker tan-awon nga nakuratan, ang uban magapahid sa ilang mga mata. Dawata ang matag nawong nga mainiton samtang mohangad sila.

Imbitasyon sa pagduol sa atubangan (3 min)

- **“Ang Santiago 5:14 nag-ingon, “Aduna bay masakiton kaninyo? Patawga niya ang mga ansiyano sa simbahan, ug paampoa sila kaniya, nga dihogan siya og lana sa ngalan sa Ginoo.””**

*“Kung aduna kay pisikal nga **kondisyon** nga gusto nimong hikapon ni Jesus — duol sa atubangan karon. Ako ug ang co-leader modihog kanimo og lana ug mag-ampo para kanimo.”*

*“Dili lang pisikal nga panginahanglan. Usab — bisan kinsang nasakit pa, nagdala pa og butang nga mitungha karon ubos sa blindfold, bisan unsa nga wala pa **mahikapi** — palihog duol usab. Ayaw paglingkod sa imong pwesto karon kung si Jesus naglihok pa diha kanimo.”*

“Dili nimo kinahanglan ipasabot ang tanan. Duol lang.”

Giya sa Lider • Sa usa ka 5–8 ka tawo nga circle ang lider mismo ang modihog uban sa tabang sa co-leader. Adto sa matag seeker nga moduol. Dihogi ang agtang og gamayng lana. Pandonga og kamot ang abaga. Pag-ampo og mubo, pinaagi sa ngalan, para sa ilang gidala. Hupti ang matag pag-ampo nga ubos sa kan-uman ka segundos — kini hiniyusang dagan, dili pribado nga appointment. Bisang kinsang panginahanglan og mas taas nga pag-ampo dapiton nga magpabilin human sa panapos.

Pinulongang pag-ampo ibabaw sa kwarto (4 min)

Pangsilyo nga Pag-ampo “Ginoong Jesus — ikaw ang samang Dios nga mihunong sa panon aron ayohon ang usa ka babaye nga mihikap lang sa sidsid sa imong bisti. Misulti ka sa buta nga mga mata ug nangabuka kini. Mitawag ka sa patay nga tawo sa lubnganan ug

migawas siya. Wala ka mausab. Wala matigulang ang imong gahom. Wala maluya ang imong kaluoy. Moduol kami kanimo karon — dili uban sa perpekto nga pagtuo — kondili uban sa matinud-anong kasingkasing. Kining mga igsoon misulong sa atubangan. Ang uban nagdala niini sulod sa katuigan. Ang uban nahadlok mangayo. Imong nakita ang matag usa kanila. Nahibalo ka sa ngalan sa matag kasakit. Dili kami moduol tungod kay takos kami. Moduol kami tungod kay maluluy-on ka. Dili kami moduol tungod kay among naangkon kini. Moduol kami tungod kay ikaw ang Dakong Mananambal — ug wala ka gayoy gisalikway nga miduol kanimo. Busa mangayo kami, Ginoong Jesus — lihok. Lihok sa mga бага. Lihok sa mga mata. Lihok sa mga bukog. Lihok sa tinago nga mga dapit nga walay makakita. Lihok sa mga paagi nga ikaw ra ang makaangkon sa pasidungog. Tugoti nga masayod ang matag igsoon niining sirkulo — gihikap ko ni Jesus. Nahibalo si Jesus sa akong ngalan. Tinuod si Jesus. Alang lang sa imong himaya. Sa imong gamhanan ug mapanambalon nga ngalan. Amen.”

Balik sa mga lingkoranan (2 min)

Giya sa Lider · Kung kompleto na ang pagdihog, hangyoa ang mga miduol sa atubangan nga mobalik sa ilang mga lingkoranan. Hatagi og mubo nga pulong sa pagdasig una mobalhin sa Movement 4.

“Salamat sa imong pagtuo. Ang imong bag-ong gibuhat nanginahanglan og kaisog. Si Jesus nagpasidungog niini. Bisan mobati ka og butang karon o dili, nadungog niya ang matag pag-ampo. Magpadayon siya sa paglakaw uban kanimo. Kung adunay mga doktor nga nalambigit, magpadayon ta sa pagpaminaw kanila usab. Magpasalamat ta kaniya sa matag gamayng pag-ayo nga iyang dad-on.”

“Manglingkod na ta.”

MOVEMENT 4 · 13 minutos · Ikaw Kaluwasan gikan sa Pagdaugdaog sa Demonyo — Nagbarog nga Dungan sa Ngalan ni Jesus

I-frame ang awtoridad (3 min)

Giya sa Lider · Kining kataposang movement maoy ministryo ug pagbansay. Dili ka lang nag-ampo og kaluwasan — gitudloan nimo ang mga seeker sa paggamit sa awtoridad sa ngalan ni Jesus sa ilang kaugalingon, para sa mga adlaw nga mobalik ang bakakon nga mga tingog. Hupti ang imong tono nga masaligon ug nakagamot. Dili dramatiko. Dili mahadlok. Awtoridad, dili kakusog sa tingog. Ang tumong mao ang pag-empower, dili ang talan-awon.

“Adunay usa pa ka butang nga kinahanglan natong atubangon una ta manapos. Ang uban sa imong gidala — dili lang usa ka samad. Dili lang usa ka batasan. Kini usa ka kaaway nga gihatagan og access. Gitawag siya sa Bibliya nga amahan sa mga bakak. Ug ang iyang pangunang hinagiban dili ang pwersa. Kini ang akusasyon. Kini ang tentasyon. Kini ang tingog nga nag-ingon: Layo na kaayo ka. Dili ka gayod mausab. Gibiyaan ka na sa Dios.”

“Kanang tingog usa ka bakak. Ug aduna kay awtoridad sa pag-ingon niana.”

“Nag-ingon si Jesus sa Lucas 10:19: “Gihatagan ko kamo og awtoridad ... ibabaw sa tibuok gahom sa kaaway.” Dili lang kana para sa mga disipulo. Kana para sa matag tawo nga iya kang Jesus. Lakip ka.”

Ang hiniusang mando (5 min)

“Busa karon adunay itudlo ko kaninyo. Buhaton nato kini nga dungan. Og kusog. Nga masaligon. Kay ang kaaway dili motubag sa pasibo nga Kristiyanismo.”

Giya sa Lider · Ang mosunod nga mando isulti og kusog sa tibuok kwarto nga dungan, nga ikaw ang mangulo. Isulti kini kausa sa imong kaugalingon una, klaro ug uban sa awtoridad. Dayon giyahi sila sa pagsubli niini prase por prase. Hupti ang tono nga lig-on ug kalmado — dili pagsinggit, dili teatrical. Kini awtoridad, dili kakusog sa tingog.

“Sublia sunod kanako — og kusog.”

Pangsilyo nga Pag-ampo *“Sa ngalan ni Jesu-Kristo — gimandoan ko ang matag bakakon nga demonyo, matag demonyo sa akusasyon, matag demonyo sa adiksyon ug pagkaulipon — nga mobiya kanako karon. Wala kay awtoridad ibabaw kanako. Iya ko ni Jesu-Kristo. Gipagawas ko ni Jesus. Iya ako kaniya nga **makahimo** sa pagpagawas kanako sa tinuod gayod. Gimandoan ko ang matag demonyo dinhi nga moreport sa tiilan ni Jesus. Adto kung asa ka ipadala ni Jesus.”*

Giya sa Lider · Giyahi ang sirkulo latas sa mando sa ikaduhang higayon nga mas masaligon. Bantayi ang kwarto. Kung ang usa ka seeker nakasinati og kusganong pisikal o emosyonal nga reaksiyon, ang co-leader moduol kaniya dayon, mobutang og kamot sa iyang abaga, ug magpadayon nga hilom sa pagmando sa ngalan ni Jesus tapad niya. Magpadayon ka sa pagpangulo sa kwarto. Ayaw paghunong para sa indibidwal nga mga reaksiyon — padayona ang hiniusang pag-ampo.

Itudlo ang adlaw-adlaw nga aplikasyon (3 min)

“Maayong pagkahimo. Dili kana usa ka pasundayag. Kana usa ka pagpahayag sa kamatuoran.”

*“Matag higayon nga ang kaaway magpadala og nagdilaab nga pana — usa ka kalit nga tentasyon, usa ka bakakon nga akusasyon, usa ka balod sa kaulaw — ayaw pagpasibo. Ayaw lang kini antosa. Suklia kini dayon pinaagi sa ngalan ni Jesus. Ang ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Adunay **tinuod** nga gahom sa ngalan ni Jesus.”*

“Si Jesus, ang imong Tigluwas, ang Higala sa mga makasasala — gihatagan ka niya og awtoridad sa paggamit sa iyang ngalan. Panalipdi ang inyong kaugalingon. Tawga ang ngalan sa Ginoo. Adunay kalinaw, kaluwasan, tinuod nga pahulay sa kalag diha kang Jesus. Gamita ang iyang kahibulongang ngalan.”

Pangsilyo nga pag-ampo para sa Movement 4 (2 min)

Pangsilyo nga Pag-ampo “Ginoong Jesus — nagbarog kami sa imong awtoridad. Matag kadena nga nabungkag dinhi, nag-ampo kami nga magpabilin nga bungkag. Matag samad nga nahikapan, nag-ampo kami nga padayonon nimo pag-ayo. Matag bakak nga gipanganlan — hinaut mawad-an kini og gahom. Makagagahom nga Amahan, kining mga igsoon imong mga anak. Biraha ang matag usa ngadto sa mas lawom nga bahin sa imong pamilya. Palawma ang ilang relasyon kanimo, Jesus, ug sa usag usa karon ug sa matag adlaw nga mosunod. Silyohi ang imong gibuhat dinhi pinaagi sa imong Espiritu Santo. Hinaut nga mobiya sila niining kwarto nga lahi — bulahanong nausab gikan sa ilang pag-abot. Sa imong mahimayaon, maluluy-ong ngalan kami nag-ampo. Amen.”

MOVEMENT 5 · 20 minutos · Ikaw Isulat ang Mitungha · **Mubo nga Round** · **Panapos**

Ablihi ang workbook (2 min)

Giya sa Lider · Piho nga reperensya sa panid: Workbook Section 4 — Encounter Journal. Ang unang blangko nga panid sa Encounter Journal mao ang panid sa pamalandong karon. Sa kadugayan adunay dedikado nga “Session 4 — Encounter Reflection” nga spread sa workbook; sa pagkakaron, ang unang panid sa Encounter Journal ang magsilbi. Paablihia ang mga seeker niini una nimo ihatag ang prompt.

“Ablihi ang imong workbook sa Encounter Journal. Ang unang blangko nga panid — kanang panid para sa karon.”

“Sa makadiyot hatagan ko kamo og tulo ka prompt. Aduna kamoy lima ka minuto sa pagsulat. Ayaw sulayi pagsulat ang tanan. Isulat ang tinuod. Ang panagtagbo nga bag-o pa nimong nasinati presko pa — pasagdi kining mobilin og marka sa panid una pa sulayan sa kasaba sa semana nga ipalain ka niini.”

Ang tulo ka prompt (1 min)

1. Unsa ang gipakita ni Jesus kanimo karon? 2. Unsa ang iyang gihangyo kanimo nga buhaton mahitungod niini? 3. Unsa ang usa ka piho nga lakang nga imong buhaton karong semanaha — adlaw, oras, buhat?

“Adlaw. Oras. Buhat. Dili “Mag-ampo ko og dugang.” Piho. Inganli ang adlaw. Inganli ang oras. Inganli ang buhat. Lima ka minuto. Sugod.”

Isulat sa kahilom (5 min)

Giya sa Eksena · Lima ka minuto nga hilom nga pagsulat. Ikaw ug ang co-leader hilom nga molibot, apan ayaw basaha ang gisulat sa mga seeker. Kung ang usa ka seeker nalumsan ug wala magsulat, luhod tapad niya og makadiyot. “Isulat ang tinuod. Bisan usa lang ka tudling-pulong.” Dayon padayon.

Mubo nga round (6 min)

“Magtuyok ta sa sirkulo og mubo. Dili ang tanan nimong gisulat — usa lang ka tudling-pulong mahitungod sa gibuhat o gihangyo ni Jesus. Kung gusto nimo nga dili mopaambit, mahimo kang mopas. Ang duha gidawat.”

Giya sa Lider · Dawata ang matag pagpaambit nga parehong mainiton. “Salamat” igo na. Ayaw palabihi og pasidungog ang dramatikong pagpaambit — makahatag kini og presyur sa sunod nga seeker. Ayaw palabihi og lipay ang hilom nga pagpaambit — mahimong mobati kini nga mapanamastamason. Padayona ang dagan. Human na ang buhat — ang round pagsaksi lamang.

Tulay ngadto sa Daily Rhythm (3 min)

Giya sa Lider · Kini ang nagdala-og-bug-at nga tulay tali sa panagtagbo karon ug sa tibuok kinabuhi sa seeker. Isulti kini nga klaro. Ang pangbukas nga pangutana karon — “Jesus, unsa ang usa ka butang nga gusto Nimong usbon sa akong kinabuhi?” — mao ra gihapon ang panag-istorya nga ilang himuon matag buntag sa tibuok nilang paglakaw uban kaniya. Lahi ang sukod, samang panag-istorya. Ang Session 5 sa sunod semana magtudlo sa rhythm sa detalye.

“Mga igsoon — ang inyong gibuhad karon ubos sa blindfold mao ra gihapon ang panag-istorya nga inyong himuon matag adlaw sa tibuok ninyong kinabuhi. Lahi ang sukod. Dako ang karon — ang tibuok ninyong kinabuhi. Gamay ang ugma sa buntag — usa lang ka adlaw. Samang Jesus. Samang pagpaminaw. Samang pangutana — “Jesus, unsa ang gusto Nimong usbon kanako karon?””

“Sa sunod semana atong itudlo kaninyo kung unsaon paglakaw nianang rhythm. Lima ka minuto sa usa ka adlaw. Ang samang Jesus nga mitubag kaninyo karon mao ang Jesus nga mohimamat kaninyo ugma sa buntag. Ang rhythm mao ang riles nga magdala sa buhat nga iyang gisugdan karon ngadto sa tibuok ninyong kinabuhi.”

Panapos (3 min)

“Una ta molakaw — hupti kini. Ang nahitabo niining kwarto karon tinuod. Si Jesus mihimamat kaninyo dinhi. Ania pa gihapon siya. Ug mokuyog siya kaninyo kung mogawas kamo nianang pultahan.”

“Ayaw tugoti nga gub-on sa kasaba sa semana ang iyang gibuhad sa kahilom. Bantayi kini. Pakig-istorya kaniya mahitungod niini karon. Dad-a kini balik aron hisgutan uban kaniya ugma.”

*“Juan 8:36: “Kung ang **Anak** maoy magpagawas kanimo — mahimo kang gawasnon gayod.” Dili kana usa ka pagbati. Kana usa ka kamatuoran. Hupti kini.”*

Pangsilyo nga Pag-ampo “Amahan — salamat sa imong gisugdan karon sa matag usa niining mga kalag. Salamat sa Tigpagawas sa Kalag nga mianhi dili lang aron mopasaylo kondili aron mang-ayo. Dad-a ang karon ngadto sa matag adlaw sa umaabot nga semana. Kung mobangon ang daang pagbira — ipahinumdom kining gutloa. Kung mobalik ang bakak — ibalik sila sa imong kamatuoran. Hupti sila sa matinud-anong panag-istorya uban kanimo. Magkita mi nila sa sunod semana. Sa ngalan ni Jesus. Amen.”

Pagpalakaw (1 min)

“Samang oras, samang dapit sa sunod nga session. Lakaw sa kalinaw ni Kristo.”

Giya sa Lider · Tindog sa pultahan uban sa co-leader. Pagtinan-away sa mata sa matag seeker samtang manggawas sila. Ang seeker nga klarong nabuak ubos sa blindfold tingali nanginahanglan og pulong — “Nakita nako ang nahitabo kanimo karon. Nagsugod na siya. Magkita ta sa sunod semana.” Ang seeker nga hilom tingali nanginahanglan usab og pulong — “Nadungog ka niya. Magkita ta sa sunod semana.” Bisan kinsang mopaila nga gusto pa mag-istorya — giyahi sila nga magpabilin o mag-iskedyul og one-on-one sa semana. Ayaw biyai nga maglutaw ang bisan kinsang seeker.

KATAPOSAN SA SESSION 4 — *Ang panagtagbo magpadayon pinaagi sa Daily Rhythm ngadto sa Session 5 — The Conversation*

Tukod og mas maayong riles padulong sa kasaligan nga Makina — si Jesus.

Coastal Hope Retreat · Soul Liberation · coastalhoperetreat.org · Panid 1

© 2026 Calvary Glorious Fellowship · Usa ka kahinguhaan sa Coastal Hope Retreat · Binisaya v1 · 2026-06-19

Mahimong gamiton, kopyahon, ug ipanghatag nga walay bayad — dili-komersyal. Dili ibaligya.

Ang mga bersikulo sa Kasulatan gikuha gikan sa Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia (RCPV), © 1999 Philippine Bible Society.

The Conversation

Step 4 sa Five-Step Journey · Gikan sa panagtagbo ngadto sa relasyon · Kung giunsa ang padayong pagtubo sa pag-ayo

Kanus-a	Session 5 sa Soul Liberation circle	Kinsa	Ikaw + 5–8 ka seeker
Gidugayon	90 minutos	Mga sukaranang teksto	Juan 15:4 · Mateo 11:28–29 · Salmo 62:8
Mga Kagamitan	Workbooks · Daily Rhythm Cards (usa matag seeker) · Mga Bibliya	Naka-lock nga termino	Step 4 = The Conversation · Ang pinasundayag nga pag-ampo nagtago; ang matitud-anong pag-ampo mao ang ganghaan padulong sulod

Dagan — unom ka bahin, kasiyaman ka minuto

#	Movement	Oras
0	Pagdawat balik · check-in sa rhythm ug sa semana	10 min
1	Pagtudlo · The Conversation — gikan sa panagtagbo ngadto sa relasyon	20 min
2	Q6 — Unsa ang gusto nimong isulti kang Jesus karon?	15 min
3	Isulti kini · ang matag seeker mosulti dayon kang Jesus	20 min
4	The Daily Five Minutes · ASK / RESPOND / RECEIVE	15 min
5	Daily Rhythm magpadayon · panapos · paglantaw sa Session 6	10 min

Giya sa Lider · Ang Session 5 lahi og center of gravity kay sa Session 4. Ang miaging session mao ang panagtagbo — ang espirituhanong bisagra. Karon ang gear shift. Gitudloan nimo ang mga seeker kung unsaon paglakaw uban sa Usa nga ilang nahimamat sa miaging semana. Mas gamay nga kakusganon, mas daghang praktis. Ang trabaho karon dili breakthrough; rhythm kini.

Mga Pahimangno sa Pastoral nga Kaluwasan

1. Ang ubang seeker mosulti nga walay nahitabo niining semanaha. Dawata sila nga walay paghukom. “Salamat sa pagkamatinud-anon.” Ayaw sila tudloi sa paghimo-himo og kasinatian. Ang pagpaminaw motubo sa kadugayan. Ang rhythm mismo mao ang buhat, dili ang gisaad nga pagbati.

2. Ang ubang seeker mosulti og mga kusganong panagtagbo — mga damgo, mga pulong, lawom nga mga emosyon. Dawata uban og pag-atiman. Pasidunggi ang ilang gihulagway nga dili dayon himoong doktrina. Sulayi pagsusi nga malumo batok sa Kasulatan ug sa kinaiya ni Jesus. Kadaghanan sa mga panagtagbo niining semanaha yano lang, ug himsog kana.

3. Mahimong sulayan sa usa ka seeker nga magpasundayag og kasinatian aron pahimutan ka o ang grupo. Hinaya sila. “Ayaw pugsang bisan unsa. Ang tinuod nga panag-istorya mas importante kay sa nindot nga istorya.” Panalipdi ang integridad sa rhythm labaw sa kalingaw nga bili sa testimonya.

4. Ang usa ka seeker mosukol sa Q6 — ang dayong pagsulti kang Jesus mahimong mobati nga awkward o langyaw. Ayaw pugsang. Ang “Pass” gitugot sa Movement 3. Ang seeker nga mopas karon mahimo nga mosulti sa sunod semana. Ang presyur magpatunghag pasundayag, dili pagkamatinud-anon.

5. Mahimong adunay ipaambit ang usa ka seeker nga grabe og dad-on ang trauma. Kung adunay seeker nga mabuak sa panahon sa round sa Movement 3, hupti ang kwarto nga lig-on. Dawata uban og mubo nga kainit. Ayaw tugoti nga ang grupo mosulay sa pag-ayo o pagtambag. Pastoral nga follow-up sumala sa Section 3, Chapter 10, dili sulod sa sirkulo.

MOVEMENT 0 · 10 minutos · Ikaw Pagdawat Balik ug Check-In

Dawata sila balik (2 min)

Giya sa Lider · Bantayi ang mga nawong samtang mosulod sila. Ang miaging session mao ang pinakalisod sa unom. Ang ubang seeker mas magaan na ang dagway kay sa nakita nimo sulod sa mga semana. Ang uban tan-awon nga malumo. Dawata ang matag usa nga mainiton nga walay pag-analisa.

“Mga igsoon — maayong pagbalik. Ang miaging session mao ang pinakalisod sa unom. Ang kahilom, ang pangutana kung unsa ang si Jesus ra ang makahimo. Mas mahinay ang karon. Karon atong tun-an kung unsaon padayong paglakaw uban sa Usa nga inyong nahimamat sa miaging semana.”

Malumo nga check-in sa semana (5 min)

“Usa ka tudling-pulong matag usa. Sukad sa imong paggawas niining kwarto sa miaging semana, unsa ang mitungha kanimo samtang naglingkod ka uban sa imong gihangyo nga buhaton ni Jesus?”

Giya sa Lider · Dinhi nimo mahibal-an kung kinsa gyud ang nagsulod sa rhythm. Ang ubang seeker mongalan og piho — usa ka bersikulo, usa ka handumanan, usa ka hilom nga pagbati. Ang uban moingon “walay nahitabo.” Dawata ang duha nga walay pinili. Ang seeker nga moingon “walay nahitabo” naghimo og tinuod nga buhat sa Step 4 — gitudloan sila nga

padayong mopakita bisan kung walay dramatiko nga mahitabo. Mao kana ang relasyon.

Giya sa Lider • AYAW pagtul-id, pagtudlo, o pagteolohiya panahon niining round. “Salamat” igo na. Ang pagtudlo moabot sa Movement 1, dili dinhi.

Pangitaa kung asa ta (3 min)

“Tan-awa ang Five-Step Journey map sa panid 5 sa imong workbook. Ang miaging session mao ang Step 3 — Ang Tigpagawas sa Kalag. Ang panagtagbo. Karon mao ang Step 4 — The Conversation. Ang relasyon.”

“Ang pag-ayo wala matapos sa miaging semana. Ang Tigpagawas sa Kalag wala lang mibisita sa imong kalag dayon mibiya. Mibalhin siya og puyo dinha. Ang Step 4 mao ang panagway sa pagpuyo uban kaniya — ang adlaw-adlaw, matitud-anon, ordinaryo nga panag-istorya nga nagpatubo sa pag-ayo nga iyang gisugdan.”

MOVEMENT 1 • 20 minutos • Ikaw Pagtudlo: The Conversation

Ablihi ang Juan 15:4 (3 min)

“Ablihi ang inyong mga Bibliya sa Juan 15, bersikulo 4. Si Jesus nakig-istorya sa iyang mga disipulo sa gabii una siya patyon. Pipila na lang ka oras ang nahibilin niya. Paminawa kung unsa ang gipili niya nga isulti kanila.”

Juan 15:4 “Magpabilin kamo kanako, ug ako kaninyo. Maingon nga ang sanga dili makapamunga sa iyang kaugalingon, gawas kon magpabilin kini sa punoan, dili usab kamo, gawas kon magpabilin kamo kanako.”

“Duha ka yano nga pulong: magpabilin ug diha. Ang pag-ayo nga gisugdan ni Jesus sa Step 3 wala motubo tungod kay misulay ka og mas kusog. Mitubo kini tungod kay nagpabilin ka uban kaniya — nagpabilin diha kaniya — adlaw-adlaw sa ordinaryong adlaw.”

Giya sa Lider • Paghunong. Ang “Magpabilin” mao ang sentro nga pulong sa Step 4. Tugoti kining modunggo una mopadayon. Ang ubang seeker nagdala og Kristiyanismo nga puro ebento — mga komperensya, breakthroughs, kusganong gutlo. Ang “Magpabilin” nangalan og lahi nga praktis: ordinaryo, adlaw-adlaw, hinay.

The Conversation, dili ang transaksyon (5 min)

“Daghan kanato ang nag-isip sa pag-ampo isip transaksyon. Mangayo ta, mohatag siya. Mokumpisal ta, mopasaylo siya. Mag-ampo ta, mahuman ang pag-ampo, magpadayon ang kinabuhi. Gitratar nato siya nga sama sa serbisyo nga atong gigamit.”

“Si Jesus wala mianhi aron mahimong serbisyo. Mianhi siya aron mahimong Kauban. Ang Tigpagawas sa Kalag nga mihimamat kanimo sa Step 3 dili usa ka transaksyon nga imong nahuman. Siya usa ka Persona nga imong gisugdan og lakaw uban. Ang Step 4 mao ang pagkat-on sa rhythm sa maong paglakaw.”

“Nagpasabot kana — ang pag-ayo sa imong kalag dili usa ka proyekto nga imong gidumala sa kilid sa imong kinabuhi. Usa kini ka panag-istorya nga nagdagan latas sa imong kinabuhi. Dili ka mag-ampo dayon mokinabuhi. Magpuyo ka sa pag-ampo. Lima ka minuto dinhi. Usa ka hinunghong nga tudling-pulong didto. Usa ka pagbalik sa atensyon latas sa adlaw. Mao kana ang pagpabilin.”

Matinud-anong pag-ampo vs pinasundayag nga pag-ampo (5 min)

“Aniay pinakadako nga babag sa panag-istorya: ang pinasundayag nga pag-ampo.”

“Ang pinasundayag nga pag-ampo mao ang atong gisulti kung gusto natong mapahimuot ang Dios. Ang matinud-anong pag-ampo mao ang atong gisulti kung gusto natong madungog niya. Ang pinasundayag nga pag-ampo nagagamit og hustong mga pulong. Ang matinud-anong pag-ampo nagagamit sa atong tinuod nga mga pulong. Ang pinasundayag nga pag-ampo nagtago. Ang matinud-anong pag-ampo mao ang ganghaan padulong sulod.”

Mateo 11:28–29 *“Duol kanako, kamong tanan nga gibudlayan ug gibug-atan, ug pagahatagan ko kamo og pahulay. Dad-a ang akong yugo, ug pagtuon kanako, kay malumo ko ug mapainubsanon sa kasingkasing, ug makakaplag kamo og pahulay sa inyong mga kalag.”*

“Malumo ug mapainubsanon. Wala siya magpaabot sa imong King James nga bokabularyo. Dili siya mapahimuot sa imong espirituhanon nga mga prase. Gusto niya ang imong tingog — ang paagi sa imong tinuod nga pagsulti — kay malumo siya, ug mapainubsanon siya, ug iyang dawaton ang seeker nga moduol kaniya gamit ang mga pulong nga aduna gyud kaniya.”

Giya sa Lider • Kung adunay seeker nga gimatuto sa tradisyon nga adunay pormal nga pag-ampo, kining pagtudlo mahimong makapaglibog kanila. Pasaligi sila: maayo ang liturhikal nga pag-ampo. Ang Mga Salmo mao ang mga pag-ampo nga gisulat ug giampo. Ang punto dili batok sa porma. Ang punto batok sa pagtago luyo sa porma kung si Jesus nangayo og pagkamatinud-anon.

Tulay paingon sa Q6 (4 min)

“Sa miaging session imong gisulat ang Q5 — kung unsa ang imong tinuohan nga gusto buhaton ni Jesus niining bahina sa imong kinabuhi. Karon ang Q6 nagdapit kanimo nga magsugod og pakig-istorya kaniya mahitungod niini. Dili sa kinatibuk-an. Piho. Mahitungod sa imong gipangalan.”

“Ablihi ang imong workbook sa Step 4 — panid katorse.”

Giya sa Lider • Piho nga reperensya sa panid: Workbook panid 14, “The Conversation” — adunay bersikulo nga Juan 15:4, ang framing sa praying-at vs talking-with, ug ang Q6 sa gold-bordered nga question box.

“Basaha ang gisulat didto. Basaha ang Q6. Dayon pagsulat.”

MOVEMENT 2 • 15 minutos • Ikaw Q6 — Unsa ang Gusto Nimong Isulti?

Pangutan-a ang Q6 (2 min)

Q6 • The Conversation *Unsa ang gusto nimong isulti kang Jesus mahitungod niini karon?*

“Isulat kini sa imong workbook, sa mga linya ubos sa question box. Dili usa ka pinasundayag nga pag-ampo. Ang tinuod nga tudling-pulong. Ang matinud-anon. Lima ka minuto.”

Giya sa Lider • Lima ka minuto dinhi — mas taas kay sa pagsulat sa Q5 sa miaging semana. Mas dugay ang Q6 kay generative kini, dili reaktibo. Ang seeker nagahimo og pulong padulong sa usa ka Persona, dili nagpatungha og tinuohan mahitungod sa usa ka Persona. Ayaw sila dagana.

Pagsulat sa workbook (5 min)

Giya sa Lider • Hilom. Mao ra nga postura sa mga pagsulat sa Sessions 1, 2, 3 — lingkod, pag-ampo nga hilom para sa matag seeker pinaagi sa ngalan sa imong kaugalingong kasingkasing, ayaw paglakaw-lakaw, ayaw pun-a ang kahilom. Ang ubang seeker mobubo. Ang uban maglisod. Tinuod ang duha.

Giya sa Lider • Bantayi ang seeker nga magsulat og usa ka linya dayon mohunong. Lagmit nasulat niya ang pinakatinud-anon nga tudling-pulong sa kwarto. Dili na sila manginahanglan og dugang nga linya — kinahanglan nila isulti og kusog ang ilang gisulat sa Movement 3.

Tulay gikan sa pagsulat ngadto sa pagsulti (3 min)

“Ang imong bag-ong gisulat tinuod. Apan ang tinuod nga gisulat dili pareho sa tinuod nga gisulti. Ania si Jesus niining kwarto. Naminaw siya samtang nagsulat ka. Magsugod ang panag-istorya kung mohunong ka sa pagsulat mahitungod kaniya ug magsugod sa pagsulti kaniya.”

“Sa makadiyot, magtuyok ta sa sirkulo. Ang matag usa kaninyo mosulti — dili kanako, dili sa uban — diretso kang Jesus. Ayaw pagpasundayag. Ayaw pag-ampo og pinasundayag nga pag-ampo. Isulti lang ang imong gisulat, sa imong kaugalingong mga pulong, nga ingon nga naglingkod siya sa silya tapad nimo.”

“Kay anaa siya.”

Giya sa Lider • Paghunong. Tugoti kining modunggo. Mao kini ang praktikal nga teolohiya sa session — si Jesus dili metaporikal nga anaa, anaa siya gayud. Ang mga seeker hapit na mosulti sa usa ka Persona, dili sa usa ka ideya.

Pag-andam para sa round (5 min)

“Duha ka butang una ta magsugod. Una — dili ka kinahanglan nga buhaton kini kung dili ka pa andam. Gitugot ang ‘Pass.’ Walay mag-presyur kanimo. Walay mohunahuna og hubo kanimo. Nahibalo na si Jesus sa imong gisulat.”

“Ikaduha — kung adunay laing tawo nga nagsulti, ayaw sila tudloi. Ayaw tul-ira ang ilang teolohiya. Ayaw humani ang ilang mga tudling-pulong sa imong ulo. Paminaw lang — sa paagi nga gusto nimong paminawan. Magpabilin nga hilom ang kwarto tali sa mga mosulti. Kanang kahilom kabahin sa pag-ampo.”

MOVEMENT 3 • 20 minutos • Ikaw Isulti Kini • Ang Round

Sugdi ang round (18 min)

“Magsugod na ta. Bisan kinsang andam, ikaw una.”

Sagrado kini. Ang isulti sa mga seeker karon mao ang unang higayon nga daghan kanila nakasulti kang Jesus isip usa ka Persona, dili konsepto. Hupti ang kwarto. Hinay ang lakang. Duha o tulo ka gininhawa nga kahilom human sa matag seeker. Walay palakpak. Walay “amen.” “Salamat, Jesus” lang gikan kanimo, nga hilom, kung mahuman ang matag seeker.

Giya sa Lider • Dawata ang matag pag-ampo uban sa parehong kainit. Ang seeker nga moingon “Jesus, wala gani ko kahibalo unsay isulti kanimo” nag-ampo og tinuod nga pag-ampo. Ang seeker nga maghilak latas sa tulo ka pulong nag-ampo og tinuod nga pag-ampo. Ang seeker nga mopas wala pa mag-ampo — ug okay ra kana. Moabot ang ilang turno sa sunod semana, o sa semana human niana.

Giya sa Lider • Kung adunay seeker nga mosulay og pagwali sa iyang pag-ampo — magkutlo og Kasulatan, magpasabot og teolohiya, magtudlo kang Jesus mahitungod sa iyang kaugalingon — dawata kini nga walay pagtul-id. Ang porma sayop, ang kasingkasing tingali matinud-anon. Ang pastoral nga pagtul-id, kung kinahanglan, mahitabo sa gawas sa sirkulo.

Giya sa Lider • Kung adunay seeker nga mag-ampo mahitungod sa laing tawo sa kwarto — “Jesus, ayoha ang akong asawa nga naglingkod tapad nako” — dawata og mubo dayon padayon. Human sa round, malumo nga i-redirect sa pribado: “Ang karon mahitungod sa imong kalag, dili sa ila. Iampo sila sa imong kaugalingong panahon.”

Giya sa Lider • Kung adunay seeker nga mag-ampo og pag-ampo sa paghinulsol nga wala pa nimo madunggi — usa ka piho nga sala nga gipangalan sa unang higayon — dawata kini

uban og hilom nga gibug-aton. Ayaw motubag labaw pa sa “Salamat, Jesus.” Pastoral nga follow-up sa pultahan, o sulod sa semana.

Giya sa Lider • Kung adunay seeker nga mopas — “Dili pa ko andam” — dawata nga walay pagduha-duha. “Salamat. Ania siya. Nadungog na niya ang imong gisulat. Igo na kana para karon.”

Tapusa ang round (2 min)

“Jesus — imong nadungog ang matag usa kanamo. Salamat Kanimo. Anaa ka sa matag usa. Dili ka mobiya. Lakaw uban kanamo niining semanaha. Mosulti kung magpaminaw kami. Maghulat kung dili kami magpaminaw. Padayong tudloi kami sa pasabot sa pagpabilin uban Kanimo. Amen.”

Giya sa Lider • Human sa Amen, mubo nga kahilom — traynta segundos. Dayon padayon. Ayaw kini palabihi og pagsabot. Human na ang buhat.

MOVEMENT 4 • 15 minutos • Ikaw The Daily Five Minutes

Nganong kinahanglan natog rhythm (3 min)

“Ang atong bag-ong gibuhad — ang pagsulti, ang round — dili usa ka butang nga inyong buhaton kausa sa usa ka semana niining sirkulo. Mao kini ang hulagway sa paglakaw ninyo uban kang Jesus matag adlaw. Ang Tigpagawas sa Kalag ania matag adlaw. Ang pangutana mao kung mopakita ba kamo.”

“Lima ka minuto sa usa ka adlaw. Dili lima ka oras. Dili bisan tunga sa oras. Lima ka minuto, matag adlaw, igo na para magsugod. Wala kita nagtukod og disiplina. Nagtukod kita og relasyon. Ug ang mga relasyon natukod sa regular, gamay nga atensyon — dili sa panagsang, kusganong paningkamot.”

Lakwa ang Daily Rhythm Card (5 min)

Giya sa Lider • Ang matag seeker kinahanglan adunay Daily Rhythm Card sa kamot karon. Kung wala pa, ipanghatag karon. Ang card mao ang visual cue — ang seeker mosulip dinhi panahon sa iyang lima ka minuto.

“Ang rhythm adunay tulo ka movement. ASK — RESPOND — RECEIVE.”

“Ang ASK mao ang unang kan-uman ka segundos. Dad-on nimo kang Jesus ang piho nga butang nga imong gihangyo kaniya sa Session 3, ug pangutan-on nimo siya og usa ka pangutana: ‘Jesus, unsa ang gusto Nimong usbon kanako karon? Padayong lakaw uban kanako ngadto sa atong gipangalan. Ipakita kanako ang imong nakita.’ Mao ra kana. Usa ka mubo nga paghangyo, dayon kahilom.”

“Ang RESPOND mao ang sunod nga duha o tulo ka minuto. Karon magpaminaw ka. Mosulat ka — sa encounter journal sa luyo sa imong workbook — bisan unsay motungha. Usa ka Kasulatan nga imong nahinumduman. Usa ka handumanan nga moabot. Usa ka pagbati sa iyang direksyon. Usa ka pagbati. Bisan og ‘walay mitungha karon.’ Isulat ang tinuod.”

“Ang RECEIVE mao ang ulahing kan-uman ka segundos. Mokuha ka og usa ka bersikulo. Basaha kini og hinay. Kaduha. Tugoti kining mahimong kataposang butang nga imong dad-on paingon sa imong adlaw. Niining semanaha, ang bersikulo mao ang Juan 15:4 — ‘Magpabilin kamo kanako, ug ako kaninyo.’”

Ang Encounter Journal (4 min)

“Ablihi ang imong workbook sa Section 4 — ang luyo nga bahin sa workbook. Traynta ka panid. Ang matag panid usa ka adlaw.”

Giya sa Lider • Piho nga reperensya sa panid: Workbook Section 4 — Encounter Journal. Traynta ka adlaw-adlaw nga panid tali sa Step 5 ug sa When-It’s-Hard nga seksyon.

“Dili kini journal nga imong gradohan. Usa kini ka rekord sa panag-istorya. Ang ubang adlaw usa lang ka tudling-pulong. Ang ubang adlaw usa ka panid. Ang ubang adlaw ‘walay mitungha karon’ — ug tinuod usab kana nga entry. Ang punto dili pagpasundayag para sa journal. Ang punto mao ang pagpakita sa panag-istorya, ug ang journal mao ang mabilin human.”

Ipakigsaad ang rhythm (3 min)

“Liso sa panid kinse sa imong workbook — Step 4, padayon. ‘The Daily Five Minutes.’ Adunay tulo ka linya sa maong panid: oras, dapit, petsa sa pagsugod.”

Giya sa Lider • Piho nga reperensya sa panid: Workbook panid 15, “The Daily Five Minutes.” Tulo ka commitment fields: “Kuhaon ko ang akong lima ka minuto sa” / “Kuhaon ko kini sa” / “Magsugod ko sa.”

“Pun-a ang tulo ka linya karon. Pagpiho. ‘6:30 a.m., lamesa sa kusina, ugma.’ Dili ‘sa unsa nga panahon sa buntag.’ Ang ‘sa unsa nga panahon’ mao ang kaaway sa rhythm. Usa ka piho nga oras, usa ka piho nga dapit, usa ka piho nga petsa.”

“Kung napuno na nimo, tan-awa ang linya. Mao kana ang imong pakigsaad uban sa Tigpagawas sa Kalag para niining semanaha. Pakita.”

MOVEMENT 5 • 10 minutos • Ikaw Daily Rhythm Magpadayon + Panapos

Bersikulo niining semanaha (2 min)

Bersikulo niining semanaha • Juan 15:4 “Magpabilin kamo kanako, ug ako kaninyo.”

“Niining semanaha, kini nga bersikulo mao ang imong dad-on sa imong RECEIVE moment. Basaha kini og hinay. Kaduha. Matag adlaw. Pipila lang ka pulong. Tugoti kining mahimong kataposang mga pulong nga huptan sa imong kalag una magsugod ang adlaw.”

Giya sa Lider • Ang ubang seeker nahibalo na niini nga bersikulo — bantogan kini. Awhaga sila nga dawaton kini pag-usab, hinay, ingon nga sa unang higayon. Ang pagkapamilyar kanunay nga mokuha og kalig-on sa bersikulo; ang tinuyo nga kahinay nagpasig-uli niini.

Paglantaw sa Session 6 (3 min)

“Ang sunod nga session mao ang Session 6 — Liberation — The Likeness Revealed Again. Mao kini ang pangsira nga session sa unom — apan dili ang pangsira sa panaw. Atong tanawon balik kung unsay nausab kanimo. Atong lantawon ang umaabot kung kinsa ang gusto sa Amahan nga panalanginan pinaagi kanimo. Ug atong ipakigsaad ang sunod nga kasiyaman ka adlaw nga paglakaw uban kang Jesus.”

“Sa tunga sa karon ug niana — magpabilin. Lima ka minuto sa usa ka adlaw. Gamita ang encounter journal. Kung adunay motungha, isulat. Kung walay motungha, isulat usab kana. Padayong pakita lang.”

Usa ka kataposang pangutana (2 min)

“Una ta manapos — adunay pangutana mahitungod sa rhythm? Mahitungod sa atong gibuhay karon?”

Giya sa Lider • Mubo. Kung ang pangutana magbukas og mas lawom nga panginahanglan, inganli: “Pag-istoryahanay nato human.” Ayaw tugoti nga ang panapos mahimong session sa pagtudlo.

Pagpangampo sa panapos (2 min)

“Manapos na ta.”

“Amahan, salamat sa imong gisugdan sa matag usa niining mga kalag. Salamat nga ang Tigpagawas sa Kalag wala mobiya. Salamat sa lima ka minuto kada adlaw nga imong madawat gikan sa matag usa niining mga igsoon niining semanaha.”

“Kung kusog ang adlaw, biraha sila balik. Kung bug-at ang kasingkasing, himamata sila didto. Kung walay morag mahitabo, hupti sila nga matinud-anon. Sa gamay nga atensyon, buhata ang dako nga buhat. Sa ngalan ni Jesus. Amen.”

Pagpalakaw (1 min)

“Samang oras, samang dapit sa sunod nga session. Lakaw uban kaniya niining semanaha.”

Giya sa Lider • Tindog sa pultahan. Pagtinan-away sa mata sa matag usa. Ang seeker nga misulti sa unang higayon karon tingali nanginahanglan og pulong: “Nadungog ka niya. Magkita ta sa sunod semana.” Ang seeker nga mipas tingali nanginahanglan usab og pulong: “Walay presyur. Mapailubon siya. Magkita ta sa sunod semana.”

KATAPOSAN SA SESSION 5 — Ang Daily Rhythm magdala sa buhat ngadto sa Session 6

Tukod og mas maayong riles padulong sa kasaligan nga Makina — si Jesus.

© 2026 Calvary Glorious Fellowship • Usa ka kahinguhaan sa Coastal Hope Retreat • Binisaya v1 • 2026-06-19

Mahimong gamiton, kopyahon, ug ipanghatag nga walay bayad — dili-komersyal. Dili ibaligya.

Ang mga bersikulo sa Kasulatan gikuha gikan sa Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia (RCPV), © 1999 Philippine Bible Society.

Liberation — The Likeness Revealed Again

Step 5 sa Five-Step Journey · Ang pangsira nga session · Paglantaw balik, paglantaw sa umaabot, pagpadala kanila pagawas

Kanus-a	Session 6 sa Soul Liberation circle — ang pangsira nga session	Kinsa	Ikaw + ang 5–8 ka seeker nga naglakaw sa tanang unom
Gidugayon	90 minutos	Mga sukaranang teksto	2 Corinto 3:18 · Juan 8:36 · Genesis 1:28
Mga Kagamitan	Workbooks · Daily Rhythm Cards · 90-Day Check-In Card o kalendaryo · Lokal nga pastor contact info nga nakumpirma na	Naka-lock nga termino	Step 5 = Liberation — The Likeness Revealed Again · Departure Gate Rule (kitaa ang Card 1)

Dagan — unom ka bahin, kasiyaman ka minuto

#	Movement	Oras
0	Pagdawat balik · check-in sa rhythm · i-frame ang panapos	10 min
1	Pagtudlo · Liberation — The Likeness Revealed Again	15 min
2	Q7 (vision) · Unsa ang dagway sa kagawasan · unsa ang nausab	15 min
3	Pagpalapad sa panalangin · ang pag-agas sa misyon	15 min
4	Ang usa ka piho nga butang · ang matag seeker mongalan og sunod nga lakang	10 min
5	Departure Gate · commission · padalha sila pagawas	25 min

Giya sa Lider · Ang Session 6 mao ang pangsira nga session sa unom — dili ang pangsira sa panaw. Karong gabhiona magbuhat ka og duha ka butang nga dungan: tabangan nimo ang mga seeker nga makita kung unsa na ang nahimo ni Jesus, ug ipadala nimo sila pagawas para sa unsay iyang buhaton sunod. Hupti ang duha. Ang session reflective ug misyonaryo nga dungan. Siguroha nga gitahod ang Departure Gate Rule: walay seeker nga mobiya karong gabhiona nga walay lokal nga pastor nga nahimangno-an, walay daily rhythm sa kamot, ug walay 90-day check-in nga naka-iskedyul.

Mga Pahimangno sa Pastoral nga Kaluwasan

1. Ang ubang seeker mobati og kasubo nga matapos na ang serye. Dawata kini. Inganli og mubo: “Dili kini ang katapusan sa panaw. Ang rhythm magpadayon. Ang Tigpagawas sa Kalag wala mobiya kung mohunong kining mga session.” Tinuod ang kasubo — pasidunggi kini nga walay pagdali sa pagpasalig.

2. Ang ubang seeker mobati nga wala sila nausab og igo. Ang Liberation gikan sa usa ka ang-ang sa himaya ngadto sa lain. Hinay. Diyutay-diyutay. Tingali dili sila makakita kung unsa ang nausab — tingali ikaw makakita. “Dili ka na pareho sa tawo nga misulod unom ka semana ang milabay. Nagsugod na siya.” Dawata nga walay pagpaladlad.

3. Ang ubang seeker mosukol sa pag-agas sa misyon. “Kinsa man ko aron mopanalangin sa bisan kinsa?” mao ang pinakakomon nga pushback sa Movement 3. Dawata: “Dili ka ang Tigpagawas sa Kalag. Naggamit siya og dili perpekto nga mga magpaila sa kanunay. Wala ka gipadala tungod kay nahuman ka na. Gipadala ka tungod kay nagsugod na siya.”

4. Ang Departure Gate Rule dili-malalisay. Walay seeker nga makagawas karong gabhiona nga walay tanan tulo — lokal nga pastor nahimangno-an, daily rhythm sa kamot, 90-day check-in naka-iskedyul. Kung ang bisan unsa sa tulo nawala alang sa usa ka seeker, hupti sila human sa panapos. Ayaw sila tugoti nga mobiya nga may partial nga handoff.

5. Mahimong gusto sa usa ka seeker nga i-iskedyul ang 90-day check-in para sa walay piho nga umaabot nga petsa. “Hisgutan ra nato kana” dili usa ka check-in. Piho nga petsa, sa kalendaryo karong gabhiona. Kung wala silay kalendaryo, isulat kini sa luyo sa ilang Daily Rhythm Card. Kawaloan-y-otso ngadto sa kasiyaman-y-duha ka adlaw gikan karong gabhiona. I-lock kini una sila motindog.

MOVEMENT 0 · 10 minutos · Ikaw Pagdawat Balik ug Pag-frame sa Panapos

Dawata sila balik (2 min)

Giya sa Lider · Karong gabhiona labaw sa bisan unsa, bantayi ang mga nawong samtang moabot sila. Ang pagbag-o sa ubang seeker sukad sa Session 1 makita. Ang pagbag-o sa uban mas hilom. Dawata ang matag usa sa parehong paagi — uban og kainit, nga walay komentaryo sa pagkakaron. Ang pagpamalandong moabot sa Movement 2.

“Mga igsoon — maayong pagbalik. Mao kini ang Session 6. Ang panapos sa unom ka session — apun dili ang panapos sa panaw. Karong gabhiona magbuhat ta og duha ka butang nga dungan: maglantaw ta balik sa nahimo na ni Jesus, ug maglantaw ta sa umaabot kung unsa ang iyang buhaton sunod.”

Malumo nga check-in sa rhythm (5 min)

“Usa ka semana sa daily rhythm sukad sa atong kataposang panaglingkod. Usa ka tudling-pulong matag usa — unsa ang dagway sa rhythm karong semanaha?”

Giya sa Lider · Karon ang rhythm gitukod na sa uban, mahuyang sa uban, nabungkag sa pipila. Dawata ang tanan tulo nga matinud-anon. “Salamat” igo na. Ayaw pagtudlo. Ayaw pagtul-id. Ayaw pagsaulog og sayo pa. Ang session mismo mao ang dapit diin mahitabo ang pagpamalandong.

I-frame ang panapos (3 min)

“Aniay unsa karong gabhiona **mao** ug unsa ang dili. Karong gabhiona dili graduation. Walay diploma. Ang panaw wala matapos dinhi. Karong gabhiona usa ka pagpadala.”

“Atong lantawon balik kung unsa ang gisugdan ni Jesus diha kanimo. Atong lantawon ang umaabot kung unsa ang iyang gusto nga ipalapad pinaagi kanimo. Ug una ka mogawas karong gabhiona, tulo ka butang ang dili-malalisay: ang imong lokal nga pastor nasayod nga ikaw naglakaw uban kang Jesus niini nga paagi, ang imong Daily Rhythm Card ania sa imong kamot, ug ang imong 90-day check-in naa na sa kalendaryo. Kung walay nianang tulo, dili ka mobiya.”

Giya sa Lider • Isulti kini nga lig-on apan mainit. Ang Departure Gate Rule nanalipod sa seeker gikan sa hinay nga pagdrip nga mosunod sa matag matang sa momentum. I-frame kini karon aron dili kini mobati nga burukratiko nga pagsamok unya sa Movement 5.

MOVEMENT 1 • 15 minutos • Ikaw Pagtudlo: Liberation — The Likeness Revealed Again

Ablihi ang 2 Corinto 3:18 (3 min)

“Ablihi ang inyong mga Bibliya sa 2 Corinto kapitulo 3, bersikulo 18. Si Pablo bag-o lang nagtandi sa daang kasabotan ug sa bag-o — ang nawong ni Moises kinahanglang **tabunan**, apan gibuksan ni Kristo ang atong mga nawong. Paminawa unsa ang mosunod.”

2 Corinto 3:18 “Ug kitang tanan, nga adunay walay tabon nga nawong, samtang nagatan-aw sa himaya sa Ginoo, **ginausab** ngadto sa samang dagway gikan sa usa ka ang-ang sa himaya ngadto sa lain. Kay kini gikan sa Ginoo nga mao ang Espiritu.”

“Gikan sa usa ka ang-ang sa himaya ngadto sa lain. Ang Step 5 nagpuyo niadtong mga pulonga. Ang Kalingkawasan dili usa ka destinasyon nga imong abuton. Usa kini ka dagway nga magsugod og sidlak pag-usab — ug magpadayong magsidlak nga mas hayag samtang ikaw naglakaw uban kang Jesus.”

Ang Dagway Gipakita Pag-usab (5 min)

“Hinundomi ang Step 1. Ang Amahan nagdesinyo sa imong kalag diha sa iyang dagway. Gipanalanginan. Gisugo. Aron ipalapad ang iyang panalangin sa kalibotan.”

“Hinundomi ang Step 2. Ang impeksyon mitabon sa dagway. Ang samad, ang bakak, ang sumbanan nga dili maabot sa kabubut-on o sa kaalam.”

“Hinundomi ang Step 3. Ang Tigpagawas sa Kalag. Ang Session 3 nagpatungha sa dili maayo sa kaugalingong paningkamot. Ang Session 4 mao ang panagtagbo ubos sa blindfold — diin gihangyo nimo siya sa dili nimo mahimo sa kaugalingon.”

“Hinundomi ang Step 4. The Conversation. Ang adlaw-adlaw nga pagpabilin diin ang pag-ayo padayong nagtubo.”

“Ug karon ang Step 5. Ang Dagway Gipakita Pag-usab. Dili ang dagway nga gihimo nimo. Ang dagway nga gipasig-uli kanimo ni Jesus. Gikan sa usa ka ang-ang sa himaya ngadto sa lain.”

Hinay nga igo nga tingali dili nimo makita matag adlaw. Sigurado nga igo nga makita kini sa mga naa sa imong palibot.”

Giya sa Lider • Paghunong. Mao kini ang gutlo nga pasidunggon ang nakita nimo nga nausab sa mga seeker latas sa unom ka semana. Ang uban makita nga mas magaan. Ang uban lahi na ang pagdala sa kaugalingon. Ang uban miundang sa paghundak kung adunay tinong mga pulong nga motungha. Ayaw inganli ang mga indibidwal. Ayaw motestigo para kanila. Apan hupti ang kwarto uban sa gibug-aton sa imong nasaksihan.

Ang Juan 8:36 mobalik (4 min)

“Atong sirhan ang bahin sa pagtudlo niining panaw sa bersikulo nga atong gibuksan sa Session 3.”

Juan 8:36 *“Busa kung ang **Anak** maoy magpagawas kaninyo, mahimo gayod kamong gawasnon.”*

“Sa Session 3 kining mga pulonga usa ka saad. Karong gabhiona usa kining paghulagway.”

*“Gawasnon gayod. Dili gawasnon gikan sa tentasyon — padayon ka nga **tentalon**. Dili gawasnon gikan sa pakigbisog — ang pakigbisog mao ang yuta diin ang Kalingkawasan padayong nagtubo. Ang gawasnon gayod nagpasabot nga gawasnon sa gamot. Gawasnon diin dili maabot sa kabubut-on o sa kaalam. Gawasnon sa dapit nga nagapos sa pinakadugay.”*

“Ug ang kagawasan dili lang para kanimo. Maghisgot ta niana sa Movement 3.”

Tulay ngadto sa Q7-vision (3 min)

*“Una ta molantaw pagawas, molantaw ta sa kasuloran usa pa ka higayon. Ang ulahi sa pito ka pangutana. **Q7**.”*

“Ablihi ang imong workbook sa Step 5 — panid disisays.”

Giya sa Lider • Piho nga reperensya sa panid: Workbook panid 16, “Liberation — The Likeness Revealed Again.” Adunay 2 Cor 3:18 + Juan 8:36, ang mga paragraph sa pagtudlo, Q7 sa gold-bordered nga question box, ug ang “What has already changed” nga prompt nga nagtudlo balik sa Workbook panid 4.

MOVEMENT 2 • 15 minutos • Ikaw Q7 (vision) • Unsa ang Nausab Na

Giya sa Lider • Una sa karong gabhiona • Hatagi og pagtan-aw ang PRE → EXIT nga paglihok sa matag seeker — ang ilang Encounter Index ug Likeness Growth nga mga score. Ang mga numero maoy maghimo nga konkreto ug personal sa “what has already changed” nga salamin niining movement, kauban sa pagtandi sa workbook panid 4 ngadto sa panid 16. Tan-awa ang Growth Conversation tool sa katapusan niining giya.

Pangutan-a ang Q7 — ang vision nga pangutana (2 min)

Q7 • Freedom (Vision) Unsa man ang dagway sa kagawasan para sa imong kalag?

“Pagsulat ubos sa question box. Dili kung unsa ang gituohan nga dagway sa kagawasan sa teolohiya. Kung unsa kini sa piho, alang sa imong kalag. Tulo ka minuto.”

Pagsulat sa workbook (3 min)

Giya sa Lider • Hilom. Lingkod. Pag-ampo para sa matag seeker pinaagi sa ngalan sa imong kaugalingong kasingkasing. Ang uban mosulat dayon — nagahanduraw na sila niini sulod sa mga semana. Ang uban maglisod — gisultihan sila sa tibuok kinabuhi nga delikado ang panghanduraw. Ayaw sila dagana.

Dayon — unsa ang nausab na (3 min)

“Una ta mopaambit sa palibot sa sirkulo, usa pa ka prompt. Ubos sa Q7 adunay mubo nga prompt: ‘What has already changed.’ Basaha kini.”

“Balik sa panid kwatro sa imong workbook. Basaha ang imong gisulat sa pinakaunang adlaw — unsa ang nagdala kanimo dinhi. Basaha kini og hinay. Dayon balik sa panid disisays ug isulat kung unsa ang lahi na karon. Bisan kung gamay lang. Inganli.”

Giya sa Lider • Piho nga reperensya sa panid: Workbook panid 4 (“What brought you here?” uban sa orihinal nga confidence scale 1–5) gitandi sa Workbook panid 16 (Q7 + “What has already changed”). Ang kalainan tali sa Day-1 nga paghulagway sa kaugalingon ug sa Day-42-or-so nga paghulagway sa kaugalingon mao ang data nga labing kinahanglan makita sa seeker para sa iyang kaugalingon.

Giya sa Lider • Ang ubang seeker makakita og dakong pagbag-o. Ang uban makakita og diyutay nga pagbag-o. Ang pipila moingon nga walay makita. Tinuod ang tanang tulo. Ang buhat sa Tigpagawas sa Kalag hinay ug tinago sa daghang seeker — ang mga pagbag-o motungha unya. Ayaw pugsa ang seeker nga walay makita pa nga maghimo og testimonya.

Round sa sirkulo (7 min)

“Magtuyok ta. Duha ka tudling-pulong matag usa. Usa ka tudling-pulong mahitungod sa kung unsa ang dagway sa kagawasan — ang imong Q7 nga tubag. Usa ka tudling-pulong mahitungod sa unsa ang nausab na — bisan kung gamay lang.”

Giya sa Lider • Dawata ang matag pagpaambit uban sa parehong kainit. “Salamat” igo na. Kung adunay seeker nga motestigo sa dakong pagbag-o, ayaw palabihi og pasidungog — mahimong mobati nga presyur sa sunod nga seeker. Kung adunay seeker nga motestigo nga wala, ayaw palabihi og lipay — mahimong mobati nga mapanamastamason. “Salamat sa pagkamatinud-anon.” Padayon.

MOVEMENT 3 • 15 minutos • Ikaw Pagpalapad sa Panalangin • Ang Pag-agas sa Misyon

Ang dagway wala ihatag aron itago (4 min)

“Liso sa sunod nga panid. Workbook panid disisiyete. ‘Pagpalapad sa Panalangin.’”

Giya sa Lider • Piho nga reperensya sa panid: Workbook panid 17, “Extending the Blessing.” Nagsira sa Step 5 spread uban sa Missio Dei nga linya — ang panalangin sa Amahan nga nag-agas pinaagi sa gipagawas nga mga kalag ngadto sa matag katawhan, dila, tribo, ug nasod.

*“Aniay unsa ang wala pa nato gisulti karong gabhiona. Ang dagway nga gipasig-uli kanimo **wala ihatag** aron **itago**.”*

Genesis 1:28 • ang panalangin mobalik *“Ug gipanalanginan sila sa Dios. Ug miingon ang Dios kanila, ‘Pagmabungahon ug panaghan ug pun-a ang yuta.’”*

*“Nagsugod kita sa panaw dinhi. Ang Misyon sa Amahan. Aron panalanginan ang **katawhan** nga iyang gihimo sa iyang dagway ug pun-on ang kalibotan sa iyang panalangin pinaagi kanila. Wala gayod siya mohunong sa pagtinguha niini. Ug ang paagi sa iyang pagtuman niini dili pinaagi sa nahuman, linaras, perpekto nga mga kalag. Pinaagi kini sa mga gipagawas — nga naglakaw pa sa panaw, anaa pa sa panag-istorya — nga nagdala sa iyang panalangin ngadto sa kinabuhi sa mga tawo nga iyang gibutang duol kanila.”*

Kinsa ang gibutang sa Amahan duol kanimo (4 min)

“Lingia ang kwarto. Dili kining mga igsoon — sila ang sirkulo nga naglakaw uban kanimo. Tan-awa sa unahan namo. Pamilya. Mga silingan. Mga kauban sa trabaho. Ang sunod nga seeker nga wala pa nagsugod niining panaw. Ang tawo nga padayon nimo nga gihunahuna ug wala ka kahibalo nganong gihunahuna. Gibutang sila sa Amahan duol kanimo nga adunay tuyo. Ug bahin sa iyang tubag para kanila mao ang kalag nga iyang gipagawas diha kanimo niining unom ka semana.”

*“Adunay prompt ubos sa pagtudlo sa panid disisiyete — ‘Who might the **Father** bless through you.’ Basaha kini. Pagsulat og usa o duha ka ngalan.”*

Pagsulat sa workbook (3 min)

Giya sa Lider • Hilom. Mas lisod kini kay sa mga naunang pagsulat sa daghang seeker. Mosaka ang sulod nga pagsupak — “Kinsa man ko aron magdala og bisan unsa kang bisan kinsa?” Ayaw kini wali-walian og daan. Tugoti sila nga maglingkod uban niini. Ang mga ngalan nga moabot kasagaran mao ang mga gisugnod na sa Espiritu.

Mubo nga pagpaambit (4 min)

“Magtuyok ta usa pa ka higayon. Usa ka ngalan matag usa. Dili kinahanglan nga mosulti og labaw sa ngalan. ‘Ang akong igsoon nga si Daniel.’ ‘Usa ka babaye nga akong kauban sa trabaho nga ginganlag Sarah.’ Nahibalo na ang Amahan sa uban.”

Giya sa Lider • Kining pagpaambit mas mubo ug mas malumo kay sa Movement 2. Ang pagngalan mismo mao ang buhat. Ayaw motubag labaw pa sa “Salamat. Iyang nakita sila.” Kung adunay seeker nga moingon “Wala pa koy bisan kinsa,” dawata: “Matinud-anon kana. Pag-ampo para sa mga mata nga makakita. Hatagan ka niya.”

MOVEMENT 4 • 10 minutos • Ikaw Ang Usa ka Piho nga Butang

Ang pangutana sa Card (3 min)

“Usa pa ka pangutana una ta mobalhin sa panapos. Gitawag kini sa Reference Card nga action nga pangutana, gipares sa vision nga pangutana nga imong gitubag.”

Q7 • Action (gikan sa Card 1) Unsa ang usa ka butang nga lahi nimong buhaton karong semanaha tungod sa nahitabo dinhi?

“Ang vision nga walay action mo-drift. Ang vague nga action dili motindog. Klaro ang Card mahitungod niini: inganli ang piho nga adlaw, ang piho nga oras, ug ang piho nga buhat. ‘Mag-ampo ko og dugang’ dili piho. ‘Ugma sa buntag sa 6:30, sulatan nako ang akong igsoon nga si Daniel og letter’ piho. Inganli ang imoha.”

Giya sa Lider • Reperensya: Card 1, Step 5 LEADER’S JOB — “Anchor the encounter in one specific, actionable next step. Vague next steps produce no lasting change. Help them name the specific day, time, and action.”

Giya sa Lider • Tinuyo nga gipares kini sa Q7-vision. Ang Workbook naghatag sa vision (unsa ang dagway sa kagawasan para sa kalag); ang Card naghatag sa action (ang usa ka butang karong semanaha). Tinuod nga buhat sa Step 5 ang duha. Siguroha nga ang matag seeker mobiya nga adunay duha.

Mubo nga kahilom aron inganli kini (2 min)

“Duha ka minuto nga hilom. Inganli ang imong usa ka butang sa imong ulo. Kung makatabang, isulat kini sa margin sa panid disisiyete.”

Round — usa ka piho nga butang matag usa (5 min)

“Magtuyok ta. Ang matag usa kaninyo — usa ka piho nga butang. Adlaw. Oras. Buhat.”

Giya sa Lider • Ang trabaho sa lider dinhi mao ang pag-pulis sa vagueness nga malumo. Kung ang usa ka seeker moingon “Mag-ampo ko og dugang,” pangutan-a: “Kanus-a? Asa?” Kung moingon sila “Mas mabination ko sa akong asawa,” pangutan-a: “Unsay buhaton nimo karong gabhiona nga magpakita niana?” Piho. Naka-angkla. O mo-drift kini.

MOVEMENT 5 • 25 minutos • Ikaw Departure Gate • Commission • Padalha Sila Pagawas

Lakwa ang Departure Gate (10 min)

Giya sa Lider • Mao kini ang dili-malalisay nga ganghaan. Sumala sa Card 1, walay seeker nga mobiya karong gabhiona nga walay tanan tulo: (1) lokal nga pastor nahimangno-an, (2) Daily Rhythm Card sa kamot, (3) 90-day check-in naka-iskedyul nga adunay piho nga petsa. Lakwa ang matag seeker latas sa tanang tulo una ka magsugod sa commissioning prayer.

Tulo ka pagcheck, pinaagi sa ngalan, sa palibot sa kwarto:

(1) Lokal nga pastor nahimangno-an. Ang matag seeker ba adunay lokal nga pastor o ministry leader nga nahibalo nga naglakaw sila niining panaw? Kung wala, ikaw (ang circle leader) makigsaad nga himoon kanang introduksyon karong semanaha. Isulat kinsang mga seeker ang nanginahanglan pa og pastor connection.

(2) Daily Rhythm Card sa kamot. Ang matag seeker kinahanglan mobiya nga adunay ilang card. Kung nawala ang ila, ipanghatag og bag-o karong gabhiona. Ang rhythm magpadayon; ang card mokuyog kanila.

(3) 90-Day Check-In naka-iskedyul. Piho nga petsa, kawaloan-y-otso ngadto sa kasiyaman-y-duha ka adlaw gikan karong gabhiona. Ang matag seeker mosulat niini sa luyo sa ilang Daily Rhythm Card. Ang Section 6 sa Workbook mao ang ilang pag-andam para sa maong check-in.

Giya sa Lider • Ang 90-day check-in • Dinhi modagan ang hingpit nga Growth Conversation — ang tanang tulo ka indices, lakip ang Community Attachment, nga sukdon sa unang higayon sa 90 ka adlaw. Dinhi usab nimo bantayan ang seeker nga tingali gipatindog ni Jesus aron mangulo sa sunod nga circle. Tan-awa ang Growth Conversation tool sa katapusan niining giya (90-DAY mode).

Giya sa Lider • Padagana kini og paspas. Administratibo kini, apan ang administrasyon pastoral — mao kini ang manalipod sa seeker gikan sa post-encounter nga pag-drift. Ang ubang seeker mosukol sa pag-iskedyul — “Hisgutan ra nako kana unya.” Hupti og lig-on: “Karong gabhiona, una ka mobiya. Naa kini sa kalendaryo karong gabhiona o buhaton nato kini nga dungan sa pultahan.”

Commissioning prayer (10 min)

“Tindog. Ang matag usa kaninyo, tindog diin kamo. Mag-ampo ko ibabaw kaninyo isip sirkulo, dayon ibabaw sa matag usa pinaagi sa ngalan.”

Giya sa Lider • Kung praktikal, lakaw padulong sa matag seeker ug pandonga og kamot ang ilang abaga sa by-name nga bahin. Kung ang kwarto o kultura makahimo niini nga awkward, pabilin nga naglingkod ug pakigsulti sa matag usa pinaagi sa ngalan. Mas dili importante ang porma kay sa pagka-direkta.

“Amahan — salamat sa imong gisugdan sa matag usa niining mga kalag. Salamat sa Tigpagawas sa Kalag nga mianhi dili lang aron mopasaylo kanila kondili aron mang-ayo kanila. Salamat nga ang panaw sa kalingkawasan dili matapos karong gabhiona — padayon kini, gikan

sa usa ka ang-ang sa himaya ngadto sa lain, hangtod nga magkita sila kanimo nawong sa nawong.”

“Nangayo kami kanimo karon nga ipadala ang matag usa niining mga igsoon gawas niining sirkulo ngadto sa mga tawo nga imong gibutang duol kanila. Gamita sila isip mga magpaila ngadto sa Tigpagawas sa Kalag. Panalanginan ang ilang gidala sa samang panalangin nga imong gisulti sa sinugdanan — pagmabungahon, panaghan, pun-a ang kalibotan. Tugoti sila nga mahimong gamayng mga sumpay sa taas nga kadena sa mga gipagawas nga kalag nga nagpalapad sa imong panalangin ngadto sa matag katawhan, dila, tribo, ug nasod.”

“Hupti sila sa daily rhythm. Kung mobalik ang daang pagbira, dad-a sila balik kanimo. Kung mobalik ang bakak, ibalik sila sa bersikulo. Kung mahilayo ang kasingkasing, biraha sila pauli. Wala kami magpadala kanila isip nahuman nga mga tawo. Gipadala namo sila isip Imong gipanakap-ya.”

Giya sa Lider • Karon inganli ang matag seeker nga indibidwal. Mubo. Usa ka piho nga panalangin matag seeker. “[Ngalan] — padayong lakaw uban kang Jesus ngadto sa dapit nga iyang gisugdan. Padayon ang panaw. Dili ka niya buhian.” Ayaw ilista ang ilang mga pakigbisog. Ayaw iampo og kusog ang ilang kasakit niini nga gutlo. Ang pagngalan para sa panalangin, dili sa diyagnosis.

Ulahing pulong ug pagpadala (5 min)

“Duha ka kataposang butang una ta molakaw.”

“Una — ang rhythm magpadayon karong semanaha, ug sa matag semana nga mosunod. Samang porma. ASK, RESPOND, RECEIVE. Ang Section 4 sa imong workbook — ang imong encounter journal — adunay traynta ka panid, usa para sa matag adlaw. Gamita kini. Kung mahuman ang traynta ka adlaw ug mahurot ang mga panid, ayaw paghunong — sugdi ang imong kaugalingong journal ug ipadayon didto ang panag-istorya. Kanang journal mao ang mag-andam kanimo para sa imong 60-day reflection, ug ilabina para sa imong 90-day measurement.”

“Ikaduha — ang Section 5 sa workbook mao ang imong adtoan kung mobalik ang daang pagbira. Kay mobalik kini. Dili tungod kay napakyas ka — kondili tungod kay anaa ka pa sa panaw. Kung moabot kini, ayaw lapdosa ang imong kaugalingon. Ablihi ang Section 5. Sultihan ka niini kung unsa ang buhaton.”

Giya sa Lider • Piho nga reperensya sa panid: Workbook Section 5, “When It Is Hard.”

“Lakaw sa kalinaw ni Kristo. Ang Tigpagawas sa Kalag mokuyog kanimo. Amen.”

KATAPOSAN SA SESSION 6 — Katapusan sa istraktyurado nga panaw — Sinugdanan sa gipadayon nga panaw

Tukod og mas maayong riles padulong sa kasaligan nga Makina — si Jesus.

SESSION 6 · LEADER'S TOOL · THE GROWTH CONVERSATION

Pagbasa sa mga indices · pagngalan sa target · paghatag sa commission · gamiton og mubo sa EXIT karong gabhiona ug og hingpit sa 90-day check-in

Ang mga score sa mga seeker mosulod sa imong accounting system; **kining tool mao ang imong buhaton sa ilang gipadayag**. Dili kini usa ka performance review. Usa kini ka salamin nga nagpakita sa seeker kung unsa ang gibuhat ni Jesus, usa ka mapa ngadto sa ilang sunod nga lakang, ug usa ka commission ngadto sa pagkapuslanon.

Ang tulo ka indices usa lang ka agos

Dili sila tulo ka bulag nga sukdanan. Usa lang sila ka agos nga nagdagan padulong sa usa ka direksyon:

- **Encounter (EI) mao ang gamot** — ang buhi nga pagbati sa seeker sa presensya ug tingog ni Jesus.
- **Likeness (LG) mao ang bunga** — encounter nga nakita pinaagi sa nausab nga kinaiya.
- **Community Attachment (CA) mao ang ani** — dagway nga nag-agas pagawas ngadto sa simbahan, pagserbisyo, ug misyon.

Ang Encounter mopatungha sa dagway; ang dagway mo-agas ngadto sa misyon. Ang CA dili ang kataposang kahon nga tsekan — kini ang tumong. Ang pagkapuslanon kang Jesus mao ang bunga nga gituyo sa tibuok panaw nga maagi.

Tulo ka trabaho · Mirror · Map · Commission

MIRROR — ipakita kanila kung unsa ang gibuhat ni Jesus.

- **Pangulohi sa paglihok, dili gayod sa hubo nga numero.** Ang giwang gikan sa PRE ngadto sa karon mao ang testimonya. Ang seeker nga mibalhin gikan sa 2 ngadto sa 6 nakakita kang Jesus nga nagbuhat og dramatikong butang — saulogi ang paglihok, dili ang lebel.
- I-frame ang tanan isip iyang buhat: *“Tan-awa unsa ang gibuhat ni Jesus diha kanimo,”* dili gayod *“ania ang imong score.”*
- Basaha balik kanila ang ilang kaugalingong mga tubag sa open question. Ang ilang mga pulong mas makapalihok kanila kay sa bisan unsang numero.

MAP — inganli ang usa ka target.

- Pangitaa ang lagging nga index — kana ang sunod nga dapit sa pagtubo. Ang han-ay importante:
 - **EI ubos** → balik sa daily rhythm (ASK / RESPOND / RECEIVE). Ang Encounter mao ang gamot; walay sa unahan ang motindog kung wala kini.
 - **LG nahilibyon sa EI** → ang encounter wala pa mahimong makita nga bunga. Target: hangyoa si Jesus nga usbon ang usa ka piho nga sumbanan, dili lang nga mabati.
 - **CA nahilibyon sa LG** → nausab na, apan wala pa nag-agas pagawas. Target: usa ka church home ug usa ka buhat sa pagserbisyo.

- **Hatag og usa ka target, dili lima.** Usa ka klaro nga sunod nga lakang nga ilang mahimo karong semanaha.

COMMISSION — ipadala sila ngadto sa pagkapuslanon.

- Gamita ang gisukod nga pagbag-o sa seeker isip ebidensya sa ilang calling. Ang dapit sa pinakalawom nga pagbag-o sagad nagtudlo sa dapit sa pinakadakong pagkapuslanon.
- *“Ang imong pagpasaylo mibalhin gikan sa 2 ngadto sa 8 — dili lang kana ang imong pag-ayo. Mao gyod kana ang dapit nga tingali gusto ni Jesus nga gamiton ka aron pagawasnon ang uban.”* Ang naayo nga mga samad mahimong ministeryo (2 Corinto 1:4).
- **Inganli kini og kusog.** Kadaghanan sa mga seeker dili makakita sa ilang kaugalingong calling hangtod nga adunay nakakita kang Jesus nga naglihok kanila ang mosulti niini.

Duha ka mode — EXIT ug 90-DAY

Sa EXIT (karong gabhiona). Aduna kay EI ug LG. Gamita sila nga hilom aron himoong konkreto ug personal alang sa matag seeker ang Movement 2 (ang mirror) ug Movement 3 ug 5 (ang commission). Ang hingpit nga maglingkod nga panag-istorya dili karong gabhiona — ang karong gabhiona mao ang panapos sa grupo.

Sa 90-day check-in. Aduna kay tanang tulo ka indices, lakip ang Community Attachment sa unang higayon. Mao kini ang hingpit nga Growth Conversation, one-to-one — ug diin nimo makita ang sunod nga lider.

Pagkita sa sunod nga lider → ang Practitioner Pathway (Section 5)

Bantayi ang seeker nga adunay kusganong EI, mosaka nga LG, ug CA nga nag-agas na pagawas — nagatambong, nagserbisyo, gigutom nga ihatag ang ilang nadawat. Kanang seeker mao ang hilaw nga materyal alang sa sunod nga circle leader. Latas sa tibuok circle, ang mga indices mao ang imong paagi nga makita kung kinsa ang gipatindog ni Jesus aron magdala sa modelo ngadto sa sunod nga baryo — matag katawhan, dila, tribo, ug nasod. Kung makita nimo kini, inganli ug itudlo sila ngadto sa **Practitioner Pathway (Section 5)**. Ang ani sa usa ka circle mao ang mga lider sa sunod.

Ang panag-istorya, lakang-lakang

1. **Sugdi sa pag-ampo.** *“Jesus, ipakita kanamo kung unsa ang imong gibuhhat.”*
2. **Mirror.** Lakwa ang paglihok area por area sa pinulongan sa iyang buhat. Basaha balik ang ilang kaugalingong mga pulong.
3. **Saulog.** Inganli og piho kung unsa ang gibuhhat ni Jesus. Tugoti sila nga mobati niini una mopadayon.
4. **Map.** Inganli ang usa ka target. Ihatag kanila ang sunod nga lakang — daily rhythm, usa ka sumbanan nga dad-on, usa ka simbahan o serbisyo nga lakang.
5. **Commission.** Inganli kung asa nagtudlo ang ilang pagbag-o sa pagkapuslanon ug misyon.
6. **Pag-ampo aron sa pagpadala.** Pandonga og kamot kung angay. *“Jesus, ipadala sila.”*

Pribadong rekord sa lider · gihuptan sa imong Field Manual — dili gayod sa porma sa seeker

Alang sa matag seeker, human sa panag-istorya: ang usa ka target nga gipangalan · ang commission nga gisulti · andam ba sa Practitioner Pathway? (Oo / Dili pa / Ginabantayan)

© 2026 Calvary Glorious Fellowship · Usa ka kahinguhaan sa Coastal Hope Retreat · Binisaya v1 · 2026-06-19

Mahimong gamiton, kopyahon, ug ipanghatag nga walay bayad — dili-komersyal. Dili ibaligya.

Ang mga bersikulo sa Kasulatan gikuha gikan sa Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia (RCPV), © 1999 Philippine Bible Society.

Prayer Ministry

Kon giunsa gyud pagpadagan ang prayer ministry sulod sa usa ka Circle · ang riles diin gisugat ni Jesus ang samad

Tumong	Giyahan ang servant leader sa kon giunsa gyud pagpadagan ang prayer ministry sulod sa usa ka Circle — ang baroganan, ang arkitektura, ang upat ka bahin, ug unsa ang buhaton kon ang pag-ampo mohunong, maablihan, o motungha og butang nga nagkinahanglan og mas kusgan nga mga kamot.
Para Kang Kinsa	Mga servant leader nga nangandam sa pagpangulo sa prayer ministry sulod sa usa ka Soul Liberation Circle. Basaha kini human sa Section 1 ug human malabang ang unom ka giya sa Session (gihatag isip lahi nga mga PDF).
Oras sa Pagbasa	Mga 45 minutos.
Kauban nga mga Video	SLT V3 — Fourfold Healing Ministry · SLT V7 — Prayer Ministry sa tanang upat ka lugar
Card nga Tumbanan	Four-Area Prayer Guide (sa Circle Leader's Card)
Mga Angkla sa Kasulatan	Acts 10:38 · Mark 16:17–18 · James 5:14–15 · 1 John 1:9

Unsaon paggamit kini nga seksyon · Basaha kini sa makausa sa dili pa nimo pangulohan ang imong unang prayer ministry block. Unya ipadayon kini nga abli tupad sa Four-Area Prayer Guide samtang nagdagan ang block. Ang terminolohiya nasirado — "Release from Demonic Oppression," dili gyud "Deliverance"; "pangayo kang Jesus," dili gyud "tugotan si Jesus." Gamita ang mga pulong sumala sa pagkasulat. Ang sayop nga pulong sa sayop nga gutlo mao ang kalainan tali sa riles nga molungtad ug riles nga maanod.

KAPITULO 1 Nganong ang Prayer Ministry mao ang Sentro nga Riles

Sa unom ka riles nga gitukod sa modelo — Teaching, Prayer Ministry, Measurement, koneksyon sa lokal nga simbahan, Daily Rhythm, Follow-Up — ang Prayer Ministry mao ang kasagarang dili matukod og maayo sa kadaghanang pangulo. Dili tungod kay wala kini hatagig bili. Tungod kay wala gyud sila tudloi kon unsaon kini pagsugod diha sa mga pag ampo. Nakita

nila kini kausa o kaduha. Nadawat nila kini sa ilang kaugalingon. Wala gyud sila tudloi kon unsaon kini pagpangulo alang sa uban.

Ang Prayer Ministry mao ang riles diin si Jesus mosugat sa espesipikong samad. Kon wala kini, ang Lima ka Lakang nga Panaw mahutdan og operational nga sugnod sa Step 4. Ang nagapangita matudloan sa God's Design (Step 1), makakita sa Infection nga klaro (Step 2), maila sa Soul Liberator (Step 3) — ug unya walay kaadtoan. Ang Conversation (Step 4) mao ang dapit diin ang nagapangita mosulti diretso kang Jesus mahitungod sa samad. Ang Prayer Ministry mao ang riles nga maghimo niana nga Conversation nga posible sulod sa usa ka Circle nga lima ngadto sa walo ka tawo nagapangita sa usa ka gabii sa Martes sa usa ka gamay nga kwarto.

"God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him."

— Acts 10:38

Ang Acts 10:38 mao ang operational nga bersikulo alang sa tibuok niini nga seksyon. "He went about" — kasamtangang lihok. "kaayohan alang sa tanang gidaugdaug." Mao kana ang gibuhad ni Jesus karon dayon, sa kwarto diin magtigom ang imong Circle. Ang buluhaton sa servant leader dili ang pagbuhad sa pagpang-ayo. Ang buluhaton sa servant leader mao ang pag-abli sa pultahan aron ang Mananambal nga nagsugod nag panambal adunay luna sa paglihok.

Ang prinsipyo sa sentro nga riles • Kon ang Pagtudlo mao ang riles nga maghingalan sa samad, ang Prayer Ministry mao ang riles diin si Jesus mohikap niini. Kon kulang ang pagtukod sa Pagtudlo, ang nagapangita walay pinulongan alang sa nadaot. Kon kulang ang pagtukod sa Prayer Ministry, si Jesus walay operational nga luna sa pagbuhad sa iyang gustong buhaton. Kinahanglan ang duha ka riles. Ang Prayer Ministry mao ang kasagarang tukoron sa kataposan ug pinakasayon nga tukuron sa mga nagdumala. Tukora kini pag-una.

KAPITULO 2 Ang Upat ka Bahin — Operational nga Brief

Ginganlan sa Section 1 ang Upat ka Bahin. Kini nga kapitulo mao ang pamaagi nga taghulat — unsa ang matag bahin, unsa ang dili ug unsa ang dad-on sa nagapangita sa Circle nga magtimaan sa matag usa.

Upat ka lahi nga buhat ni Jesus. Upat ka lahi nga basihanang biblikanhon. Dili sila upat ka klase sa samang pag-ampo. Sila upat ka lahi nga ministeryo. Ang pangulo nga usa ra ka bahin ang nahibaloan magbiya og tulo ka pultahan nga wala maablihi sa mga nagapangita nga iyang giatiman.



INNER HEALING — Buluhaton sa Presensya

Psalms 147:3 ·

Matthew 11:28–29

DIAGNOSTIKO

Ang imong gidala ba mas usa ka samad gikan sa usa ka nahitabo?

UNSAON PAGPANGULO SA PAG-AMPO SULOD SA CIRCLE

Si Jesus mosulod sa panumduman. Anaa Siya sa dihang nahitabo kini; nakita Niya ang gihambin gikan niini. Ang buluhaton sa pangulo mao ang pag-abli sa pultahan — dapita si Jesus sa panumduman pinaagi sa ngalan, unya paghilom. Ang Soul Liberator magbuhat sa dili mabuhay sa pangulo.

KASAGARANG SAYOP

Pagpuno sa kahilom sa imong kaugalingong mga pulong. Ang imong tingog makigkompetensya sa Iya. Salig sa kahilom.



SOUL PURIFICATION — Buluhaton sa Pag-ayo sa Gamot

Ezekiel 36:25–27 · 1 John 1:9

DIAGNOSTIKO

Ang imong gidala ba mas usa ka sumbanan nga imong gibalik-balik?

UNSAON PAGPANGULO SA PAG-AMPO SULOD SA CIRCLE

Si Jesus magdala balik sa nagapangita ngadto sa gamot sa sumbanan, magpadayag sa buot Niyang ipakita kanila, maminaw sa ilang matinud-anon nga pagsugid, ug maghinlo diha sa gamot — ang bakak ug ang makasasalang tubag dungan. Lima ka lihok: Open · Listen and Own · Ask for the Specific · Turn · Receive His Cleansing.

KASAGARANG SAYOP

(1) Pag-ampo og paghinlo sa wala pa ang pag-angkon — ang pag-angkon mauna. (2) Paglibog sa pardon ug paghinlo — ang pardon nahusay na sa krus. Kini padayon nga relasyonal nga buluhaton, dili pag-pardon pag-usab.



PHYSICAL HEALING — Buluhaton sa Gahom sa Pagpang-ayo

James 5:14–15 · Mark 16:17–18

DIAGNOSTIKO

Aduna bay espesipikong pisikal nga kahintang nga gusto nimong dad-on kang Jesus karon?

UNSAON PAGPANGULO SA PAG-AMPO SULOD SA CIRCLE

Si Jesus, ang Bantogang Mananambal, molihok sa lawas sumala sa Iyang panahon ug

paagi. Hinganli ang kahimtang sa espesipiko. Itapion ang kamot kon mosugot ang nagapangita — ang abaga okay ra, ang apektadong bahin uban lamang sa tin-aw nga pagtugot. Pag-ampo nga may pagtuo, dili may pagduhaduha. Unya saligi Siya sa resulta.

KASAGARANG SAYOP

Pag-ampo nga nagduhaduha tungod kay nahadlok ang pangulo nga "walay mahitabo." Mag-ampo kita base sa Kinsa si Jesus, dili base sa atong gibati. Dawata ang Iyang gihatag ug saligi Siya sa nahibilin.



RELEASE FROM DEMONIC OPPRESSION — Buluhaton sa Awtoridad

Mark 16:17 · Luke 10:19 · James 4:7

DIAGNOSTIKO

Ang imong gidala ba mura'g gipugos imbis pinili? Eksternal nga pwersa imbis internal nga pakigbisog?

UNSAON PAGPANGULO SA PAG-AMPO SULOD SA CIRCLE

Si Jesus adunay tibuok awtoridad. Ang nagapangita nagbarog sa kadaugan nga nadaog na. Ang pangulo dili makig-away sa kaaway isip sundalo — ang pangulo mangulo sa sugo sa ngalan ni Jesus, ang nagapangita mosulti niini kon makaya, ug ang bisan kinsang co-leader nga anaa mouyon sa kusog nga tingog. Ang baroganan kalmado nga awtoridad, dili kusog nga tingog. Mubo, espesipiko, ug gisilyohan pinaagi sa pagpangayo kang Jesus nga pun-on ang dapit sa Iyang presensya.

KASAGARANG SAYOP

Pagtagad niini isip gubat batok sa kaaway. Walay managsamang pakigbisog nga daugon — ang kadaugan nadaog na. Sugoon nato ang napildi na nga kaaway sa ngalan ni Jesus, malumo ug mubo; dili nato siya pakiglalis, pakiluy an, o pagpasundayagan. Dili gyud "Deliverance."

Nganong dili "Deliverance" · Ang pulong nagdala og kultural nga gibug-aton sa daghang rehiyon — sensasyonal nga buhat, kahadlok, teatro. Ang "Release from Demonic Oppression" mao ang operational nga pinulongan. Sugoon nato ang napildi na nga kaaway nga mobiya sa ngalan ni Jesus — nga dili gyud makig-away kaniya isip managsamang kontra — ug pangayoon nato kang Jesus, ang awtoridad nga mobungkag sa tanang gapos, nga pun-on ang dapit. Ang nasirado nga termino magpanalipod sa nagapangita ug sa pangulo gikan sa sensasyonal nga baroganan nga wala itudlo sa modelo.

KAPITULO 3 Ang Baroganan — Si Jesus mao ang Awtoridad, Kita mao ang Tig-abli sa Pultahan

Ang labing importanteng dad-on sa servant leader ngadto sa usa ka prayer ministry block dili teknik. Kini baroganan. Mabati sa mga nagapangita ang baroganan sa dili pa sila makadungog og bisan usa ka pulong.

ANG BAROGANAN NGA ATONG GIKUHA	ANG BAROGANAN NGA ATONG LIKAYAN
• Si Jesus mao ang Mananambal. Kita mag-abli sa pultahan. • Hilom nga pagsalig. Nagabuhat na Siya. • Pangayo kang Jesus sa mahimo lamang Niya. • Usa ka pangutana sa usa ka higayon. Unya kahilom. • Dawata ang Iyang gihatag. Saligi Siya sa nahibilin. • Barog sa awtoridad sa nagapangita diha kang Cristo.	• Pagsulay nga mahimong Mananambal kita mismo. • Saba nga pasundayag. Pwersa sa nagapangita. • Paghatag kang Jesus og pagtugot — "tugotan" Siya. • Pagtapun-og og mga pangutana sa usag usa. • Paghubad sa gibuhat ni Jesus samtang Siya nagabuhat. • Pagpakig-away sa kaaway isip sundalo.

Ang lagda nga "pangayo, dili gyud tugot" • Mangayo kita kang Jesus sa mahimo lamang Niya. Dili kita maghatag kang Jesus og pagtugot. Dili kini bahin sa usa ka pulong — bahin kini sa baroganan. Naminaw ang mga nagapangita kon kinsa ang adunay awtoridad sa kwarto. Ang "Tugotan si Jesus nga ayohon ka" magbutang sa nagapangita sa posisyon sa paghatag og pagtugot sa Mananambal. Ang "Pangayo kang Jesus nga ayohon ka" magbutang sa nagapangita sa posisyon sa pagdawat gikan sa Usa nga milihok na pag-una. Gamita ang mga pulong sumala sa pagkasulat. Naghimo sila og pastoral nga buluhaton nga mabati sa nagapangita.

Ang samang lagda mapadapat sa imong kaugalingong sinultihan samtang ikaw mangulo. Kon makahunahuna ka og "Kinahanglan ko siyang tugotan nga mag-una dinhi," hunong. Ania na Siya. Pangayoa Siya sa mahimo lamang Niya. Unya ablihi ang pultahan — uban ang husto nga pangutana, sa husto nga gutlo, sa husto nga bahin — ug paghilom. Ang usa ka eksepsyon padagan sa laing direksyon: sa Release from Demonic Oppression dili gyud nimo pangutan-on ang kaaway og bisan unsa — sugoon nimo siya nga mobiya sa ngalan ni Jesus, unya pangayoon kang Jesus nga pun-on ang dapit (Chapter 10).

KAPITULO 4 Ang Sukaranang Prinsipyo — Pag-diagnose sa Dili pa Mag-ampo

Usa ka prinsipyo ang nagdumala sa tanang upat ka bahin. Sayop kini ug ang pag-ampo maanod. Husto kini ug ang pag-ampo mahimong espesipiko gikan sa unang tudling-pulong.

ANG SUKARANANG PRINSIPYO · Ilha ang bahin sa dili pa ka magsugod. Unya pag-ampo paingon nianang bahina sa espesipiko, gamit ang pinulongan sa pag-ampo nga nahisakop nianang bahina. Usa ka mubo nga diagnostic nga pangutana makaluwas og napulo ka minutos sa walay tumong nga pag-ampo.

Ang usa ka diagnostic nga pangutana mao ang mag-asikaso sa kadaghanan sa buluhaton:

"Ang imong gidala ba mas usa ka samad gikan sa usa ka nahitabo — o usa ka sumbanan nga imong gibalik-balik?"

Samad gikan sa usa ka nahitabo → **Inner Healing**

Sumbanan nga imong gibalik-balik → **Soul Purification**

Pisikal nga kahimtang → **Physical Healing**

Gipugos imbis pinili — eksternal nga pwersa → **Release from Demonic Oppression (gipangulohan sulod sa Circle)**

Kon mailhan na ang bahin — sudli kini nga tinuyo. Ayaw pag-ampo libot sa daplin sa samad. Pag-ampo sulod niini. Si Jesus dili mahadlok sa anaa sa sulod. Ni ikaw dili kinahanglan mahadlok.

Ang diagnostic nga gutlo · Ang diagnostic nga pangutana mosulpot sa labing sayo sa Circle — kasagaran samtang ang nagapangita magsulat sa Q2 sa workbook (diin nagpuyo ang kal-ang) o magngalan sa misulpot sa Q3 (kon unsa na kadugay nila kini gidala). Sa imong pag-abot sa Q5 — ang pagliso gikan sa "unsa ang akong gisulayan" ngadto sa "unsa ang buot buhaton ni Jesus" — angay na nimong nahibaloan kon unsang bahina ang dala sa nagapangita. Ang prayer ministry block sa Session 4 o Session 5 mao ang dapit diin ka mag-alagad nianang bahina sa espesipiko.

KAPITULO 5 Ang Arkitektura sa usa ka Prayer Ministry Block

Ang prayer ministry block dili freestyle. Aduna kini'y porma. Itukod ang porma sa paagi sa imong pagpangulo ug mabati nga luwas ang kwarto sa dili pa ka mosulti og bisan usa ka pulong bahin sa samad.

Ang sumbanang block sa usa ka lokal-simbahan nga Circle nga lima ngadto sa walo ka nagapangita modagan og ka singkweta ngadto sa ka saysenta ka minutos sulod sa nobyenta-ka-minutos nga sesyon, nagaagad sa gidak-on sa Circle. Ang matag nagapangita makadawat og mga lima ngadto sa walo ka minutos sa pinunting nga pag-ampo — duol sa walo sa Circle nga lima, duol sa lima sa Circle nga walo. Ang ubang nagapangita motabang sa hilom nga pag-uyon, abli o pikit ang mata sumala sa natural nga pagbati, dili gyud mag-ampo og kusog.

ANG LIMA KA LIHOK SA USA KA PRAYER MINISTRY BLOCK · OPEN (5 min) ·

Sugdi sa usa ka tudling-pulong nga pag-ampo. Hinganli ang kwarto isip iya ni Jesus. Walay pagtulon-an, walay warm-up.

GATHER (5 min) · Ang matag nagapangita maghingalan — sa kusog, sa mubo — sa bahin nga giabli ni Jesus (gikan sa Q5 sa workbook). Walay paghubad. Paghingalan lang. Hilom kang nagagrupo sa han-ay sa pag-ampo sa imong hunahuna.

PRAY THROUGH (30–40 min) · Ang mga nagapangita, tagsa-tagsa. Mga lima ngadto sa walo ka minutos matag usa. Mangulo ka gamit ang plano nga mohaom sa ilang bahin. Ang Circle motabang sa kabilom.

SEAL (3 min) · Kon mahuman na ang kataposang pag-ampo, dad-a balik ang Circle. Pasalamat si Jesus sa Iyang gibuhat. Mubo nga pag-ampo sa pagsilyo sa kwarto.

DECOMPRESS (7 min) · Ang matag nagapangita magsulat og usa ka tudling-pulong sa workbook bahin sa ilang namatikdan. Walay grupong debrief — ang pribadong pagsulat kabahin sa buluhaton.

Ang pagpadagan importante sama sa estruktura. Ang ubang pangulo magdali sa kabilom kay morag bakikaw ang kabilom. Ka-saysenta ngadto sa ka-nobyenta ka segundo nga kabilom human sa pang-abli nga pag-ampo sa matag bahin normal ra. Nagabuhat ang Espiritu nianang kabilom. Pag-ihap hangtod sa kasiyaman sa imong hunahuna sa dili pa magdugang og pulong.

Pag-han-ay sa pag-ampo · Kon ang imong Circle adunay sagol nga mga bahin, sugdi sa Inner Healing ug Soul Purification una. Ang Physical Healing sa tunga. Kon adunay nagapangita nga nagngalan og Release from Demonic Oppression, pangulohi kana nga sugo sa mubo ug malumo sa kaugalingon nga gutlo — tan-awa ang Chapter 10. Ang han-ay magpanalipod sa duha ka butang: gitugotan ang mas internal nga buluhaton nga mahitabo samtang nahusay ang kwarto, ug gipugngan ang Physical Healing nga mosuyop sa tanang kusog og sayo kaayo.

KAPITULO 6 Unsaon Pagpangulo sa Matag Bahin sulod sa usa ka Circle

Ang Four-Area Prayer Guide (sa Circle Leader's Card) mao ang imong tumbanan samtang nagadagan ang block. Kini nga kapitulo mao ang mas lawom nga paglakaw — kon unsaon gyud paglihok sa matag bahin sulod sa usa ka kwarto nga lima ngadto sa walo ka nagapangita.

♥ **Inner Healing — Lakang-lakang** · 1. Hangyoa ang nagapangita nga ipikit ang mata kon komportable. Hangyoa sila nga dad-on sa hunahuna ang espesipikong panumduman — nga dili ihulagway ang detalye sa kusog. Mahimo lang nila kining huptan.

2. Iampo ang pang-abli: "Jesus, anaa Ka sa dihang nahitabo kini. Nakita Mo ang gihambin

gikan niini. Sulod niini nga panumduman karon uban kang [Pangalan]. Ipakita kanila ang Imong nakita. Buhata ang mahimo lamang Nimo."

3. Paghilom. Sulod sa Nobyenta ka segundo nga kahilom.

4. Hangyos ang nagapangita sa hinay: "Unsa ang imong nabati nga gipakita ni Jesus kanimo?" Dawata ang moabot uban ang kainit ug walay paghubad.

5. Taposa ang pag-ampo pinaagi sa pagpasalamat kang Jesus sa Iyang gisugdan. Buhii kini nga magpadayon lapas sa Circle.

Ang labing kasagarang paghunong sa Inner Healing mao ang kaugalingong tingog sa pangulo. Ang nagapangita anaa sa usa ka panumduman uban ni Jesus. Ang imong buluhaton mao ang dili pagbabag hangtod nga mabuhat ni Jesus ang mahimo lamang Niya. Kon mosulti ka, pagsulti og hinay. Ang kwarto anaa sa balaang yuta.



Soul Purification — Lima ka lihok · 1. OPEN · "Jesus, dad-a kami balik ngadto sa gamot niini nga sumbanan uban kang [Pangalan]. Ipakita kanila ang buot Nimong makita nila." Unya kahilom.

2. LISTEN AND OWN · Kon adunay misulpot, dapita ang nagapangita nga mouyon kang Jesus bahin sa Iyang gipakita — ginganlan ang bakak o ang makasasalang tubag sa espesipiko.

3. ASK FOR THE SPECIFIC · Ang matag hugna adunay kaugalingong pangayo. Alang sa makasasalang tubag — pangayo sa pasaylo ni Jesus ug sa tabang ni Jesus sa pagbiya niini. Alang sa bakak nga gituohan — isalikway kini ug pangayo kang Jesus sa kamatuoran nga mopuli niini. (Ang samad ilalom sa sumbanan buluhaton sa Inner Healing — dad-a kini didto, dili dinhi.)

4. TURN · Pangayo kang Jesus nga ipakita sa nagapangita ang matag higot nga nagbugkos kanila sa sumbanan — ug ang katuyoan nga gisilbihan niini. Unya pasulti a ang nagapangita kang Jesus, sa kusog, nga tabangan sila sa pagputol sa matag higot. Ang sumbanan molalom labaw pa kay sa maabot sa kabubut-on ug salabotan, busa ang pagputol Iya — sila mangayo; Siya magputol sa nagpugong kanila.

5. RECEIVE HIS CLEANSING · Mag-ampo ka, nga mangayo kang Jesus nga maghinlo diha sa gamot — ang bakak ug ang tubag nga mitubo gikan niini — ug pun-on ang dapit sa Iyang presensya.

Duha ka sayop nga likayan sa Soul Purification · (1) Pag-ampo og paghinlo sa wala pa ang pag-angkon — ang pag-angkon kinahanglan mauna. Dili madawat sa nagapangita ang paghinlo alang sa wala pa nila angkona. (2) Paglibog sa pardon ug paghinlo — gihusay sa dugo ang pardon sa krus. Wala nato kini gibalik-aplikar dinhi. Kini ang padayong relasyonal

nga buluhaton sa 1 John 1:9 — pagsugid ug paghinlo samtang ang magtutuo naglakaw uban ni Jesus.

- 🙌 **Physical Healing — Lakang-lakang** • 1. Hangyos ang nagapangita nga hinganli ang kahimtang sa espesipiko — dili "akong likod" kondili "ang sakit sa ubos nga likod sa wala nga bahin, mas hait kon molingkod ako." Ang paghingalan kabahin sa pag-ampo.
2. Pangayo og pagtugot sa dili pa motapion og kamot. Ang abaga sa kasagaran okay ra. Ang apektadong bahin uban lamang sa tin-aw nga pagtugot.
3. Pag-ampo nga may pagtuo, dili may pagduhaduha: "Jesus, Ikaw ang Ginoo nga nagaayo. Gidala namo ang [condition] Kanimong. Lihok diha sa lawas ni [Name] sa espesipiko. Ayohon, Ginoo."
4. Dawata ang Iyang gihatag. Usahay molihok Siya nga makita. Usahay sa hilom. Usahay ang tubag moabot human sa pipila ka adlaw. Saligi Siya sa resulta.
5. Panapos: "Ang Iyang gibuhay gikan dinhi mao ang Iyang buluhaton ug Iyang kaalam. Pabilin nga mapaabuton."

Ayaw tag ana ang resulta sa usa ka pag-ampo sa pisikal nga pagpang-ayo. Pag-ampo nga maisogon, unya saligi Siya sa resulta. Ang modelo matindug-anon sa pag-ampo sa tanang upat ka bahin. Ang mga resulta iya ni Jesus.

Release from Demonic Oppression — gipangulohan sulod sa Circle. • Kon ang usa ka nagapangita magngalan og Release from Demonic Oppression, o adunay misulpot sa laing pag-ampo nga gipugos imbis pinili, pangulohan nimo ang sugo sa ngalan ni Jesus didto dayon — ug kon makaya sa nagapangita, pangulohi sila sa pagsulti niini sa ilang kaugalingon. Tan-awa ang Chapter 10 alang sa bug-os nga pagtulon-an ug protokol, lakip ang usa ka utlanan diin ka mohunong ug mo-refer.

KAPITULO 7 Kon Mohunong ang Pag-ampo

Ang matag pangulo makasugat og mga paghunong. Dili madala sa nagapangita ang panumduman. Moingon ang nagapangita og "Wala koy nabati." Mohilak ang nagapangita nga walay pulong. Mahutdan ang pangulo og pinulongan. Walay usa niini nga kapakyasan. Kadaghanan niini mao ang Espiritu nga nagabuhat sa mga dapit nga dili makita sa pangulo.

MOLIHOK SA BISAN UNSANG BAHIN • gamita kini kanus-a man mohunong ang pag-ampo • Ang kahalom mao ang buluhaton. Kan-uman ngadto sa kasiyaman ka segundo nga kahalom normal ra. Pag-ihip hangtod sa kasiyaman sa dili pa magdugang og

pulong.

Balik kang Jesus. Litoka ang Iyang ngalan sa kusog: "Jesus, nagahulat kami Kanimong alang kang [Name]." Magsentro pag-usab sa kwarto.

Usa ka pangutana, dili daghan. Kon ang imong kataposang pangutana wala makasabot, balika kini og mas hinay. Ayaw pagtapun-og.

Ayaw paghubad. Kon adunay misulpot, isulti "Salamat, Jesus" — dili gyud "ang buot ipasabot niana mao ..."

Ikaw lang ang mangulo sa kusog. Kon adunay membro sa Circle nga mosugod og ampo sa kusog, hinay hinay nga ipataas ang kamot. Hilom nga pag-uyon lamang.

Sa Inner Healing, ang labing kasagarang paghunong mao ang nagapangita nga dili madala ang panumduman nga klaro. Ang husto nga tubag mao ang pagtugot, dili pwersa: "Dili nimo kinahanglan ihulagway kini. Hupti kini. Nahibalo na si Jesus." Unya kahilom.

Sa Soul Purification, ang labing kasagarang paghunong mao ang nagapangita nga molukso ngadto sa paghinlo nga walay pag-angkon. Dad-a sila balik sa malumo: "Sa dili pa kita mangayo kang Jesus nga hinloan kini, mouyon una kita Kaniya bahin sa atong gidala. Unsa ang Iyang gitudlo?" Unya kahilom.

Sa Physical Healing, ang labing kasagarang paghunong mao ang kaugalingong nagduhaduha nga pag-ampo sa pangulo. Pag-ampo nga maisogon gihapon. Mag-ampo kita base sa Kinsa si Jesus, dili base sa atong gibati.

"Wala koy nabati" · Kini ang labing kasagarang tudling-pulong sa usa ka prayer ministry block. Talagsa ra kini, tinuod sa paagi nga gipasabot sa nagapangita. Sa kadaghanang panahon, adunay misulpot — dili sila sigurado nga maihap kini. Dawata ang anaa. "Unsa ang unang pulong nga moabot? Usa lang. Sa kusog o ngadto kang Jesus." Ang usa ka pulong kasagarang mao ang pultahan nga Iyang giabli.

KAPITULO 8 Kon Mabuksan ang usa ka Nagapangita

Usa ka higayon sa usa ka Circle nga lima ngadto sa walo ka nagapangita, adunay maablihan. Mga luha nga dili mapugngan. Usa ka panumduman nga mosulpot uban ang kusog nga makapakurat sa nagapangita sama nga makapakurat sa kwarto. Usa ka kasingkasing sa pastor nga matandog atubangan sa usa ka Circle sa mga igsoon nga wala mahibalo kon unsa ang ilang gihambin.

Mao kini ang gutlo nga gitukod sa modelo. Ayaw pagluwas. Ayaw pun-i ang kahilom. Ayaw paspasa ang pag-ampo. Ang Soul Liberator nagabuhat gyud sa Iyang gianhi buhaton.

KONG MAABLIHAN ANG USA KA NAGAPANGITA · Ayaw paghawa. Ang mga luha

kasagarang mao ang buluhaton. Hulata ang katloan pa ka segundo sa dili pa magdugang og pulong.

Dawata ang kahlom uban sa kwarto. Ang imong kalmado nga baroganan magsulti sa nagapangita — ug sa Circle — nga ang nahitabo gidawat.

Kon makasulti ang nagapangita: "Jesus, nakita Mo ang bag-ong misulpot. Ania kami uban Nimo. Buhata ang Imong gianhi buhaton."

Kon dili makasulti ang nagapangita: igo na ang hilom nga pag-uyon. Hulat. Mas paspas si Jesus kay sa imong mga pulong.

Kon mokunhod na, ayaw hubara ang nahitabo. Pasalamat si Jesus ug taposa sa hilom: "Misugat Siya kanimo niana. Ang Iyang gisugdan Iyang hingpitan."

Dili mahinumdom ang Circle sa imong gisulti. Mahinumdom ang Circle nga gisangkap sa kwarto ang misulpot. Mao kana ang riles nga imong gitukod. Huptan ang kwarto. Si Jesus ang mohupot sa nagapangita.

KAPITULO 9 Kon ang usa ka Nagapangita Dili pa Andam

Usahay ang usa ka nagapangita moabot sa prayer ministry block ug dili pa andam modawat og pag-ampo sa ilang ginganlan nga bahin. Nagbantay sila. Nagduhaduha sila. Misugot sila nga moapil sa Circle apan dili pa sila andam modala sa tinuod nga samad ngadto kang Jesus. Dili kini kapakyasan. Kini datos.

Ang riles nga imong tukoron alang sa dili-pa-andam nga nagapangita mao ra ang riles nga imong tukoron alang sa andam — mapailubon, espesipiko, walay pwersa. Si Jesus wala nagdali. Ni ikaw.

KON ANG USA KA NAGAPANGITA DILI PA ANDAM • Ayaw pugsa. Ang pwersa magpatungha og pagsunod, dili panagtagbo. Mosulti ang nagapangita sa buot nimong madungog, ug walay mausab sa Martes.

Pangutana og usa nga malumo: "Unsa ang mibabag sa pagdala niini ngadto kang Jesus karon?" Dawata ang tubag nga dili sulayan ayohon.

Tanyagi og mas gamay nga pag-ampo. "Okay ba kon mangayo ko kang Jesus nga molakaw uban nimo latas sa bisan unsa nga nagbabag?" Kadaghanang nagapangita moingon og oo niana, bisan kon dili pa sila makaingon og oo sa mas dako nga pangayo.

Salig sa Daily Rhythm. Ang ubang nagapangita modawat og pag-ampo sa Circle. Ang uban modawat og pag-ampo sa ilang sala sa alas 6 sa buntag uban ang ilang abli nga workbook. Tinuod ang duha. Riles ang duha.

Itala kini alang sa follow-up. Ang nagapangita nga dili pa andam sa Session 4 mahimong andam na sa Session 5 — o sa 90-day check-in. Ang riles molungtad lapas sa block.

KAPITULO 10 Release from Demonic Oppression — Espesyal nga Protokol

Kadaghanang nagapangita sa kadaghanang Circle dili magdala og Release from Demonic Oppression isip ilang ginganlan nga bahin. Kon mosulpot kini — ginganlan man sa nagapangita sa Q5, ginganlan sa pangulo atol sa Circle, o misulpot nga wala damha atol sa laing pag-ampo — pareho ra ang tubag. Ang pangulo mangulo sa sugo, sa ngalan ni Jesus, didto dayon sulod sa Circle, ug kon makaya sa nagapangita, pangulohi ang nagapangita sa pagsulti niini. Kini usa sa labing karaang batasan sa simbahan: gikan sa labing unang mga bunyag, ang mga magtutuo misalikway sa kaaway ug sa iyang pagdaugdaug sa wala pa sila itunlob sa tubig. Wala kita magdala og bag-o. Nagabawi kita og karaan.

Sa tulo ug sa upat ka bahin, ang nagapangita mangayo. Mangayo kita kang Jesus nga ayohon ang samad, hinloan ang gamot, hikapon ang lawas — kay Siya lamang ang makahimo niini, ug ang pagpangayo magtipig Kaniya isip ang Usa nga molihok. Ang Release from Demonic Oppression mao ang usa ka bahin diin mausab ang direksyon. Dinhi dili kita mangayo kang Jesus nga papahawaon ang kaaway. Sugoon nato ang kaaway nga mobiya, sa ngalan ni Jesus, pinaagi sa awtoridad nga gihatag na Niya kanato. Mangayo kita kang Jesus sa tanan nga Siya lamang ang makahimo sa usa ka kalag; apan wala gyud kita gisugo ni Jesus nga mangayo sa kaaway og bisan unsa. Gisugo kita Niya nga mosugo sa kaaway nga napildi na.

"I have given you authority to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy" (Luke 10:19) — ug ang mga tinun-an namalik nga nagmaya nga bisan ang mga demonyo nagpasakop kanila sa Iyang ngalan. Kanang awtoridad wala gyud bawia. Iya kini sa matag tawo nga iya ni Jesus. Ang awtoridad Iya, gihatag sa Iyang ngalan labaw sa tanan; ang gahom Iya; ang pasidungog Iya. Wala kitay dala nga kaugalingon.

Ang pagsugo sa napildi na nga kaaway sa ngalan ni Jesus dili gubat. Ang gubat usa ka pakigbisog tali sa managsama og kusog nga mga gahom, ug walay ingon nga pakigbisog dinhi. Ang kapildihan ni Satanas nahuman na; ang iyang kataposan nahibaloan na. Wala kita makig-away alang sa kadaugan — gipatuman lamang nato ang usa nga nadaog na. Mao nay hinungdan nga kalmado ang baroganan. Awtoridad, dili kusog nga tingog. Pagsalig, dili drama. Pagpalig-on, dili pasundayag. Ang pangulo nga mopataas sa iyang tingog o magpasundayag wala makasabot sa mismong butang nga iyang gibarogan. Ang kaaway dili motugyan sa kasaba. Motugyan siya sa ngalan.

Ang anak sa Dios dili angay magpabilin nga ulipon ilalom sa pag-atake sa demonyo. Ang nag-unang hinagiban sa kaaway dili pwersa — kini pasangil ug tentasyon: ang bakak nga gihunghong sa labing grabe nga gutlo nga ikaw layo na kaayo, nga dili ka gyud mausab, nga ang Dios misurender na kanimo. Ang matag usa niana bakak, ug ang magtutuo adunay awtoridad sa pag-ingon niini. Ang Kasulatan wala mag-ingon nga antuson ang nagdilaab nga mga pana sa pag uyon; nag-ingon kini nga sukli, ug ang kaaway mokalagiw (James 4:7). Tubaga dayon ang bakak, sa ngalan ni Jesus. Kini nga awtoridad kinahanglan gamiton aron

tuohan — ang magtutuo nga wala gyud mogamit niini dili gyud makakat-on nga tinuod kini. Busa atong tudloan ang nagapangita sa pagbarog, ug ang pangulo magpakita og panag-ingnan pinaagi sa pagbarog una.

Kon mosulpot ang Release from Demonic Oppression, ang pangulo mangulo sa sugo — ug kon makaya sa nagapangita, pangulohi ang nagapangita sa pagsulti niini, nagabansay kanila sa pagbarog. Unya dili nato biyaan nga walay sulod ang dapit. Mobalik kita dayon ngadto kang Jesus ug mangayo Kaniya nga pun-on ang gibakante sa Iyang kaugalingong presensya. Mao kana ang tibuok ebanghelyo sa gamay — ang kaaway gisugo pagawas sa awtoridad ni Jesus, ang kalag gipuno sa presensya ni Jesus.

ANG PROTOKOL — Kon mosulpot ang Release from Demonic Oppression · 1.

Huptan ang kwarto nga lig-on. Ayaw imantala ang nahitabo o butangi kini og label; ang Circle nagkinahanglan og pagpadayon, dili pasundayag. Ang ubang nagapangita magpabilin sa hilom nga pag-uyon.

2. Pangulohi ang sugo — kalmado ug lig-on, awtoridad dili kusog nga tingog — ug kon makaya sa nagapangita, pangulohi sila sa pagsulti niini uban nimo: "Sa ngalan ni Jesu-Cristo, gisugo ko ang matag bakakong espiritu — ang matag espiritu sa pasangil, ang matag espiritu sa adiksyon ug pagkaulipon — nga mobiya karon. Wala kay awtoridad dinhi. Si [Name] iya ni Jesu-Cristo. Ayaw paghatag og samok samtang ikaw mobiya. Mag-report sa tiilan ni Jesus, adto sa Iyang gipadala kanimo, ug ayaw na pagbalik."

3. Pun-a ang dapit — ayaw biyai nga walay sulod. Mobalik dayon ngadto kang Jesus: "Jesus, pun-a kini nga dapit sa Imong kaugalingon. Silyohi ang Imong gibuhay. Ayaw tugoti nga bawion sa kaaway." Unya pasagdi nga hilom ang kwarto samtang Siya nagabuhay.

4. Sulod sa Circle ang pangulo dili gyud mag-inusara uban sa membro sa laing kasarian. Kon ang nagapangita adunay kusog nga pisikal o emosyonal nga tubag, ang pangulo molihay tupad ug magpadayon sa pagsugo sa hilom sa ngalan ni Jesus.

5. Hibalo ang usa ka utlanan. Kon ang usa ka nagapangita grabe nga gidaugdaug — magpadayon sila sa pagbuhay human gisugo ang kaaway nga mobiya, ug ang kasamok dili mahusay — ang Circle dili na mao ang husto nga kwarto. Hunong. Lipaya sila. Ayaw pagdugang, ayaw balika ang sugo og mas kusog, ayaw paghimo og talan-awon. I-refer sila ngadto sa pagpangulo sa pastor ug mga ansiyano, nga makabarog uban kanila — mag-ampo, motapion og kamot, ug mag-dihog (James 5:14) — ug timbangtimbang ang counseling o medikal nga pagsusi diin maalamon, kay ang sakit sa hunahuna mahimong makita nga sama sa demonyo ug nagkinahanglan og pag-ila. Ang pagkahibalo kanus-a itugyan ang usa ka kalag kabahin mismo sa pagbarog sa Iyang awtoridad, dili sa imong kaugalingon.

Ang nasirado nga baroganan · Magbarog kita sa awtoridad sa nagapangita diha kang Cristo — ug atong gamiton kini. Dili kita makig-away sa kaaway isip sundalo; walay

managsamang pakigbisog. Sugoon nato ang napildi na nga kaaway nga mobiya, sa ngalan ni Jesus. Ang pangulo mangulo sa sugo; ang nagapangita mosulti niini kon makaya. Ang baroganan kalmado nga awtoridad — dili kusog nga tingog, dili pasundayag, walay taas nga panag-istorya sa espiritu. Mubo, espesipiko, gisilyohan. Unya mangayo kita kang Jesus nga pun-on ang gibakante nga dapit sa Iyang presensya. Ang tanang pasidungog ug tanang gahom Iya.

KAPITULO 11 Pagtapos sa Block — Pagsilyo ug Decompression

Kon unsaon nimo pagtapos sa usa ka prayer ministry block importante sama sa kon unsaon nimo pag-abli niini. Ang block nga wala masyohi magbiya sa kwarto — ug sa mga nagapangita — nga dayag. Ang block nga gisilyohan magpadala sa matag nagapangita pauli nga may dapit nga kabutangan sa gibuhay ni Jesus.

ANG HAN-AY SA PAGSILYO • Tigoma balik ang Circle. Abli ang mata. Dad-a balik ang kwarto sa iyang kaugalingon.

Pasalamat si Jesus, sa kusog, sa Iyang gibuhay. Hinganli kini sa kinatibuk-an: "Salamat sa pagsugat sa matag usa kanamo sa espesipikong dapit nga buot Nimong sugaton kami." Walay ginganlan nga indibidwal.

Iampo ang mubo nga pag-ampo sa pagsilyo sa kwarto: "Jesus, ang Imong gisugdan dinhi, hingpita. Pun-a ang gibakante sa Imong presensya. Ipadala ang matag usa kanamo pauli nga may dad-on nga buot Nimong dad-on namo — ug panalipdi kami gikan sa giluwasan Mo kami."

Itutol ang matag nagapangita ngadto sa ilang workbook. Usa ka tudling-pulong, sinulat, bahin sa ilang namatikdan. Walay grupong debrief.

Taposa sa pagpalakaw: "Lakaw sa Iyang kalinaw. Ang buluhaton nga Iyang gisugdan dili matapos sa pultahan."

Ang pribadong pagsulat sa workbook kabahin sa riles. Ang uban sa gibuhay ni Jesus mahimong klaro lamang sa nagapangita samtang nagasulat sila. Ayaw laktawi kini nga lakang. Ayaw tugoti nga ang kwarto mawagtang ngadto sa panag-istorya sa dili pa makasulat ang matag nagapangita. Ang sinulat mao ang dad-on sa nagapangita pauli ngadto sa Daily Rhythm.

Decompression alang sa pangulo • Magdala ka og kabug-aton gikan sa block. Tinuod kana nga kabug-aton, ug dili kini imong huptan. Sa dili pa ka mobiya sa bilding, paggugol og napulo ka minutos nga mag-inusara uban ni Jesus. Iuli ang Iyang gibuhay, pinaagi sa ngalan. "Jesus, gidala ko balik Kanimo ang Imong gibuhay sa matag usa — [name], [name], [name]. Imo sila. Imo ang buluhaton. Dad-a sila latas sa semana." Kini kabahin sa paagi nga ang servant leader magpabilin nga sulugoon ug dili Liberator. Ang Makina mao si

Jesus. Ikaw magtukod sa riles. Luli ang imong gidala.

— KATAPOSAN SA SECTION 3 —

Sunod: Section 4 — Measurement & Follow-Up (ang tulo ka indeks, ang tulo ka timepoint, ug ang mga riles nga magdala sa buluhaton lapas sa pultahan.)

Tukod og mas maayong riles padulong sa kasaligan nga Makina — si Jesus.

Scripture quotations are from the ESV® Bible (The Holy Bible, English Standard Version®), copyright © 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. Used by permission. All rights reserved.

© 2026 Calvary Glorious Fellowship · Usa ka kahinguhaan sa Coastal Hope Retreat · Binisaya v1 · 2026-06-19
Mahimong gamiton, kopyahon, ug ipanghatag nga walay bayad — dili-komersyal. Dili ibaligya.

FIELD MANUAL · SECTION 4

PAGSUKOD & FOLLOW-UP

Unsaon pagtigom sa mga numero · ug unsay buhaton sa ilang gipadayag

Sa Section 3, didto gisugat ni Jesus ang samad. Niini nga seksyon imong masuta kon ang Iyang gisugdan nagagamot na ba — ug unsay buhaton bahin niini. Ang pagsukod dili usa ka management exercise nga gitapal lang sa ministryo. Kini usa sa mga riles. Kinahanglang masusi ang mga riles, kay ang riles nga moliko ubos sa kabug-at kinahanglang tukoron pag-usab, ug ang bugtong paagi nga mahibaloan nimo nga nagaliko ang usa ka riles mao ang pagsukod niini.

Ang buluhaton adunay duha ka bahin. Una, imong **tigumon** ang mga numero — matitud-anon, sa tulo ka pirme nga punto sa panahon. Unya imong **gamiton** sila — una aron mohulma sa pastoral nga pagtagad samtang nagapadayon ang Circle, dayon isip salamin, mapa, ug komisyon diha sa panag-istoryahanay nga magsira niini. Ang Chapter 1 mao ang pagtigom. Ang Chapter 2 mao ang pastoral nga pagtagad. Ang Chapter 3 mao ang panag-istoryahanay.

Ang tulo ka indices nga imong gisukod

Encounter Index (EI) — ang buhi nga pagbati sa seeker sa presensya ug tingog ni Jesus.

Likeness Growth Index (LG) — ang dagway ni Jesus nga nahimong makita isip nausab nga kinaiya. **Community Attachment Index (CA)** — ang seeker nga nakagamot sa usa ka lawas nga magpadayon sa gisugdan ni Jesus.

CHAPTER 1 Pagdumala sa Tulo ka Timepoints

Mosukod ka og tulo ka beses, kay ang kalingkawasan dili usa ka panghitabo — kini usa ka proseso, ug tulo lang ka punto sa panahon ang makapakita kanimo kon ang proseso nagagamot na ba. Ang usa ka numero nga mag-inusara halos walay isulti kanimo. Ang paglihok *tali* sa mga numero mao ang testimonya.

KANUS-A	KINSA	UNSAY GISULTI NIINI KANIMO
PRE Sa wala pa ang Session 1	Seeker, uban kanimo	Baseline. Asa nagsugod kini nga seeker latas sa tanang lima ka bahin, sa wala pa ang bisan unsang pagtudlo o pag-ampo.
EXIT Kataposan sa Session 6	Seeker, uban kanimo	Kon unsa ka bug-os natubag sa panahon sa Circle ang panginahanglan nga gipahayag sa PRE. Matitud-anon nga mga tubag, dili ang gilauman.
90-DAY Kasiyaman ka adlaw human sa Session 6	Seeker + lokal nga pastor	Kon milungtad ba ang mga riles. Ang pinakalisod ug pinakaimportante nga sukod sa tulo.

Ang baruganan: dili kini usa ka test

Ang tanan nagaagad kon unsaon nimo pagpresentar ang unang pagsukod. Kon morag survey o grado kini, hatagan ka sa seeker sa mga tubag nga sa ilang hunahuna imong gusto, ug ang

matag numero human niana walay bili. Ipasabot kon unsa kini sa wala pa sila mokuha sa pluma.

Pagsulti og duol niini

“Kini aron makita nato kon unsay gibuhad sa Tigpagawas diha kanimo paglabay sa panahon — dili aron grado-an ka. Walay sayop o husto nga mga tubag. Ang matinud-anon nga mga tubag maoy naghatag kang Jesus sa labing daghang kapaagian.”

PRE — sa wala pa ang Session 1

Ipahigayon ang baseline sa intake, sa wala pa ang bisan unsang pagtudlo ug sa wala pa ang bisan unsang pag-ampo. Lingkod uban sa seeker; ayaw sila hatagi og pundok sa mga panid nga sulatan sa balay. Yano ra ang 0–10 nga sukdanan: ang 0 mao ang “dili gyud,” ang 5 mao ang “usahay,” ang 10 mao ang “kanunay” — ug alang sa mga pangutana bahin sa pakigbisog, ang 0 mao ang “naulipon pa,” ang 10 mao ang “tinuod nga gawasnon.” Ang seeker nga nagsugod sa 3 ug nahuman sa 8 nakakita kang Jesus nga nagbuhat og dramatiko. Ang seeker nga nagsugod sa 7 ug nahuman sa 8 nakakita og mas hilom nga butang. Kon walay baseline, dili nimo mailhan ang kalainan niadtong duha ka sugilanon.

Usa ka butang nga huptan samtang imong basahon ang mga numero unya: ang Encounter Foundation (F1–F3) mao lamang ang sukod nga gipangutana sa samang mga pulong sa tanang tulo ka timepoints, mao nga kini ang bugtong tinuod nga before-and-after nga panagtandi. Lahi ang paglihok sa Four Areas. Sa PRE gisukod nila ang panginahanglan nga gidala sa seeker — kon unsa kalawom ang kasakit o pagkaulipon. Sa EXIT gisukod nila kon unsa ka bug-os natubag kana nga panginahanglan sa Circle; sa 90-DAY, kon milungtad ba kana nga buhat. Basaha sila isip panginahanglan nga gipahayag dayon natubag, dili isip usa ka score nga gisubay pataas o paubos.

EXIT — ang kataposan sa Session 6

Ipahigayon ang EXIT diha sa panapos nga sesyon. Ang Encounter Foundation (F1–F3) ra ang nagsubli sa mga pangutana sa PRE — mao kana ang imong bugtong tinuod nga before-and-after, gisukod batok sa samang mga pulong. Ang Four Areas mobalhin ngadto sa bag-ong mga pangutana sa EXIT, nga nagpangutana kon unsa ka bug-os natubag sa Circle ang panginahanglan nga gipahayag sa PRE — busa basaha ang matag usa isip panginahanglan nga natubag, dili isip pagkuha gikan sa score sa PRE. Ayaw palabihi pagsaulog ang mga numero sa EXIT — halos kanunay maayo kini tan-awon samtang lab-as pa ang pagtudlo ug init pa ang kuwarta. Normal ra ang taas nga paglihok sa EI uban sa ubos nga paglihok sa LG sa EXIT: ang pagtagbo mag-una sa bunga. Ang tinuod nga test mao kon adunay molungtad ba niini, ug mao kana ang katuyoan sa ikatulo nga timepoint. Ang EXIT sakop sa samang sesyon sa Departure Gate — bahin kini sa pagpapauli sa seeker nga nahimutang na ang mga riles.

90-DAY — kasiyaman ka adlaw human sa Session 6

Mao kini ang timepoint nga kasagaran gilaktawan sa mga lider, ug mao kini ang pinakaimportante. Kasiyaman ka adlaw human, nawala na ang kahinam, dili na lab-as ang pagtudlo, nagkatibulaag na ang Circle, ug mibalik na ang ordinaryong kinabuhi. Kon milungtad ang mga riles, ipakita kini sa kasiyaman ka adlaw. Kon wala, ipakita usab kini sa kasiyaman ka adlaw. Ang lokal nga pastor sa seeker maoy magpahigayon niini — ang pastor mao ang riles nga kinahanglang modala sa buhat gikan dinhi. Ang lokal nga pastor dayon mosumiter sa nahuman nga sukod ngadto sa CHR — mao kini ang datos nga gigamit sa CHR aron sukdon ang modelo ug aron tukoron ang mas maayong mga riles sa matag Circle, ug ang CHR mopadala og mga trend line balik kanimo. Kon nagalakaw ka sa Practitioner Pathway, dad-a usab kini sa imong Phase 4 ug Phase 5 nga debriefs.

Ang ubang mga score magpadayon pagsaka gikan sa EXIT ngadto sa 90-DAY — mao kana ang mga seeker kansang Daily Rhythm ug komunidad milungtad. Ang uban mahulog, usahay grabe. Dili kana kapakyasan. Impormasyon kana kon hain nga riles ang nipis.

Usa ka nota sa pag-score nga talagsaon sa 90-DAY. Ang porma adunay ikaupat nga Encounter item — PH8, “mitubo ang akong pagsalig kang Jesus isip Mananambal.” Tinuod gyud nga sukod kini sa pagtagbo, apan nagpangutana kini bahin sa pagtubo *sukad sa Circle*, mao nga wala kini PRE o EXIT nga katugbang nga ikatandi. Ipabilin ang ikatandi nga Encounter trend sa F1–F3 lamang — ang samang tulo ka item nga gi-score sa tanang tulo ka timepoints — ug i-log ang PH8 sa kaugalingong linya niini isip usa ka 90-DAY nga pagbasa sa pagsalig sa Mananambal. Ayaw kini iapil sa Encounter total nga imong dad-on balik sa PRE ug EXIT; kon buhaton nimo, nagatandi ka og upat ka item batok sa tulo ug mamakak ang trend.

Ang diagnostic principle

Ang ubos nga mga score sa kasiyaman ka adlaw usa ka problema sa riles, dili problema sa tawo. Ang pangutana dili gayud “unsay sayop niini nga seeker?” Kini hinuon “hain sa mga riles nga akong gitukod ang sobra ka nipis?” Ubos ang EI → ang Daily Rhythm. Ubos ang LG → pagtagbo nga wala mahimong tino nga ASK. Ubos ang CA → walay simbahan nga pinuy-anan, walay pag-alagad. Ang numero nagtudlo sa riles nga tukoron pag-usab.

CHAPTER 2 Gikan sa Datos ngadto sa Pastoral nga Pagtagad

Ang mga numero gikan sa PRE anaa na sa imong kamot sa kataposan sa Session 1. Duha ka butang ang magsugod uban niini — ang pastoral nga buluhaton sa lider tali sa mga sesyon, ug ang kaugalingong buluhaton sa seeker sa Daily Rhythm. Pareho silang magsugod sa wala pa ang Session 2 ug magpadayon hangtod sa 90-DAY.

Ang oras human sa Session 1

I-tabulate ang mga porma sa PRE alang sa tanang lima hangtod walo ka seeker. Kuwentaha ang mga average sa grupo. Ilha ang mga high-load nga indibidwal — ang seeker nga nagdala sa pinakadaghan latas sa Four Areas; ang mga espesyal nga sitwasyon (pinakadako nga panginahanglan apan walay pagtuo nga moayo si Jesus; ang all-zeros nga profile nga nagtimaan og pag-atras o background nga walay pagtuo); ug bisan kinsang seeker kansang lig-

on nga Foundation ug ubos nga kasakit nagsugyot nga mahimo silang hilom nga motabang sa uban sa ulahi diha sa Circle.

Alang sa matag seeker, pag-andam og duha ka rekord sa samang datos. Ang una mao ang imong gitago nga kopya — ang datos uban sa imong pastoral nga mga nota alang sa imong kaugalingong gamit. Magpabilin kini kanimo. Ang ikaduha mao ang kopya sa seeker — **My Soul Liberation Journey** — ang personal nga rekord nga ilang huptan, uban sa ilang PRE scores nga napuno na, usa ka EXIT column ug usa ka 90-DAY column nga blangko alang sa ulahi, ug usa ka kahon sa ubos — nga nag-ulohan og **A Note From Your Servant Leader** — nga imong isulat sa kamot: **Your ASK This Season**.

Kon human na ang pag-score, pag-ampo ibabaw sa mga ngalan. Pangayoa kang Jesus nga ipakita Niya kanimo kon unsa na ang Iyang gibuhay sa matag seeker sa wala pa ang Session 2. Ang datos mao ang mapa; ang pag-ampo mao ang gialagaran sa mapa.

Pagsulat sa ASK pinaagi sa kamot

Diha sa **My Soul Liberation Journey** sa seeker, ngalani ang usa ka bahin sa panginahanglan nga pinakataas og score isip ang dapit nga dad-on ngadto kang Jesus diha sa ilang Daily Rhythm. Isulat kini sa imong kaugalingong kamot — mubo, mainiton, ginganlan. Sama niini:

Usa ka pananglitan nga pointer

Ang imong pinakataas nga bahin sa panginahanglan niini nga panahon mao ang Soul Purification. Dad-a kana ngadto kang Jesus sa imong Daily Rhythm — ayaw usba ang ASK. Dad-a balik ang samang butang, pag-usab, karon, ug tugoti Siya nga ipalalom ka pa. Nagaampo alang kanimo karong semanaha. — [Lider]

Duha ka minuto matag seeker. Gisilyohan sa una sa duha ka envelope nga nay ngalan sa seeker sa gawas. Anaa niini ang **My Soul Liberation Journey** sa seeker uban sa PRE scores nga narekord ug ang ASK nga gisulat sa kamot.

Ang pagtunol — kataposan sa Session 2

Ang pagtudlo sa Session 2 mao ang *Ang Impeksyon*. Sa kataposan niana nga sesyon, ang seeker adunay bag-ong mga kategorya — nadungog na nila kon unsa ang SSI, ug andam na silang makita kon asa kini motungha diha kanila. Ang envelope gitunol sa matag seeker nga taga-tagsa samtang mobiya sila sa kuwarto. Ang pagkapribado bahin sa maong higayon: ang matag seeker makakita lang sa iyaha, ang ubang mga seeker dili makakita sa gitandi nga mga score.

Ang envelope nagbuhat og pastoral nga buluhaton nga dili na kinahanglang isulti sa lider og kusog. *Bililhon kini. Tali kini kanimo ug kang Jesus.*

Unsay buhaton sa lider sa group view latas sa Session 3 hangtod 6

Ang datos sa Four Areas maoy mohulma sa nahibilin nga bahin sa Circle. Ang locked teaching magpabilin nga locked teaching — ang mausab mao ang gibug-aton ug pagtagad.

Session 3 (Tigpagawas sa Kalag) nagpaila sa Four Areas. Mag-una sa locked teaching, apan tugoti ang profile sa grupo nga mohulma sa gibug-aton. Kon bug-at ang Soul Purification sa kuwarto, mas daghang pananglitan ang ihatag sa SP. Kon ang mga score sa Release from

Demonic Oppression nagpundok og taas, ang pagpaila niana nga Area ihatag uban sa kalmado nga pagsalig, dili duha-duhaon.

Session 4 (Ang Pagtagbo) mao ang sesyon nga labing gihulma sa datos — dinhi mahitabo ang four-area prayer ministry. Tulo ka butang ang mausab kon anaa na ang PRE: ang pagbahin sa panahon latas sa Four Areas (asa bug-at ang grupo, hatagi og mas dugang nga panahon); asa motan-aw ang imong mga mata sulod sa matag Area (ang high-load nga mga seeker niana nga Area makadawat og mainampingon nga pagpaminaw ug mas dakong luna, nga dili ilain); ug ang pre-conversations sa wala pa ang publikong higayon alang sa bisan kinsang seeker kansang PRE nagtimaan og espesyal nga sitwasyon. Ang pinakadako nga pisikal nga panginahanglan nga walay pagtuo nga moayo si Jesus dili gayud dihogon sa publiko nga walay pribadong panag-istoryahanay una.

Session 5 (Ang Panag-istoryahanay) naglakaw sa Q1–Q7. Mobangon ang imong pagbati sa Q3 (“Unsa na kadugay nimong gidala kini?”) ug sa Q4 (“Unsa na ang imong nasulayan aron ayuhon kini?”) kon motubag ang usa ka high-load nga seeker. Ang datos magsulti kanimo kang kinsang mga tubag ang hatagan og pagtagad.

Session 6 (Kalingawasan) nagsira sa Circle. Ang panapos nga panag-istoryahanay sa matag seeker nagsumpay sa ilang EXIT scores balik sa ilang PRE map. *Misulod ka nga nagdala niini. Mao kini ang gibuhat ni Jesus. Bantayi ang pagbira kon mobalik kini — dinhi.* Ang matag seeker mag-rekord sa ilang kaugalingong EXIT scores sa EXIT column sa ilang **My Soul Liberation Journey** sa wala pa sila mogawas sa Departure Gate. Ang Journey — nga nagdala na karon sa PRE ug EXIT nga mga rekord — gisilyohan sa ikaduhang envelope ug gitunol balik samtang mobiya ang seeker.

Unsay buhaton sa seeker sa ilang personal nga rekord

Ang seeker magdala sa **My Soul Liberation Journey** uban sa Card 4 (Daily Rhythm) ug Card 7 (5R Lifeline) alang sa nahibilin nga mga sesyon sa Circle ug sa kasiyaman ka adlaw nga mosunod. Ang ginganlan nga Area sa ASK box mao ang ilang dad-on ngadto kang Jesus matag buntag. Ang card nagtudlo sa rhythm — **ASK / RESPOND / RECEIVE**. Ang Journey magsulti kanila kon *unsa* ang i-ASK. Ang duha nagtinabangay.

Sa 90-DAY, magkita pag-usab ang seeker uban sa ilang lokal nga pastor. Ang pastor maghisgot sa kasiyaman ka adlaw uban sa seeker, ang seeker mag-rekord sa ilang kaugalingong 90-DAY scores sa samang sheet, ug ang pastor mokuha niadto nga mga score aron isumiter sa CHR — ang datos nga makatabang sa CHR sa paglig-on sa mga riles. Ang seeker maghupot sa tibuok arko sa ilang panaw diha sa usa ka panid — tulo ka timepoints, lima ka Areas.

Duha ka kopya, duha ka katuyoan

Ang gitago nga kopya sa lider magpabilin kanimo — ang group view, ang imong pastoral nga mga nota, ang imong mga prayer prompt. **Ang My Soul Liberation Journey** sa seeker magpabilin kanila — ang ilang personal nga rekord, ang ASK nga sinulat sa kamot, ang three-timepoint nga arko. Ang samang datos anaa sa duha; lahi ang ilang mga katuyoan.

Ang mga disiplina nga molungtad sa tibuok

Basaha, pag-ampo, dayon isira ang panid. Dad-a ang mga ngalan sa imong kasingkasing; ayaw dad-a ang imong gitago nga kopya ngadto sa Circle. Ang seeker anaa sa imong atubangan, dili sa datos.

Hingpit ang pagkakompidensyal. Ang gisulat sa usa ka seeker sa PRE dili gayud madungog sa laing seeker. Bisan sa pastoral nga panag-istoryahanay uban sa mga kauban, magpabilin nga heneral ang mga ngalan. Ang seeker maghupot sa ilang kaugalingong rekord; ikaw maghupot sa imoha; walay laing maghupot sa bisan asa.

Ang datos usa ka hypothesis, dili hukom. Ang buhi nga tingog sa seeker diha sa Circle maoy mopino sa hulagway. Ang lowest-load nga seeker sa papel usahay mao ang adunay labing daghang nahitabo sa ilawom; ang high-load nga seeker usahay mas lig-on pa kaysa gisugyot sa mga score.

Ang taas nga mga score nagpakita kon asa hapit na molihok si Jesus, dili kon asa adunay napakyas. Ang diagnostic principle nga nagpanalipod sa EXIT nagpanalipod usab sa PRE — kini nga mga numero nagtudlo sa mga riles, dili sa mga tawo.

Bantayi ang mga tinago. Tanan-tunga o tanan-ubos nga mga score uban sa lihok sa lawas nga lahi og gisulti. Ang PRE matinud-anon nga datos, apan ang pagkamatinud-anon adunay kinutoban sa intake.

Kon ang usa ka kaso milapas sa imong kaarang, hunong ug i-refer pataas. Ang PRE mahimong magpadayag og mga butang — trauma, kasaysayan sa pag-abuso, grabe nga pagdaugdaug — nga milapas sa makaya nga pastoral nga huptan sa usa ka Servant Leader. Hunong, i-refer pataas ngadto sa covering pastor. Bahin kini sa pagka-supervised, dili nga nag-inusara.

CHAPTER 3 Ang Panag-istoryahanay sa Pagtubo

Ang mga numero anaa na sa imong atubangan. Kini nga panag-istoryahanay mao ang imong buhaton kanila. Dili kini usa ka performance review. Tulo kini ka butang dungan: usa ka salamin nga gibayaw aron ipakita sa seeker kon unsay gibuhay ni Jesus, usa ka mapa ngadto sa ilang sunod nga lakang, ug usa ka komisyon ngadto sa pagkamapuslanon. Himoa kini sa EXIT. Ang lokal nga pastor sa seeker maghimo niini pag-usab sa 90-day check-in, nga magdala sa buhat gikan didto.

Ang tulo ka indices usa ka sulog

Dili sila tulo ka managlahing gauge. Usa sila ka sulog nga nagaagos sa usa ka direksyon.

Encounter (EI) mao ang gamot — ang buhi nga pagbati sa presensya ug tingog ni Jesus.

Likeness (LG) mao ang bunga — ang pagtagbo nga gihimong makita isip nausab nga kinaiya.

Community Attachment (CA) mao ang ani — ang pagkasama nga nagaagos pagawas ngadto sa simbahan, pag-alagad, ug misyon. Ang pagtagbo mohatag og pagkasama; ang pagkasama nagaagos ngadto sa misyon. Ang CA dili mao ang kataposang kahon nga tsekan — kini mao ang tumong. Ang pagkamapuslanon kang Jesus mao ang bunga nga gitukod sa tibuok panaw aron mahimo.

Tulo ka tahas: Salamin · Mapa · Komisyon

SALAMIN — ipakita kanila kon unsay gibuhay ni Jesus. Mag-una sa gibuhay ni Jesus, dili gayud ang hubo nga numero. Sa Encounter Foundation (F1–F3) — ang usa ka sukod nga giscore batok sa samang mga pulong sa matag timepoint — ang before-and-after nga paglihok mao na mismo ang testimonya. Sa Four Areas, ngalani ang panginahanglan nga gidala sa seeker ug kon unsa ka bug-os kini natubag ni Jesus — “Mianhi ka nga nagdala niini; tan-awa kon unsa na kalayo Niya kining gidala” — dili gayud pagkuha sa usa ka score gikan sa lain. Ihulagway ang tanan isip Iyang buhat: “Tan-awa kon unsay gibuhay ni Jesus diha kanimo,” dili gayud “ania ang imong score.” Basaha ang sinulat nga mga tubag sa seeker balik kanila — ang ilang gihatag sa ilang kaugalingong mga pulong, dili ang 0–10 nga mga score. Ang ilang mga pulong mas makapalihok kanila kaysa bisan unsang numero.

MAPA — ngalani ang usa ka target. Pangitaa ang index nga naluya; mao kana ang sunod nga dapit sa pagtubo. Ubos ang EI → balik sa Daily Rhythm — ASK / RESPOND / RECEIVE; walay molungtad sa ubos kon walay gamot. LG nga nasubay sa EI → ang pagtagbo wala pa mahimong bunga; pangayoa kang Jesus nga usbon ang usa ka tino nga pattern. CA nga nasubay sa LG → nausab na, apan wala pa nagaagos pagawas; usa ka simbahan nga pinuy-anan ug usa ka buhat sa pag-alagad. Paghatag og usa ka target, dili lima — usa ka lakang nga tinuod nilang mahimo karong semanaha.

KOMISYON — ipadala sila ngadto sa pagkamapuslanon. Gamita ang kaugalingong kausaban sa seeker isip ebidensya sa ilang pagkatawag. Ang bahin diin pinakalawom ang panginahanglan ug diin kini pinakabug-os natubag ni Jesus kasagaran nagtudlo sa bahin sa pinakadakong pagkamapuslanon: “Mianhi ka nga nagdala og lawom nga kawalay-pasaylo, ug gidala ka ni Jesus ngadto sa tinuod nga kagawasan didto — dili lang kana ang imong kaayohan. Mahimong mao gayud kana ang dapit diin buot ka Niyang gamiton aron mapagawas ang uban.” Ang naayo nga mga samad mahimong ministeryo (2 Corinto 1:4). Ipasulti kini og kusog — kasagaran sa mga seeker dili makakita sa ilang kaugalingong pagkatawag hangtod nga isulti kini sa usa nga nakakita kang Jesus nga naglihok diha kanila.

Pag-ila sa sunod nga lider

Bantayi ang seeker nga adunay lig-on nga EI, nagsaka nga LG, ug CA nga nagalihok na pagawas — nagatambong, nagaalagad, gigutom sa paghatag sa ilang nadawat. Kana nga seeker mao ang hilaw nga materyal alang sa sunod nga Circle Leader. Latas sa tibuok Circle, ang indices mao ang imong paagi sa pagkakita kon kinsa ang gibangon ni Jesus aron modala sa modelo ngadto sa sunod nga baryo — matag katawhan, dila, tribo, ug nasod. Kon makita nimo kini, ngalani kini, ug itudlo sila ngadto sa Practitioner Pathway. Ang ani sa usa ka Circle mao ang mga lider sa sunod.

Ang panag-istoryahanay, lakang-lakang

- 1. Pag-abli sa pag-ampo.** “Jesus, ipakita Kanamo kon unsay Imong nabuhay.”
- 2. Salamin.** Lakwa ang gibuhay ni Jesus, area por area, sa pinulongan sa Iyang-buhay. Basaha balik ang ilang kaugalingong mga pulong.

- 3. Pagsaulog.** Ngalani sa tino kon unsay gibuhat ni Jesus. Tugoti sila nga mabati kini sa dili pa magpadayon.
- 4. Mapa.** Ngalani ang usa ka target. Itunol kanila ang sunod nga lakang — Daily Rhythm, usa ka pattern nga dad-on, usa ka lakang sa simbahan o pag-alagad.
- 5. Komisyon.** Ngalani kon asa sila gitudlo sa ilang kausaban sa pagkamapuslanon ug misyon.
- 6. Pag-ampo aron ipadala.** Pagpandong sa kamot kon angay. “Jesus, ipadala sila.”

Pribadong rekord sa lider *(Field Manual — dili ang porma sa seeker)*

Ang usa ka target nga ginganlan: _____

Ang komisyon nga gisulti: _____

Andam na ba para sa Practitioner Pathway? Oo / Dili pa / Ginabantayan

— KATAPOSAN SA SECTION 4 —

Sunod: Section 5 — Train the Trainer (ang three-Circle nga mentoring pathway nga maghimo sa usa ka seeker nga gibangon ni Jesus ngadto sa lider sa sunod nga Circle).

Tukod og mas maayong riles padulong sa kasaligan nga Makina — si Jesus.

© 2026 Calvary Glorious Fellowship · Usa ka kahinguhaan sa Coastal Hope Retreat · Binisaya v1 · 2026-06-19

Mahimong gamiton, kopyahon, ug ipanghatag nga walay bayad — dili-komersyal. Dili ibaligya.

Ang mga bersikulo sa Kasulatan gikuha gikan sa Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia (RCPV), © 1999 Philippine Bible Society.

FIELD MANUAL · SECTION 5

Train the Trainer

Gikan sa Practitioner Ngadto sa Multiplier

Katuyoan · Lakwon ang tibuok Practitioner Pathway gikan sa pormasyon, ngadto sa certification, ngadto sa multiplication — aron ang matag certified practitioner kahibalo unsaon pag-mentor sa sunod, ug ang kadena dili mohunong sa bisan kinsa kanato.

Para Kang Kinsa · Bisang kinsa nga nangandam sa pag-agi sa usa sa duha ka track, bisang kinsa nga nangandam sa pag-mentor og usa ka trainee, ug bisang kinsa nga responsable sa paghatag og certification sa Coastal Hope Retreat (CHR).

Oras sa Pagbasa · Mga 45 minutos para sa tibuok section.

Kaupod nga mga Video · SLT V11 — Scaling the Model · SLT V1 — Why This Model Exists · SLT V6 — Leading Small Groups

Mga Pundasyon sa Kasulatan · 2 Timothy 2:2 · Matthew 28:18–20 · Habakkuk 2:14 · Acts 1:8

Unsaon Paggamit Kini nga Section · Basaha ang tanang upat ka bahin sa han-ay, labing menos kausa. Unya balika ang piho nga mga bahin sumala sa gikinahanglan sa imong buluhaton. Ang Part A mao ang arkitektura — ang duha ka track ug unsa ang gikinahanglan sa matag usa. Ang Part B mao ang kasingkasing sa pag-mentor — ang Tulo ka Circle nga Dalan sa Mentoring nga lakwon usa ka Circle matag higayon. Ang Part C mao ang pag-ila — kinsa ang dapiton sa pathway ug kinsa ang kinahanglang hinayan. Ang Part D mao ang taas nga panglantaw — kon unsa ang hitsura sa matinud-anong pagtukod og riles sulod sa usa ka dekada. Ang Checklist sa Multiplier ug Appendix A mga gamit nga operasyonal nga ibutang tupad sa imong lingkoranan samtang nag-mentor ka.

Mga Sulod

Part A — The Practitioner Pathway (Duha ka Track, Usa ka Certification)

Part B — Ang Tulo ka Circle nga Dalan sa Mentoring

Part C — Kinsa ang Bansayon

Part D — Panan-awon sa Pagpadaghan

Checklist sa Multiplier · Appendix A — Video / Field Manual nga Cross-Reference

PART A

The Practitioner Pathway

Duha ka Track. Usa ka Certification.

PART A · CHAPTER 1

Nganong Duha ka Track

Ang usa ka practitioner mao ang tawo nga naghimo sa buluhaton — naglingkod uban sa mga seeker, nangulo sa usa ka Circle, matinud-anong nagsubay sa mga lakang sa prayer ministry, nagsukod kon mibalhin ba si Jesus, ug nag-atiman sa Daily Rhythm sa iyang kaugalingong kinabuhi isip ang unang riles. Ang usa ka multiplier mao ang tawo nga nagbansay og ubang mga practitioner. Ang yuta nga mapuno sa kahibalo sa himaya sa Ginoo, sumala sa saad sa Habakkuk 2:14, dili matuman sa usa lamang ka maayong practitioner. Matuman kini sa gatosan — ang matag usa kanila kanhi nagsugod pa lang, ang matag usa kanila gibansay sa usa nga nag-una kanila.

Ang Practitioner Pathway mao ang paagi nga mahitabo kana nga pagsunod-sunod sulod sa Soul Liberation Model. Anaa kini kay duha ka matang sa tawo ang nakakaplag sa ilang dalan paingon sa pagtinguha nga mangulo og Circle, ug ang duha mao ang mga pultahan nga giablihan sa Amahan.

ANG PASTOR O SERVANT LEADER NGA MIADTO SA TUBURAN

Ang Track 1 alang sa mga pastor ug servant leader nga mitambong sa CHR Pastors and Servant Leaders Retreat. Miabot sila nga naporma na sa mga katuigan sa ministeryo — pagwali, pagtudlo, pastoral nga pag-atiman, ang kanunay nga bug-at sa pagpangulo uban sa uban diha sa lokal nga lawas. Ang retreat naghatag kanila og duha ka butang nga wala pa nila kaniadto: ang experiential nga Seeker Formation diha sa Monday-night encounter ug sa personal nga mga ministry block, ug ang Leader Formation nga gilangkob sa siyam ka session sulod sa tulo ka adlaw. Mibiya sila nga adunay pirmadong Commitment Card, usa ka dalan pauli nga nahunahuna na, ug usa ka pundok sa mga seeker nga naghulat nga mailhan.

ANG SEEKER NGA MILAKAW SA UNOM KA SEMANA

Ang Track 2 alang sa mga seeker nga milakaw sa unom ka semana nga Soul Liberation Circle isip usa ka partisipante, nagpadayon sa Daily Rhythm, ug adunay gibati nga pagtandog panahon sa 90-day check-in — usa ka pagbati nga ang gibuhay ni Jesus diha kanila gisalig na kanila alang sa uban. Wala silay nauna nga leader formation niini nga model. Naa hinuon kanila ang unom ka semana nga pagdawat niini. Lahi kana nga matang sa pangandam, ug nagkinahanglan kini og lahing on-ramp.

DUHA KA TRACK, USA KA PAGKATAWO

Ang locked nga prinsipyo · Pareho ang certification sa duha ka track. Dili mausab ang sukdanan. Ang usa ka pastor o servant leader nga nakahuman sa Track 1 ug ang usa ka seeker nga nakahuman sa Track 2 managsama nga Certified Practitioners. Lahi ang on-ramp. Apan dili lahi ang padulngan.

Importante kini kay ang duha ka track, sa kahustong panahon, mo-multiply. Ang usa ka Track 1 nga pastor o servant leader mangulo og mga circle sa iyang simbahan ug, sa ngadto-ngadto, mo-mentor og usa ka seeker gikan sa usa niadto nga mga circle paingon sa Track 2. Ang usa ka Track 2 nga practitioner, sa ngadto-ngadto, mangulo og mga circle sa iyang kaugalingong komunidad ug mo-mentor sa sunod nga seeker nga makabati sa pagtandog. Usa ra ang model. Duha ang mga pultahan. Ang bunga molabaw sa kaliwatan.

Usa ka pahinumdom bahin sa mga termino · Ang Track 1 mo-agi sa mga **step**; ang Track 2 mo-agi sa mga **phase**. Lahi ang mga pulong kay lahi man ang mga porma. Ang Track 1 usa ka han-ay sa tagsa-tagsa, may-utlanan nga mga panghitabo — tambong, modagan og usa, mosumite, mo-debrief. Ang Track 2 usa ka han-ay sa nag-uswag nga mga panahon nga adunay sulod nga estruktura — pormasyon, pag-ila, pangandam, pag-mentor, certification. Ang duha ka pathway matapos sa samang certification; apan ang porma sa paglihok tali kanila dili managsama.

Track 1 — Ang Retreat Pathway

TRACK 1 · ALANG SA MGA PASTOR UG SERVANT LEADER

Tambong · Modagan og Usa · Mosumite · Mo-debrief

Ang Track 1 mao ang CHR Practitioner Pathway sumala sa giwali, gipakita, ug gitudlo sa retreat mismo. Upat ka step. Walay piho nga timeline. Ang dalan magahulat sa mga wala pa andam mosugod. Ang dalan modawat sa mga andam na.

“Ug ang imong nadungog gikan kanako atubangan sa daghang mga saksi, isalig kini ngadto sa mga kasaligang tawo, nga makahimo usab sa pagtudlo sa uban.” — 2 Timothy 2:2

**STEP 1 ·
TAMBONG**

Barog diha sa pundasyon. Tambong sa usa ka CHR Pastors and Servant Leaders Retreat sa Tuburan. Tulo ka adlaw nga siyam ka session — kusog nga pagtudlo, duha ka gabii sa personal nga experiential ministry, ug ang korporal nga Monday-night encounter. Dinhi unang gipahimutang diha kanimo ang Makina ug ang mga riles. Dinhi ka miundang sa pagsulay nga mahimong puli ni Jesus ug nagsugod sa pagkahimong matinud-anong tighimo og riles alang Niya nga mao gayoy nag-ayo sa mga kalag.

Kung gibasa nimo kini, lagmit nahuman na nimo ang Step 1.

**STEP 2 ·
MODAGAN OG
USA KA GROUP**

Pagpadagan og usa ka Soul Liberation Circle sa imong kaugalingong simbahan. Lima hangtod walo ka seeker. Unom ka session matag semana sulod sa unom ka semana. Gamita ang Workbook, ang Field Manual Section 2 nga mga session walkthrough, ug ang tibuok set sa card isip imong mga riles. Pilia ang imong mga seeker nga inubanan sa pag-ampo. Sugdi kon andam ka na — tulo ka bulan, unom ka bulan, dose. Ang pathway magahulat.

Lig-ona ang model samtang gipadagan nimo kini. Ang Step 2 dili usa ka haw-ang tunga-tunga sa retreat ug sa certification — mao kini ang panahon nga ang imong leader formation molalom pinaagi sa pagpadapat niini. Matag semana sa Circle, tan-awa ang usa ka SLT video nga gipares sa katugbang nga Field Manual material (tan-awa sa Appendix A). Ang video nagpalalom sa

	gitanom sa retreat; ang Field Manual session nga imong pangulohan magpadapat niini. Ipadayon pagbukas ang Workbook tupad sa Field Manual samtang nangandam ka sa matag session — mao kini ang kuptan sa imong mga seeker sa ilang mga kamot, ug ang pangandam gikan sa ilang pahina magtipig sa imong semana ug sa ila diha sa samang riles. Tan-awa kini gikan sa lingkoranan sa seeker. Ang Self-Guided Companion — ang siyam ka semana, nag-inusarang porma niini nga model alang sa seeker — libre sa Coastal Hope Retreat website. Mitambong ka sa retreat, busa dili nimo kini kinahanglan aron maporma; apan daghang Track 1 leader ang nakakaplag nga takos kining basahon, o lakwon semana-semana, aron makita ang mga session, ang pito ka pangutana, ug ang prayer ministry gikan sa kilid sa seeker sa kwarto. Magpahait kini sa imong pagpangulo. Mao usab kini ang resource nga ihatag sa kamot sa usa ka seeker nga dili pa makasalmot og Circle — usa ka paagi sa pagsugod sa panaw hangtod nga maabot ang usa ka Circle. Pangayo og tabang kon gikinahanglan nimo. Si Pastor Rio ug si Pastor Frank anaa alang sa video call pinaagi sa emailed nga appointment request. Kung adunay motungha sa usa ka session nga molapas sa imong nahibal-an kon unsay buhaton, mag-email sa Rio@h4kz.org aron mag-iskedyul og call. Ang pathway ginabantayan, dili nag-inusara.
STEP 3 · MOSUMITE	Isumite ang measurement data ug usa ka narrative report ngadto sa CHR pinaagi sa email. Ang measurement mao ang tulo ka indices nga gipadapat sa tulo ka timepoint — PRE sa dili pa ang Session 1, EXIT sa Session 6, ug 90-DAY tulo ka bulan human. Ang narrative report usa ka mubo nga sinulat nga asoy: kinsa ang mga seeker, unsa ang gibuhat ni Jesus, asa nagpabilin ang mga riles, asa nipis ang mga riles, ug unsa ang imong buhaton nga lahi sa sunod higayon. I-email sa: Rio@h4kz.org <i>Ang measurement dili usa ka pagsulay batok kanimo. Ang ubos nga score usa ka problema sa riles, dili problema sa tawo — ug kana nga diagnostic nga prinsipyo magamit sa unang-higayon nga practitioner sama gayod ka tukma sa usa ka beterano. Ang datos</i>

alang sa CHR aron makakat-on ug alang kanimo aron motubo. Ang matitud-anong pagreport mao lamang ang matang sa report nga makatabang sa isig kanato.

STEP 4 · DEBRIEF

Mag-debrief pinaagi sa video call uban kang Pastor Rio o Pastor Frank. Usa ka oras nga panag-istorya nga maglantaw sa measurement data ug sa narrative report nga magkuyog. Atong lakwon kon unsay nahitabo, ipagawas ang mga leksyon, nganlan ang sunod nga riles nga lig-onon. Mobiya ka sa call nga mas klaro na ang sunod nga kapitulo sa imong atubangan.

Ang certification ihatag sa pagkahuman sa debrief. Usa ka na ikaw ka Certified Practitioner sa Soul Liberation Model. Mahimo ka nang mangulo og mga circle sa imong simbahan, sa imong rehiyon, sa imong palibot — gamit ang locked nga mga materyales, sa tingog sa model, uban sa pagpanubag sa CHR nga anaa alang kanimo sa taas nga panahon.

Unsa ang dili Track 1 · Ang Track 1 dili usa ka lisensya sa pag-imbento sa imong kaugalingong bersyon sa model. Ang locked nga terminolohiya, ang pito ka pangutana, ang five-step journey, ang four-area prayer framework, ang Departure Gate Rule — kini dili mga gusto-gusto lang sa estilo. Mao kini ang mga riles. Ang certification nagpasabot nga napamatud-an nimo nga kaya nimong ipahimutang kini nga matitud-anon. Wala kini magpasabot nga mahimo nimo kining ilisan.

Track 2 — Ang Seeker Pathway

TRACK 2 · ALANG SA MGA SEEKER NG NAPOORMA SA CIRCLE

Naporma · Na-ila · Naandam · Na-mentor · Na-certify

Ang Track 2 alang niadtong unang nakaila sa model gikan sa sulod — isip usa ka seeker sa usa ka Circle, naglakaw sa unom ka session isip partisipante, nagdawat sa prayer ministry, nakakaplag kang Jesus diin dili maabot sa kabubut-on ug kaalam. Pipila niadto nga mga seeker, sa kahustong panahon, makabati og pagtandog nga dili ilang kaugalingong ideya: usa ka pagbati nga ang ilang gilatasan gisalig na kanila alang sa uban. Ang Track 2 mao ang dalan nga gihatag sa Amahan aron kana nga pagtawag masulayan ug maporma.

Ang Track 2 adunay lima ka phase. Mohugpong kini sulod sa mga duha hangtod tulo ka tuig gikan sa kataposan sa kaugalingong Circle sa seeker. Dili ang kapaspas ang punto. Ang pagkamatindug-anon sa taas nga panahon mao.

**PHASE 1 ·
SEEKER
FORMATION**

Lakwa ang unom ka semana nga Soul Liberation Circle isip usa ka seeker. Lima hangtod walo ka partisipante. Unom ka session matag semana. Ang Workbook sa kamot. Ang Daily Rhythm Card ug 5R Lifeline Card nga gidawat sa Session 1 ug gipadayon gikan didto. Ang 90-day check-in nga gi-iskedyul sa dili pa molakaw sa Session 6.

Walay pagrekrut niini nga phase. Ang seeker usa ka seeker. Ang leader dili magbantay og potensyal. Ang seeker mag-focus sa unsay gibuhay ni Jesus diha kaniya, dili sa unsay mahimo niyang buhaton alang sa uban sa umaabot. Ang pagrekrut sulod sa kwarto modaot sa kwarto.

**PHASE 2 ·
DISCERNMENT**

Ang 90-day check-in mao ang bisagra sa pag-ila. Pag-abot sa kasiyaman ka adlaw human sa Session 6, ang rhythm nakagamot na sa seeker o wala. Sa mga kansang bunga nagpadayon, ang practitioner nga nangulo sa Circle mangutana og duha ka pastoral nga pangutana:

“Adunay ba gipakita si Jesus kanimo nga buot Niyang dad-on nimo Ngadto Kaniya?”

“Aduna bay pagtandog diha kanimo sa paglakaw uban sa uban

latas sa imong gilatasan?"

Kung manganlan ang seeker og usa ka pagtandog, isulti kini balik isip usa ka posibleng pagtawag nga ilahon. Ayaw pagpugos. Ayaw dayon hatagi og titulo. Ayaw pagdali. Iampo sila ug hangyoa sila nga dad-on kini nga pangutana ngadto kang Jesus sulod sa lain pang katloan ka adlaw. Kung gikan sa Amahan kini nga pagtandog, mobalik kini nga mas tin-aw. Kung kadto kay tubag lang sa pagpasalamat sa usa ka higayon, hinay-hinay ra kining mawala.

Kung ang pagtandog anaa pa human niana, mosulod ang seeker sa Phase 3.

PHASE 3 · PREPARATION

Pangandam — pagkahimong leader-in-information. Mga siyam ka semana — ang natural nga kapaspas sa Self-Guided Companion, uban sa SLT video series nga gipares tupad niini. Tulo ka agianan nga dungan, uban sa practitioner-mentor (kasagaran ang leader sa orihinal nga Circle sa seeker) nga mag-check-in matag duha ka semana.

- **Lakwa ang Self-Guided Companion (karon nga adunay mata sa leader)** — ang nag-inusara, seeker-facing nga porma sa samang model nga imong nadawat sa imong kaugalingong Circle. Diin ang imong Circle midagan og unom ka semana nga gipangulohan sa usa ka practitioner, ang Companion molakaw sa samang panaw sulod sa siyam ka semana alang sa usa ka seeker nga nag-inusara — busa kasagaran sa mga trainee makit-an kini dinhi sa unang higayon. Ang paglakaw niini karon magtugot kanimo nga makita ang model sa kinatibuk-an, ug gikan sa kilid sa seeker. Samtang nagsubay ka, pangutana: unsa ang gibuhay sa practitioner sa akong Circle dihang mitungha kini nga pangutana? Nganong ingon niadto ang tingog sa Movement 0? Unsa ang kahanas sa leader nga anaa ilalom sa kasinatian sa seeker?

- **Tan-awa ang SLT V1–V11 sa han-ay**, nga gi-cross-reference sa Field Manual gamit ang Appendix A. Ginganlan sa Companion ang iyang kaugalingong mga pares sa video samtang gilakaw nimo kini semana-semana; ang Appendix A nag-mapa niadto gihapong mga video ngadto sa mga Circle session nga imong pangulohan unya — sunda ang mga pares sa Companion samtang naglakaw ka sa Companion. Pagkuha og notes. Dad-a ang mga pangutana ngadto sa imong mentor check-in.

- **Basaha ang Field Manual Section 1 (Model Overview) gikan sa hapin ngadto sa hapin.** Ang terminolohiya, ang teolohiya, ang Engine/Rails nga balangkas, ang locked nga mga prinsipyo. Ipaduol ang Workbook samtang nagbasa ka — lakwa ang mga pahina niini karon nga adunay mata sa leader, nasayod nga mao kini ang kauban sa seeker nga imong ibutang unya sa ilang mga kamot. Sa kataposan sa Preparation, makahimo ka na unta sa pagpasabot sa model ngadto sa usa ka mausisang pastor sa imong kaugalingong mga pulong nga dili mahisalaag sa locked nga bokabularyo.

Matapos ang Preparation kon mouyon ang mentor nga andam na

	<i>ang trainee sa pagsulod sa usa ka Circle isip usa ka aktibong assistant.</i>
--	---

PHASE 4 · MENTORING	Sulod sa Three-Circle Mentoring Pathway ilalom sa usa ka certified practitioner. Mao kini ang kasingkasing sa Track 2. Ang tibuok pathway gilakwan sa Part B. Sa mubo: • Circle 1 — MOTABANG UBAN SA TINUOD NGA MGA ASSIGNMENT. Ang trainee ug mentor maglakaw sa script sa matag session nga magkuyog sa dili pa kini mahitabo, magdesisyon kon unsa ang pangulohan sa trainee niini nga semana ug unsa ang kuptan sa mentor. Ang porma gibase sa nagtubo nga pagkaandam sa trainee, dili sa usa ka pirmihan nga kalendaryo. Ang mentor magpabilin nga aktibong nagatambong sa matag prayer ministry block, andam mosulod. Ang kaugalingong seeker Circle sa trainee nagsilbi na nga ilang obserbasyon. • Circle 2 — MANGULO UBAN SA PAGTAMBONG SA MENTOR. Ang trainee mangulo sa tibuok Circle gikan sa Session 1 hangtod sa Session 6 uban sa mentor sa kwarto isip hilom nga backup. Mosulod lang ang mentor kon hangyoon o kon malapas ang usa ka pastoral safety boundary. • Circle 3 — MANGULO NGA NAG-INUSARA. Ang trainee mangulo sa usa ka Circle nga nag-inusara, uban sa mentor nga maabot pinaagi sa telepono. Ang exit nagkinahanglan og duha: ang pagpangulo nga independente UG ang pagsugod sa pag-ila sa sunod nga Circle 1 candidate — ang multiplication mao ang sukdanan, dili ang certification.
--------------------------------	---

PHASE 5 · CERTIFICATION	Isumite ang measurement ug narrative reports gikan sa independenteng gipangulohang Circle. Mag-debrief uban kang Pastor Rio o Pastor Frank. Pareho sa kataposang duha ka step sa Track 1. Ang certification ihatag sa pagkahuman sa debrief. Usa ka na ikaw ka Certified Practitioner — naporma gikan sa sulod sa model, na-mentor latas sa taas nga panahon, andam mangulo og mga Circle sa imong palibot ug andam, kon ablihan sa Amahan ang pultahan, sa pag-mentor sa sunod nga seeker.
------------------------------------	---

Diin Nagtagbo ang mga Track

Ang duha ka track matapos sa samang ganghaan: usa ka Certified Practitioner nga makahimo sa pagpangulo og mga Circle nga matinud-anon sa tingog sa model, ilalom sa pagdumala sa CHR, uban sa dugay nga pagpanubag sa usa ka komunidad nga nag-una na. Pareho ang hitsura sa certificate. Pareho ang sukdanan. Pareho ang pagkatawo.

Ang nalahi mao ang porma nga gidala sa matag practitioner sa buluhaton. Ang usa ka Track 1 nga pastor o servant leader nagdala og mga katuigan sa kasinatian sa ministry ug kalalom sa teolohiya — ug ang disiplina sa pagtugyan niana nga gilapdon ngadto sa locked nga terminolohiya niini nga model. Ang usa ka Track 2 nga practitioner nagdala sa panumdoman sa seeker nga gialagaran ni Jesus pinaagi niining tukmang mga movement, niining tukmang kwarto, niining tukmang kapaspas — ug ang disiplina sa pagtugyan niana nga panumdoman ngadto sa kahanas sa leader. Gigamit sa Amahan ang duha. Walay labaw, walay kulang.

HUMAN SA CERTIFICATION

Sa diha nga ma-certify na, ang usa ka practitioner mosulod sa taas nga pagkamabungahon sa pagpadagan og mga Circle. Ang kapaspas mao ang kapaspas sa iyang palibot — usa ka Circle matag tuig, duha matag tuig, o labaw pa kon motugot ang mga riles. Ang matinud-anong pagdagan sa unang Circle mahimong una sa daghan. Ang Daily Rhythm sa kaugalingong kinabuhi sa practitioner magpabilin nga unang riles sa buluhaton. Ang 90-day measurement magpabilin nga matinud-anong diagnostic. Ang Departure Gate Rule magpabilin nga dili-malalis. Ang locked nga terminolohiya magpabilin nga locked.

Ug sa kahustong panahon, ang matag certified practitioner mo-atubang sa pangutana nga nagsugod niini nga section: kinsa ang sunod nga tawo nga gidala sa Amahan? Hapit kanunay, ang tubag moabot pinaagi sa Track 2 — usa ka seeker nga milakaw sa usa sa ilang kaugalingong mga Circle, nga nagpadayon sa rhythm, nga mibati sa pagtandog sa 90-day check-in. Ang mentor magsugod sa panag-istorya. Ang pathway magpadayon. Ang yuta mapuno, usa ka tighimo og riles matag higayon, sa kahibalo sa himaya sa Ginoo.

Ang tibuok pathway sa usa ka tudling-pulong · Ang usa ka Practitioner usa ka matinud-anong tighimo og riles, naporma pinaagi sa usa sa duha ka pultahan apan nagbarog sa samang pundasyon, na-certify sa pagpadagan og mga Circle sa iyang palibot ug gisaligan, sa kahustong panahon, sa pagdala sa sunod nga tawo agi sa pultahan sa iyang luyo.

Pagsugod Diin Walay Circle nga Nakadagan

Ang Founding Practitioner On-Ramp

Alang sa teritoryo diin ni Track 1 o Track 2 dili pa makasugod

Ang problema nga dili masulbad sa duha ka track · Ang Track 1 magporma og usa ka pastor o servant leader sa retreat sa Tuburan. Ang Track 2 mo-mentor og usa ka seeker ilalom sa usa ka practitioner nga na-certify na. Ang duha nagdahom sa anaa nga wala pa sa usa ka bag-ong teritoryo: usa ka retreat nga maabot, o usa ka certified practitioner sa kwarto. Kini nga kapitulo alang sa dapit diin walay Circle nga nagkita ug walay leader nga naporma — diin ang buluhaton kinahanglang magsugod gikan sa wala.

Ang founding practitioner

Ang usa ka founding practitioner mao ang unang tawo nga magdala sa Soul Liberation Model ngadto sa usa ka teritoryo diin wala pa kini makadagan. Dili sila ma-mentor sa lokal, kay walay lokal nga mentor. Dili sila makakuha gikan sa usa ka Circle nga ilang gilingkoran kanhi, kay walay Circle nga nagkita pa. Ang nagporma kanila hinuon mao ang samang materyal nga lakwon unta sa usa ka mentor uban kanila, gidala nga nag-inusara apan dili nag-inusara gayod. Ang self-formation mopuli sa retreat. Ang remote review mopuli sa mentor sa kwarto. Ang pagtabon sa usa ka lokal nga pastor mopuli sa komunidad nga wala pa magtigom. Walay usa sa tulo nga opsyonal, ug magkuyog sila igo na aron magsugod.

Ang ruta nasulat na

Ang founding practitioner dili mag-imbento og dalan. Tulo ka movement ang mogiya ngadto sa unang certification:

Ang Paglakaw. Pormaha una ang imong kaugalingon. Humana ang Self-Guided Companion, ginabantayan ang Daily Rhythm — ASK, RESPOND, RECEIVE — lima ka minuto matag adlaw. Ang Companion molakaw kanimo sa model isip usa ka seeker ug magnganlan sa mga video nga ipares sa matag semana — ang siyam ka seeker-facing nga video; gigahin niini ang V4 ug V6, nga leader formation. Tungod kay nagporma ka isip leader, tan-awa usab ang V4 — Servant Leader Guide ug V6 — Leading Small Groups, aron makita nimo ang tanang onse sa dili pa ka mangulo. Dili nimo mahatag ang wala pa unang buhata ni Jesus diha kanimo.

Ang Pagtuon. Basaha ang Field Manual gikan sa sinugdan hangtod sa kataposan, ug basaha ang Workbook tupad niini — ang Field Manual magporma kanimo; ang Workbook mao ang kuptan sa imong mga seeker, ug dili ka makaandam og maayo sa usa ka session kon wala ka kahibalo sa pahina nga anaa sa ilang atubangan. Pag-andam og tinuod nga Circle uban sa tinuod nga mga tawo sa tinuod nga petsa — lima hangtod walo ka gigutom nga seeker — ug siguroha ang sinulat nga pagtabon sa imong pastor sa dili pa ka molansad.

Ang Unang Circle. Padagana ang unom ka session. Ang set sa card iapod-apod sa Session

1, ug ang Departure Gate Rule ipadapat sa Session 6. Ipahigayon ang PRE, EXIT, ug 90-day measurement. Usa ka CHR reviewer motan-aw og usa ka narekord nga session ug mo-debrief kanimo pinaagi sa video. Kon nagpabilin ang mga riles ug mibalhin si Jesus, ma-certify ka isip usa ka Practitioner sa Soul Liberation Model.

Unsa ang mopuli sa mentor

Usa ka pastor nga nakaila kanimo. Ang imong kaugalingong pastor mopirma og usa ka Pastoral Attestation sa dili pa ka magsugod ug usa ka Pastoral Covering Letter sa dili pa ang imong unang Circle — magsaad nga motambong sa labing menos usa ka session ug modawat sa bisan unsay motungha nga molapas kanimo. Walay video course nga makapuli sa usa ka pastor nga nakaila kanimo.

Remote nga access sa CHR. Usa ka reviewer itudlo kanimo. Remote ka, dili nag-inusara: imong isumite ang imong formation work, usa ka narekord nga session, ug ang imong measurement data, ug mag-debrief ka pinaagi sa video. Mao kini ang dili gayod angay ipasabot sa “walay access sa CHR” — ang founding practitioner kanunayng adunay remote nga access sa CHR, bisan diin walay lokal.

Usa ka linya alang sa lisod nga mga higayon. Ang CHR adunay 24-oras nga linya alang sa mga sitwasyon sa Release from Demonic Oppression ug grabe nga trauma nga motungha sulod sa usa ka Circle.

Ang usa ka butang nga dili gayod nimo mahimo nga nag-inusara • Ang Session 4 — ang blindfold encounter, diin ginapangulohan ang Release from Demonic Oppression — dili gayod padaganon nga nag-inusara. Tin-aw ang Field Manual: kon walay co-leader nga naghupot og hilom nga presensya, dili luwas padaganon kini nga session. Mahimo sa usa ka founding practitioner ang *magporma* nga nag-inusara, apan kinahanglan siyang mangita og kasaligang co-leader sa dili pa ang Session 4. Ang Release from Demonic Oppression usa ka pagmando, dili away — ginahimo nga kalmado sa ngalan ni Jesus, usa ka napildi nang kaaway nga gipatuman, dili gayod pasundayag ug dili gayod sulayan nga nag-inusara. Kon ang usa ka kaso molapas sa imong masarangan, hunong ug i-refer paingon sa taas: sa imong pastor, ug sa CHR. Magamit kini sa matag practitioner, ug doble pa gayod alang sa una sa usa ka bag-ong dapit.

Unsaon pagsugod sa kadena

Ang founding practitioner mao ang unang henerasyon. Sa higayon nga ma-certify sila, ang teritoryo aduna na sa usa ka butang nga kulang niini: usa ka mentor. Ang mga seeker niadtong unang Circle nga mibati sa pagtandog sa 90-day check-in makahimo na karon sa paglakaw sa Track 2 ilalom sa mismong tawo nga nangulo kanila. Ang unang henerasyon natukod nga remote; ang ikaduhang henerasyon na-mentor sa lokal; ug gikan didto ang ordinaryong mga track magdala sa buluhaton paingon sa unahan. Wala ka magtukod og programa. Nagpahimutang ka sa unang riles diin wala pa.

Matinud-anon bahin sa kalendaryo · Ang mga materyales kanunayng anaa — libre nga ma-download gikan sa CoastalHopeRetreat.org website. Ang Walk lang mokabat og mga napulo hangtod dose ka semana, ang Study mga usa ka bulan, ang First Circle unom ka semana dugang sa usa ka kasiyaman-ka-adlaw nga bintana. Plano nga ang unang practitioner sa usa ka bag-ong teritoryo ma-certify mga bulan human sa paglansad. Ang pagdali sa pormasyon nag-export og mga pulong; wala kini magporma og presensya.

Tukod og mas maayong riles padulong sa kasaligan nga Makina — si Jesus.

PART B

Ang Tulo ka Circle nga Dalan sa Mentoring

Pagtabang sa Tinuod nga mga Buluhaton · Pagpangulo nga Naa pa ang Mentor · Pagpangulo nga Mag-inusara

Ang Part B maoy moagi sa Tulo ka Circle nga Dalan sa Mentoring, usa-usa ka Circle. Mao kini ang kasingkasing sa Track 2 — ang relasyonal ug giniyahan nga panaw diin ang usa ka andam nga trainee mahimong Certified Practitioner. Mao usab kini ang istruktura nga gamiton sa usa ka certified practitioner matag higayon nga magkuha siyag bag-ong trainee, bisan unsa pa ang paagi diin unang naporma kadtong trainee.

Ang matag usa kanila usa ka kompleto nga unom ka semana nga Circle. Tulo ka Circle tanan — ang kaugalingong seeker Circle sa trainee maoy nagsilbi nang ilang obserbasyon. Mokabat kini og mga duha ka tuig nga pacing sa tinuod nga kahimtang — usahay mas paspas, usahay mas hinay. Ang tulin gigiyahan sa pagkaandam, dili sa kalendaryo. Ang trainee nga dili pa andam sa Circle Exit dili pasagdan nga mopadayon. Ang trainee nga andam na dili na kinahanglan maghulat.

Ang matag paghulagway sa Circle sa ubos adunay tulo ka bahin: Unsa ang Mahitabo (ang kasinatian sa trainee), Papel sa Trainer (ang baruganan ug mga buluhaton sa mentor), ug Circle Exit (ang sukdanan sa pagpadayon). Ang mga sukdanan dili mga opinyon; masulayan kini. Mahimong mangutana ang trainer: nahitabo na ba kini? Kung oo — padayon. Kung wala pa — usa pa ka Circle niini nga punto.

Pagtabang sa Tinuod nga mga Buluhaton

Gidugayon: Usa ka kompleto nga Circle (unom ka semana). Ang trainee ug mentor magplano sa matag session nga magkuyog. Modako ang mga hand-off samtang modako ang pagkaandam.

UNSA ANG MAHITABO

Ang trainee ug mentor mag-agi sa matag session nga magkuyog una pa kini mahitabo. Buksan nila ang session script, hisgutan kung unsa ang umaabot, ug mag-uban sa pagdesisyon kung unsa ang pangunahan sa trainee karong semanaha ug unsa ang kuptan sa mentor. Usahay usa ra ka bahin ang kuhaon sa trainee; usahay tulo. Ang porma gitakda sa nagatubo nga pagkaandam sa trainee, dili sa kalendaryo.

Kini nga hiniusang pagplano molakip usab sa mga prayer ministry block. Anam-anam nga kuhaon sa trainee ang mga bahin gikan sa bisan asa sa Four Areas samtang nagtubo ang ilang pagkaandam, ug ang mentor mokumpirmar sa matag handover.

Ang mentor magpabilin nga aktibong naa sa tibuok matag prayer ministry block sa Circle 1. Dili lang hilom nga backup, kondili andam ang mga kamot, andam mosulod bisan unsa pa ang area. *Hunong ug i-refer paibabaw* managsama nga magamit kung adunay molabaw sa kaya sa trainee — tinuod kini sa tanang upat ka area, dili lang sa usa.

PAPEL SA TRAINER

Plano sa matag session uban sa trainee, dili para kanila. Manglingkod nga magkuyog una sa matag session — bisan mubo lang — ug agion ang script. Pangutan-a unsa ang gibati sa trainee nga andam niyang kuhaon. Pangutan-a kung asa nila gusto magpabilin ang kamot sa mentor. Magdesisyon nga maguban.

Pagmatinud-anon mahitungod sa mga rail. Kung ang usa ka bahin nga gustong-gusto pangunahan sa trainee maoy usa nga dili pa sila andam, hinay-hinaya pag-ingon ug hatagi hinuon og mas gamay nga lakang. Ang kahinam nga walay pagkaandam mas makadaot sa trainee kaysa paghulat.

Bantayi unsa ang gibuhad sa trainee ug giunsa nila pagdumala ang kwarto. Bantayi ang ilang tingog. Bantayi ang mga nawong sa mga seeker. Bantayi asa nagdali ang trainee ug asa sila nagpabilin. Ang mga rail gitudlo pinaagi sa balik-balik; ang pastoral nga pagbati gitudlo pinaagi sa feedback.

	Pag-debrief nga mainiton ug espisipiko. Tulo ka butang ang miangkla: ngalani sila. Duha ka butang nga palambuon: ngalani sila. Usa ka butang nga sulayan sa sunod semana: ngalani kini. Ang dili tin-aw nga pagdasig dili makahimo og practitioner. Ang espisipiko nga pagngalan maoy makahimo.
CIRCLE EXIT	Sa pagtapos sa Session 6, ang trainee matinud-anong mosusi sa kaugalingon: Andam na ba ko mangulo sa tibuok Circle gikan sa Session 1 hangtod sa Session 6 nga ang mentor hilom na lang nga backup? O gusto pa ba ko og usa pa ka Circle 1, nga mas lapad ang hand-off, aron molig-on? Pareho nga matinud-anon ang duha ka tubag. Ang trainee nga nakabati nga dili pa sila andam ug mihangyo og usa pa ka Circle 1 nagpakita gayod sa pagkahibalo-sa-kaugalingon nga gihulma niini nga dalan. Ang trainee nga andam na ug mipadayon nagpakita sa samang butang. Ang mentor mokumpirmar o mopasibo sa pagbasa sa trainee. Kung ang trainee mas masaligon kaysa angay sa ilang aktwal nga pagkaandam, hinay-hinayng isulti kana sa mentor. Kung ang trainee mas mabinantayon kaysa angay sa ilang pagkaandam, isulti usab kana sa mentor. Ang pag-ila gipaambit. Padayon sa Circle 2 kung mouyon ang duha. Pagdagan og usa pa ka Circle 1 kung adunay nagduhaduha pa.

PART B · CIRCLE 2

Pagpangulo nga Naa pa ang Mentor

Gidugayon: Usa ka kompleto nga Circle (unom ka semana). Ang trainee mangulo sa tanan. Ang mentor naa sa kwarto isip hilom nga backup.

UNSA ANG MAHITABO

Ang trainee mangulo sa tibuok Circle gikan sa Session 1 hangtod sa Session 6. Movement 0 hangtod Movement 5. Ang mga teaching segment. Ang Q1–Q7 nga facilitation. Ang mga prayer ministry block. Ang Departure Gate Rule sa Session 6. Tanan.

Ang mentor naa sa kwarto isip hilom nga backup. Makita. Andam. Dili mangulo og bisan unsang segment. Dili mosulod-sulod. Dili manimaho gikan sa luyong lingkoranan. Ang trainee mangulo. Ang mentor mao ang safety net, dili ang ikaduhang lider.

Makasayop gyod ang trainee. Adunay Movement nga molugway. Adunay pangutana nga malimtan. Adunay seeker nga madungog nga lahi sa ilang gipasabot. Kadaghanan niini nga mga sayop maayos ra sa ilang kaugalingon o mahimong teaching moment sa debrief. Mas daghan og makat-unan ang trainee gikan sa pagbangon kaysa sa paglikay.

PAPEL SA TRAINER

Anha. Paghilom gawas kung pangutan-on. Ang presensya sa mentor mao ang kaluwasan. Ang paghilom sa mentor mao ang pagsalig. Importante ang duha. Ang mentor nga maglihok-lihok o mosamok sa Circle 2 makaguba sa paghulma nga maoy katuyoan sa Circle.

Pagkuha og notes para sa debrief. Unsa ang miandar, unsa ang palambuon, unsa ang lahi nga nahitabo kaysa gituyo sa trainee. Ang notes usa ka kalooy; dili igo ang panumduman lang.

Mosulod lang kung adunay pastoral nga safety boundary nga nalapas. Aktibo nga panghunahuna sa paghikog nga gibutyag sa usa ka seeker. Usa ka delikado nga pisikal o relasyonal nga sitwasyon nga mitungha. Usa ka tin-aw nga demonyohanong manipistasyon nga wala pa kahibalo atubangon sa trainee. Mao ra kini ang mga higayon nga mosulod ang mentor sa Circle 2. Ang tanang uban pa — ang awkward nga mga paghunong, ang nasipyat nga mga cue, ang gamayng problema sa pacing — atubangon sa trainee, ug makat-unan sa debrief.

	Pag-debrief human sa matag session, mainiton ug matinud-anon. Ang trainee nagbuhat na sa pinakalisod nga bersyon sa trabaho. Dawata ang ilang matinud-anon nga pagsusi-sa-kaugalingon. Idugang kung unsa ang wala nila makita. Ngalani ang sunod nga rail.
CIRCLE EXIT	Ang trainee nakapangulo na og tibuok Circle gikan sa Session 1 hangtod sa Session 6 nga naa ang mentor sa kwarto. Mokumpirmar ang mentor nga makaya sa trainee ang tanang unom ka session nga walay coaching, lakip ang mga prayer ministry block. Kritikal ang threshold sa prayer ministry. Ang trainee nga makakaya sa prayer ministry sa tanang Four Areas — Inner Healing, Soul Purification, Physical Healing, ug Release from Demonic Oppression — nga walay interbensyon sa mentor andam na para sa Circle 3. Ang trainee nga nagkinahanglan pa sa mentor sa bisan asa niadtong upat dili pa andam. Usa pa ka Circle niini nga punto. Nahibal-an na sa trainee ang ilang unang posibleng Circle 1 candidate. Usa ka huyang nga timailhan. Nagsugod na sila maghunahuna sama sa usa ka multiplier bisan wala pa sila mahuman nga mahimong practitioner. Padayon sa Circle 3.

Pagpangulo nga Mag-inusara

Gidugayon: Usa ka kompleto nga Circle (unom ka semana). Ang trainee mangulo nga mag-inusara. Ang mentor maabot pinaagi sa telepono, dili sa kwarto.

UNSA ANG MAHITABO

Ang trainee mangulo og Circle nga mag-inusara. Wala ang mentor sa kwarto. Ang trainee maoy moila sa mga seeker, modagan sa unom ka session, mokuport sa prayer ministry, mopahigayon sa PRE / EXIT / 90-DAY nga sukod, ug mopadapat sa Departure Gate Rule sa Session 6. Tanan. Sila ra.

“Mag-inusara” nagpasabot nga walay mentor — dili nga walay Session 4 co-leader. Ang blindfold encounter, diin gipangunahan ang Release from Demonic Oppression, dili gyod buhaton nga nag-inusara; ang Field Manual nagkinahanglan og co-leader nga hilom ang presensya sa Session 4. Sa Circle 1 ug 2 ang mentor nga naa sa kwarto maoy mihupot niana nga papel. Para niini nga independent nga Circle ang trainee maoy morekrut sa ilang kaugalingong kasaligan nga co-leader para sa Session 4 — sama gyod sa kinahanglang buhaton sa usa ka founding practitioner — bisan pa og ang mentor usa na lang ka tawag sa telepono ang gilay-on.

Ang mentor maabot pinaagi sa telepono taliwala sa mga session. Dili isip backup nga lider, kondili isip consultant para sa mga butang nga motungha taliwala sa mga session. “Mitungha kini sa Session 3, dili ko sigurado kung husto ba akong pagbasa.” “Si Seeker X naglisod niini; unsaon nimo ni pag-atubang?” Ang tawag sa telepono mao ang rail; ang mentor dili ang manluluwas.

Ang trainee maoy modagan sa kompleto nga pagpahigayon sa sukod. PRE una sa Session 1, EXIT sa Session 6, 90-DAY sa tulo ka bulan. Makat-on ang trainee sa pagbasa sa ilang kaugalingong data, sa pag-ila kung asa nga rail ang nipis, sa pagsulat sa narrative report. Bahin kini sa pagkahimong practitioner, dili usa ka bulag nga abilidad.

PAPEL SA TRAINER

Maabot pinaagi sa telepono. Dili sa kwarto. Sukli ang tinguha nga motambong bisan usa lang ka session. Ang awtoridad sa trainee matukod pinaagi sa imong pagka-wala, dili sa imong presensya.

Basaha ang session-by-session nga notes sa trainee. Ang

	trainee mopadala og notes sulod sa 24 ka oras human sa matag session — unsa ang nahitabo, unsa ang ilang gibuhad, unsa ang ilang himuon og lahi. Basahon kini sa mentor. Motubag nga mubo kung adunay kinahanglang ngalan-an. Dili mosulod sa kwarto. Pag-check in matag semana, mubo lang. Usa ka 15-minutos nga tawag sa telepono taliwala sa mga session. “Kumusta ang ritmo? Kumusta ang mga seeker? Unsa nga rail ang imong namatikdan?” Mubo. Matinud-anon. Pastoral. Andama ang trainee para sa certification. Sa duol na matapos ang Circle 3 — sa palibot sa Session 5 sa independent nga Circle — sugdi ang panaghisgot mahitungod sa pagsumiter sa sukod ug sa CHR debrief. Ang trainee mag-email sa Rio@h4kz.org aron i-iskedyul ang debrief uban ni Pastor Rio o Pastor Frank. Ang mentor mag-coach sa pagsumiter, dili sa sulod niini.
CIRCLE EXIT	Ang locked nga prinsipyo • Importante ang duha ka kondisyon. Kompleto lang ang Circle 3 kung ang trainee nakadagan na og Circle nga mag-inusara UG nagsugod na sa pag-ila sa ilang sunod nga Circle 1 candidate. Ang pagpadaghan mao ang sukdanan, dili ang certification. Ang trainee nga makadagan og Circle nga mag-inusara apan wala pa magsugod og pangita sa sunod nga tawo nga dad-on paatubang dili pa usa ka multiplier — usa pa lang sila ka independent nga practitioner nga maoy mohunong sa kadena. Ang kadena dili mohunong sa bisan kinsa kanato. Kung matuman na ang duha ka kondisyon, ang trainee mosumiter sa sukod + narrative report ngadto sa CHR ug mo-book sa certification debrief. Igahatag ang certification sa pagkahuman sa debrief. Ang trainee usa na ka Certified Practitioner. Ang buluhaton sa mentor, sa kinabuhi niini nga trainee, halos kompleto na — bisan tuod ang relasyon magpadayon sa daghang katuigan isip kauban ug magtatambag.

PART C

Kinsa ang Bansayon

Pag-ila Labaw sa Pagsala

Ang labing importanteng baryabol sa dugay-nga-bunga sa Practitioner Pathway dili ang curriculum, kalendaryo, o bisan ang kahanas sa mentor. Kini mao kung kinsa ang gidapit ngadto sa pathway sa sinugdanan pa lang. Ang sayop nga trainee maglisod sa tibuok Circle 1–3 ug ma-certify ngadto sa taas nga karera nga nipis ang mga rail. Ang husto nga trainee mosubay sa samang tulo ka Circle ug ma-certify ngadto sa taas nga karera sa matinud-anong pagpadaghan. Pareho silang mokabat og duha ka tuig. Apan dako kaayo ang kalainan sa bunga.

Ang pag-ila mao ang trabaho, dili ang pagsala. Nakaila ang Amahan kung kinsa ang Iyang gitawag. Ang trabaho sa mentor mao ang pagdawat kang bisan kinsa nga Iyang gipadala ug ang matinud-anong paglakaw uban kanila — usahay magdapit paatubang, usahay maghinay, usahay magngalan og kalangan aron masulbad sa trainee ang usa ka yugto sa kinabuhi una sila mosulod.

ANG LOCKED NGA PRINSIPYO

Kagutom labaw sa pagkahamis. Ang trainee nga may gana ug pagpaubos molabaw sa trainee nga may talento ug ego sa matag dimensyon nga importante niini nga trabaho. Naghulma kita og matinud-anong mga rail-builder, dili mga tinabian nga performer. Pilia ang kagutom. Dawata ang pagpaubos. Hinaya kadtong pagkahamis nga wala pa mapasakop sa locked nga terminolohiya.

PANGITAA KINI

Dili kini mga test item nga i-tsek. Mga pastoral nga obserbasyon kini nga, kung tipunon, nagpasabot nga gitawag sa Amahan ang usa ka tawo paatubang.

- **Padayon nga Daily Rhythm sa labing menos kasiyaman ka adlaw.** Dili tulo ka semana nga kahinam. Kasiyaman ka adlaw nga matinud-anon, sagad dili-mabantogan, nga adlaw-adlaw nga pag-ampo sa ASK / RESPOND / RECEIVE nga pattern. Ang ritmo sa ilang kaugalingong kinabuhi mao ang unang rail nga ilang ipahimutang sa uban.
- **Usa ka tin-aw nga pagtandog nga walay pressure gikan sa gawas.** Sa Track 1, ang Commitment Card nga gipirmahan nga walay social pressure didto sa retreat. Sa Track 2, ang pagtandog nga gingalan sa 90-day check-in ug anaa pa gihapon. Ang tawag sa Amahan molinaw; dili kini magpressure.

- **Kaandam sa pagdawat og pagtul-id nga walay pagbira.** Ang trainee nga makadungog og “Mahimo unta nga lahi kadto ang pagkupot” ug manguatana og “Unsaon?” mahimong matinud-anong practitioner. Ang trainee nga makadungog sa samang mga pulong apan modangop sa pagpakatarong dili.
- **Usa ka kasingkasing para sa mga seeker, dili para sa credential.** Bantayi unsa ang ilang gistorya. Ila bang gihulagway ang mga seeker pinaagi sa ngalan ug istorya, o gihulagway nila ang ilang kaugalingon pinaagi sa pag-uswag ug milestone? Motungha ang duha sa himsog nga mga trainee, apan importante ang han-ay.
- **Pagkamatnud-anon mahitungod sa ilang kaugalingong kahuyang.** Ang trainee nga makaila kung asa sila naglisod gihapon sa ilang kaugalingong Daily Rhythm, sa ilang kaugalingong samad, sa ilang kaugalingong garbo — sa pakigsulti uban sa ilang mentor — mas lig-on kaysa usa nga nagpakita sa ilang kaugalingon nga humana na.
- **Konektado sa lokal nga simbahan nga komunidad.** May pastor sila. May mga igsoon sila. Dili sila nag-inusara. Ang Soul Liberation Model usa ka komunidad-sa-Lawas nga modelo; dili kini solo nga negosyo. Ang trainee nga disconnected sa simbahan magpadaghan og pagka-disconnect-sa-simbahan diha sa mga seeker nga ilang gialagaran.
- **Ang ilang kaugalingong pastor o superbisor mosuporta sa ilang pagsulod sa pathway.** Para sa Track 1, kini natural na. Para sa Track 2, kini usa ka panaghisgot nga sugdan sa trainee uban sa ilang pastor una sa Phase 3. Ang pathway dili gayod angay mobutang sa trainee sa tinago nga panagbangi uban sa ilang kaugalingong awtoridad sa simbahan.

PAG-AMPING NIINI

Mga pastoral usab kini nga obserbasyon, dili mga diskwalipikasyon. Ang uban kanila nagpasabot og “dili karon,” dili “dili gyod.” Ang panaghisgot matinud-anon, gi-ampo, ug mapailubon.

- **Usa nga nagtan-aw niini isip credential nga idugang.** Ang panghunahuna nga sama sa resume makadaot sa pastoral nga trabaho. Kung ang panaghisgot mahitungod sa pathway kanunayng mobalik sa mga titulo, pag-ila, o posisyon, hinay. Pangayo kang Jesus nga linawon ang motibo sa trainee una mopadayon.
- **Usa kang kinsang Daily Rhythm naguba sulod sa katloan ka adlaw ug wala pa mapasig-uli.** Ang ritmo mao ang pundasyonal nga rail. Ang trainee nga dili makahawid sa ritmo sa ilang kaugalingong kinabuhi dili makahimo sa pagtudlo niini sa uban nga may integridad. Laing kasiyaman ka adlaw nga pagtukod-pag-usab sa ritmo una mopadayon ang panaghisgot.
- **Usa nga may wala-pa-masulbad nga mga panaglalis sa ilang kaugalingong kasaysayan sa simbahan.** Ang samdang mga pastor ug napaslan nga mga lay leader usahay modangop niini nga modelo isip bag-ong sugod. Ang modelo mahimong bahin sa ilang pagkaayo. Apan ang pathway dili puli niini. Hinaya ang pathway; paspasa ang pastoral nga pag-atiman.

- **Usa kang kinsang panimalay anaa sa aktibong krisis.** Usa ka kaminyoon nga hapit na maguba. Usa ka anak nga anaa sa grabeng kasamok. Usa ka emerhensya sa panglawas. Langay. Dawata una ang krisis nga pastoral. Anaa ra ang pathway kung lig-on na pag-usab ang panimalay. Ang “dili karon” usa ka pagkamatitud-anon, dili pagsalikway.
- **Usa nga nagtagad sa locked nga terminolohiya isip sugyot imbes nga rail.** Ang trainee nga balik-balik mobalik sa “Soul Restoration” o “deliverance” o “let Jesus” human sa daghang hinay nga pagtul-id nagpasabot og usa ka butang nga mas lalom kaysa bokabularyo. Gusto silang mangulo og laing modelo. Dawata kana nga matitud-anon. Mahimong ang locked nga terminolohiya mahimong bililhon kanila, o dili kini ilang dalan.
- **Usa kang kinsang pagtandog naggikan sa usa lang ka emosyonal nga gutlo nga wala pa molig-on.** Ang Espiritu Santo mosulti sa mga gutlo. Molinaw usab Siya paglabay sa panahon. Ang pagtandog nga gingalan sa altar sa retreat nga dili makalahutay sa kasiyaman ka adlaw sa ordinaryong kinabuhi usa ka gutlo sa pagtubag, dili usa ka tawag. Dawata ang ilang pagkamatitud-anon. Paghulat.

Mahitungod sa kandidato nga wala damha • Usahay ang kandidato nga gitawag sa Amahan morag dili-damang — mas hilom, dili kaayo hamis, dili kaayo makita sa imong simbahan. Bantayi sila. Sila kasagaran kadtong nagtan-aw sa tibuok Circle gikan sa sulod nga wala gyod magpagawas sa ilang kaugalingon, ug sa 90-day check-in motungha ang usa ka pagtandog nga uban na nila sukad sa Session 3. Gipili sa Amahan ang dili-damang tinuyo gyod. Aron ang pagpasigarbo maadto Kaniya.

PART D

Panan-awon sa Pagpadaghan

Matag katawhan, pinulongan, tribo, ug nasod

“Kay ang kalibotan mapuno sa kahibalo sa himaya sa Ginoo, sama sa katubigan nga nagatabon sa dagat.” — Habakkuk 2:14

Ang Habakkuk 2:14 dili balak. Usa kini ka masukod nga saad. Ang kalibotan mapuno. Ang kahibalo sa himaya sa Ginoo. Sama sa katubigan nga nagatabon sa dagat — bug-os, walay pinili, matag katawhan ug pinulongan ug tribo ug nasod. Mao kini ang gibuhat sa Amahan. Ang Practitioner Pathway usa sa mga paagi diin lya kining gibuhat sa atong henerasyon.

Ang pagpadaghan, niini nga pathway, dili usa ka metapora. Usa kini ka matematikal nga pattern nga mosunod gikan sa matag certified practitioner nga moseryoso sa usa ka trainee sa taas nga panahon. Ang matag practitioner mahimong mentor. Ang matag mentor mohatag og certified practitioner. Ang matag bag-ong practitioner mahimo usab nga mentor. Ang mga numero panig-ingnan lang — dili kini mga saad ug dili kini mga panagna — apan gipakita niini kung unsa ang posible kung dili mohunong ang kadena.

TUIG-TUIG

TUIG 1	Usa ka Circle	Usa ka certified practitioner modagan sa ilang unang Soul Liberation Circle. Unom ka seeker ang gialagaran.
TUIG 2	Duha ka Circle	Ang practitioner modagan og ikaduhang Circle. Moila sa unang Circle 1 candidate gikan sa Circle sa Tuig 1. Napulog-duha ka seeker ang gialagaran pagka-Tuig 2.
TUIG 3	Unang trainee mosulod sa Preparation	Ang unang trainee mosugod sa siyam-ka-semana nga preparation. Magpadayon ang practitioner sa pagdagan og Circle. Napulog-walo ka seeker sulod sa tulo ka tuig.
TUIG 4	Unang trainee anaa na sa Circle 2	Ang trainee mangulo og Circle nga naa ang mentor. Magpadayon ang practitioner. Kawhaag-upat ka seeker sulod sa upat ka tuig.
TUIG 5	Unang trainee na-certify	Duha na ka certified practitioner. Katloag-unom ka seeker sa lima ka tuig tanan. Nahitabo na ang unang pagpadaghan.
TUIG 10	Nagpadaghan	Kung ang matag certified practitioner moseryoso sa usa ka trainee matag cycle, ang kadena mohatag og kuwarenta ka practitioner. Liboan ka seeker ang gialagaran sa tibuok network.

Kini nga mga numero panig-ingnan lang, dili panagna. Gipakita niini kung unsa ang posible kung ang usa ka matitud-anon nga practitioner moseryoso sa usa ka trainee sulod sa usa ka dekada. Ang Amahan mopadaghan diin matitud-anon ang mga rail. Mohunong Siya diin nipis ang mga rail. Mahimong molabaw Siya niini nga mga numero sa pipila ka kaliwatan ug mas ubos niini sa uban. Ang punto dili ang mga numero.

Ang punto mao ang pattern: ang matag certified practitioner mahimong mentor. Ang matag mentor mohatag og certified practitioner. Ang matag bag-ong practitioner mohatag og mga practitioner. Ang kadena dili mohunong sa bisan kinsa kanato.

MATAG KATAWHAN, PINULONGAN, TRIBO, UG NASOD

Ang hilo sa Missio Dei modagan sa tibuok modelo. Ang misyon sa Amahan dili rehiyonal. Dili kini denominasyonal. Dili kini henerasyonal. Universal kini. Matag grupo sa katawhan. Matag pinulongan. Matag tribo. Matag nasod. Ang Practitioner Pathway gibuhad aron mopadaghan latas kanilang tanan — kay ang matitud-anong mga rail nga gipahimutang sa usa ka komunidad mao ang mga rail nga mahimong ipahimutang sa bisan unsang komunidad ni bisan kinsa nga gipataas sa Amahan didto.

Mga Cebuano nga pastor sa sentral nga Visayas. Mga Tagalog nga pastor sa Luzon. Mga pastor sa kapuloang komunidad nga dili maabot sa dalan. Mga pastor sa siyudad nga layo sa dagat. Mga pastor sa mga nasod nga wala pa namo mabisitahi. Para kanilang tanan ang pathway. Hubaron ang mga materyal. Pasidunggan ang tingog. Ang Engine magpabilin nga mao gihapon nga Jesus.

Ang saad sa pagpadaghan • Wala ka magtukod og programa. Nagpahimutang ka og mga rail. Ug ang mga rail nga gipahimutang nga matitud-anon, usa-usa ka Circle, mao ang paagi diin gipuno ni Jesus ang kalibotan sa kahibalo sa Iyang himaya — pinaagi sa matag katawhan, pinulongan, tribo, ug nasod.

Paghimo og mas maayong mga rail paingon sa kasaligang Engine — si Jesus.

CHECKLIST SA MULTIPLIER

Usa-ka-Panid nga Operational nga Reference

Para sa practitioner nga nagmentor og trainee agi sa Track 2

Ibutang kini nga panid tapad sa imong lingkoranan samtang nagmentor ka. I-tsek ang mga item samtang nahuman. Padayon sa sunod nga Circle kung tanan nang item sa kasamtangang Circle na-tsek.

UNA SA CIRCLE 1

- ☐ Gikumpirma sa mentor nga kompleto na ang Preparation (Companion + SLT V1–V11 + nabasa na ang Section 1)
- ☐ Ang Daily Rhythm sa trainee napadayon sa labing menos 90 ka adlaw
- ☐ Nabriefing ug nagsuporta ang lokal nga pastor sa trainee
- ☐ Ang mentor ug trainee adunay naka-iskedyul nga matag-duha-semana nga check-in
- ☐ Nabasa na sa trainee ang Field Manual Sections 1 ug 2 (Sessions 1–6)
- ☐ Narepaso na sa trainee ang Workbook para sa Sessions 1–6 sama sa madawat niini sa seeker

CIRCLE 1 — PAGTABANG SA TINUOD NGA MGA BULUHATON

- ☐ Ang mentor ug trainee nagplano sa matag session nga maguban — gi-agi ang script nga maguban una sa matag Circle
- ☐ Ang mga hand-off matag semana gipili pinaagi sa hiniyang pag-ila, dili pinaagi sa pirmihang kalendaryo
- ☐ Ang mentor nagpabilin nga aktibong naa sa tibuok matag prayer ministry block, andam mosulod
- ☐ Ang trainee anam-anam nga mikuha og prayer ministry nga mga bahin latas sa Four Areas samtang midako ang pagkaandam
- ☐ Sa kataposan sa Session 6: gisusi sa trainee ang kaugalingong pagkaandam para sa Circle 2
- ☐ Ang mentor ug trainee miuyon sa sunod nga lakang — Circle 2, o usa pa ka Circle 1

CIRCLE 2 — PAGPANGULO NGA NAA PA ANG MENTOR

- ☐ Ang trainee nangulo sa tanang unom ka session
- ☐ Ang mentor naa ug hilom gawas kung gikinahanglan sa pastoral nga kaluwasan ang interbensyon
- ☐ Ang trainee mikupot sa prayer ministry block sa tanang upat ka area
- ☐ Pag-debrief human sa matag session — mainiton ug matinud-anon
- ☐ Naila sa trainee ang ilang unang posibleng Circle 1 candidate

CIRCLE 3 — PAGPANGULO NGA MAG-INUSARA

- ☐ Ang trainee nangulo og Circle nga nag-inusara; ang mentor pinaagi lang sa telepono taliwala sa mga session
- ☐ Ang trainee mirekrut sa ilang kaugalingong Session 4 co-leader (hilom nga presensya) para sa blindfold encounter — wala na ang mentor sa kwarto
- ☐ Ang trainee mipahigayon sa PRE / EXIT / 90-DAY nga sukod
- ☐ Ang trainee mipadapat sa Departure Gate Rule sa Session 6
- ☐ Ang trainee misumiter sa sukod + narrative report ngadto sa Rio@h4kz.org
- ☐ Ang trainee miiskedyul sa certification debrief uban ni Pastor Rio o Pastor Frank
- ☐ Circle Exit: independent UG nag-ila sa sunod nga Circle 1 candidate (sukdanan sa pagpadaghan)

CERTIFICATION

- ☐ Gihatag sa CHR sa pagkahuman sa Circle 3 debrief
- ☐ Gidugang ang trainee sa CHR Certified Practitioner registry
- ☐ Mopahulay og sabbath ang mentor. Unya magsugod pag-usab.

APPENDIX A

Video / Field Manual nga Cross-Reference

Para sa mga trainee sa bisan asang track nga nagpalig-on sa modelo

Adunay duha ka talaan nga mosunod. Ang una nagmapa sa unom ka senemanang pagpares — usa ka Soul Liberation Training video matag semana sa usa ka Track 1 nga unang Circle (atol sa Step 2), ang matag usa gipares sa katugbang nga Section 2 session. Ang ikaduha naglista sa lima ka pundasyonal ug pathway nga video nga nagbalangkas, nagsuporta, ug nagkompleto sa modelo. Ang Track 2 nga mga trainee sa Preparation motan-aw sa tanang napulog-usa sa han-ay, gipares sa Field Manual nga materyal nga gilista.

Table 1 • Ang Unom ka Senemanang Pagpares

Usa ka video matag semana atol sa usa ka Track 1 nga unang Circle (Step 2). Ang matag video gipares sa iyang Section 2 session. Tan-awa una ang video; pangunahi ang session sunod.

SEMAN A	SESSION SA SECTION 2	COMPANION VIDEO	UBAN PANG FM MATERIAL	CARDS
1	God's Design	V5 — Five-Step Journey	Section 1 (Ch 4)	Circle Leader's Card · Daily Rhythm Card · 5R Lifeline Card
2	The Infection	V1 — Why This Model Exists	Section 1 (Ch 1–3)	—
3	The Soul Liberator	V3 — Four-Fold Healing Ministry	Section 3 (Prayer Ministry)	Circle Leader's Card
4	The Encounter	V7 — Prayer Ministry	Section 3 (Prayer Ministry)	Circle Leader's Card
5	The Conversation	V2 — Seven Questions	Workbook §2–4	Circle Leader's Card
6	Liberation	V10 — 5R Lifeline	Workbook §5	5R Lifeline Card

Table 2 • Pundasyonal ug Pathway nga mga Video

Ang nahibiling lima ka video nagbalangkas, nagsuporta, ug nagkompleto sa modelo. Ang Track 1 nga mga pastor ug servant leader motan-aw sa V4 ug V6 una sa Session 1; ang V8 ug V9

palibot sa mga measurement point; ang V11 sa kataposan. Ang Track 2 nga mga trainee motan-aw sa tanang napulog-usa sa han-ay atol sa Preparation.

VIDEO	TOPIKO	FIELD MANUAL	CARDS / UBAN PA
V4	Servant Leader Guide — ang lima ka batasan sa lider	Section 5 (kini nga section)	Circle Leader's Card
V6	Leading Small Groups — kultura ug dinamika	Sessions 1–6 (Movement 0); Section 5	—
V8	Measurement — tulo ka index, tulo ka timepoint	Section 4 (Ch 1)	PRE / EXIT / 90-DAY instruments
V9	90-Day Follow-Up — ang check-in	Section 4	Daily Rhythm Card
V11	Scaling the Model — gikan sa practitioner ngadto sa multiplier	Section 5 (kini nga section)	Multiplier's Checklist; Commitment Card

Giunsa paggamit kini nga talaan sa mga trainee • Ipares ang matag video sa iyang laray. Tan-awa una ang video. Basaha ang Field Manual nga materyal sunod. Agion ang card o instrument ikatulo kung gilista. Dad-a ang mga pangutana ngadto sa imong mentor o sa imong video call uban ni Pastor Rio. Ang cross-reference mao ang pagpares; ang pagpares mao ang naghimo sa mga video ug sa Field Manual ngadto sa usa ka hiniusang paghulma imbes nga duha ka bulag nga sapa.

Paghimo og mas maayong mga rail paingon sa kasaligang Engine — si Jesus.

Kataposan sa Section 5.

© 2026 Calvary Glorious Fellowship • Usa ka kahinguhaan sa Coastal Hope Retreat • Binisaya v1 • 2026-06-19
 Mahimong gamiton, kopyahon, ug ipanghatag nga walay bayad — dili-komersyal. Dili ibaligya.
 Ang mga bersikulo sa Kasulatan gikuha gikan sa Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia (RCPV), © 1999 Philippine Bible Society.